



# SLUŽBENE NOVINE

## KANTONA SARAJEVO

Godina XXV - Broj 43

Četvrtak, 29. 10. 2020. godine  
S A R A J E V O

ISSN 1512-7052

### KANTON SARAJEVO

#### Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 22. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/20, 18/20, 29/20), Vlada Kantona Sarajevo, na 38. sjednici održanoj 15.10.2020. godine, donijela je

#### UREDBU

#### O IZMJENI UREDBE O KRITERIJIMA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO

##### Član 1.

(Izmjena člana 4.)

U Uredbi o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17), član 4. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekata koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva ili su dostavili narativni i finansijski izvještaj u kome nisu opravdali utrošak odobrenih budžetskih sredstava u cijelokupno odobrenom iznosu za program ili projekt, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata."

##### Član 2.

(Ovlaštenje za izradu prečišćenog teksta)

Ovlašćuje se Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo da utvrdi Prečišćeni tekst Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

#### Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-39624-3/20

15. oktobra 2020. godine

Sarajevo

Premijer

Mario Nenadić, s. r.

Na osnovu čl. 5., 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 47. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/16 i 36/16), Vlada Kantona Sarajevo, na 78. vanrednoj sjednici održanoj 22.10.2020. godine, donijela je

#### ODLUKU

#### O DOPUNI POSLOVNICKA O RADU VLADE KANTONA SARAJEVO

##### Član 1.

U Poslovniku o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/16 i 36/16) iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13a.

(1) Izuzetno, u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, velikih šteta za imovinu, epidemija i slično, premijer može predložiti da se redovna ili vanredna sjednica Vlade održi online korištenjem informacijskog sistema koji podržava prijenos video konferencije ili aplikacija, programa i drugih elektronskih platformi za direktnu glasovnu i video komunikaciju. Rezultate glasanja utvrđuje premijer uz asistenciju sekretara Vlade Kantona Sarajevo.

(2) U slučajevima održavanja sjednica Vlade na način predviđen u stavu (1) ovog člana pozivi za sjednice se dostavljaju pismenim ili elektronskim putem, a zapisnici sa održanih sjednica vrše se na osnovu elektronske pošte ili online tonskog snimanja. Prilikom održavanja sjednica iz stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe

ovog poslovnika i osiguravaju potrebne tehničke pretpostavke za rad i odlučivanje."

### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-41107-1/20

22. oktobra 2020. godine  
Sarajevo

Premijer  
**Mario Nenadić, s. r.**

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 155. stav (2) Zakona o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 38. sjednici održanoj 15.10.2020. godine, donijela je

### **ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA SPOMENIKOM PRIRODE "VRELO BOSNE"**

#### I

Donosi se Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" za period 2020.- 2030. godine.

#### II

Sastavni dio ove odluke je Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" za period 2020.-2030. godine.

#### III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-39624-7/20

15. oktobra 2020. godine  
Sarajevo

Premijer  
**Mario Nenadić, s. r.**

### POPIS SKRAĆENICA

AVP Sava	Agencija za vodno područje rijeke Save
BiH	Bosna i Hercegovina
DD	Nedostatak podataka (eng. Data Deficient)
EEZ	Evropska ekonomska zajednica
EN	Evropske norme
EU	Evropska unija
FBiH	Federacija Bosna i Hercegovina
FMOIT	Federalno ministarstvo okoliša i turizma
FUzGilPP	Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
FZzA	Federalni zavod za agropedologiju
ha	hektar
HCVF	High Conservation Value Forest (Šume visoke zaštitne vrijednosti)
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Medunarodna unija za očuvanje prirode)
JU	Javna ustanova
KEAP	Kantonalni plan zaštite okoliša
KJKP	Kantonalno javno komunalno preduzeće
KJP	Kantonalno javno preduzeće
KJUzZPP KS	Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo
KUzIP	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
km	kilometar
KM	konvertibilna marka
KMnO4	Kalijev permanganat
KONS BiH	Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KS	Kanton Sarajevo
KZzZKHiPN	Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
LC	Najniži stepen zabrinutosti (eng. Least Concern)
M - 17	Magistralna cesta
m	metar
MP KS	Ministarstvo privrede

MPUGiZO KS	Ministarstvo prostornog uredenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
MZ	Mjesna zajednica
NOR	Narodno-oslobodilački rat
NVO	Nevladine organizacije
OD	Ornitološko društvo
PMF	Prirodno - matematički fakultet
PPPO	Prostorni plan područja posebnih obilježja
PU	Plan upravljanja
RO	Radna organizacija
SP	Spomenik prirode
SR BiH	Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
ŠGP	Šumsko-gospodarsko područje
ŠPO	Šumsko-privredna osnova
UNSA	Univerzitet u Sarajevu
UzŠ KS	Uprava za šumarstvo Kantona Sarajevo
TZ	Turistička zajednica
ViK	Vodovod i kanalizacija
WWF	Svjetski fond za prirodu (eng. World Wide Fund for Nature)
ZOI	Zimske olimpijske igre
ZP	Zaštićeno područje
ZzPR KS	Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

### IZVRŠNI SAŽETAK

Područje Spomenika prirode (SP) Vrelo Bosne u prvom redu karakterišu vodni resursi, zatim bogatstvo flore i faune, kulturno-historijske vrijednosti, uređene parkovske površine, Velika aleja i dr. Raznolikost i mnoštvo prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti privlači brojne posjetioce ovog prostora, a stanovništvo tradicionalno posjećuje Vrelo Bosne radi izletništva i rekreacije još iz doba Austro - Ugarske.

SP "Vrelo Bosne" svojom čitavom površinom ulazi u obuhvat izvorišta "Sarajevsko polje" (krajnji jugozapadni dio), koji predstavlja najveći i najvažniji resurs za vodosнabдijevanje Kantona Sarajevo. U SP "Vrelo Bosne" se nalazi **izvorište Ilijža-Konaci-Vrelo Bosne** koje predstavlja vodozaštitnu zonu i obuhvata četiri zone zaštite vodnih resursa: uža, prva, druga i treća zaštitna zona. Upravljanje izvorišima vode za piće i vodoprivrednim objektima na području SP "Vrelo Bosne" vrši **Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija (KJKP ViK) Sarajevo**. Zaštita izvorišta je od krucijalne važnosti za blizu 400 000 stanovnika Kantona Sarajevo kojima KJKP ViK pruža usluge vodosнabдijevanja i odvodnje otpadnih voda.

Spomenik prirode Vrelo Bosne je pod formalnom zaštitom od 2006. godine, a Upravljač ovog zaštićenog prirodnog područja je **Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo (KJUzZPPKS)**. Shodno Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne", KJKP ViK i KJUzZPPKS dužni su upravljati područjem zajednički, uz kontinuiranu razmjenu informacija i udruživanje resursa kojima raspolažu.

Jedan od primarnih izazova za upravljanje SP "Vrelo Bosne" koji ima veliki uticaj na pojavu dodatnih izazova u prostoru jeste nedostatak jednog od ključnih dokumenata za upravljanje i ostvarivanje ciljeva zaštićenog područja, a radi se o **Prostornom planu područja posebnih obilježja (PPPO) SP "Vrelo Bosne"**. Nosilac izrade Plana je **Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo**. S druge strane, u oblasti zaštite vodnih resursa, veliki izazov predstavlja izostanak donošenja nove **Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju**, koja treba biti u skladu sa važećim pravilnikom na federalnom nivou. Na snazi je Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju iz 1987. godine. Kao posljedica neusklađenosti propisa, postoje različite mjere za zaštitu istog izvorišta. Primjer toga je neriješeno pitanje

odvodnje otpadnih voda u naseljima koja ulaze u obuhvat SP "Vrelo Bosne", pri čemu je pravilnikom na federalnom nivou dozvoljena izgradnja kanalizacione infrastrukture u prvoj vodozaštitnoj zoni, dok Odlukom o zaštiti izvorišta nije dozvoljena izgradnja kanalizacione infrastrukture na cijelom području gdje je kanalizacija neophodna kako bi se zaštitili resursi podzemne vode. Istovremeno, evidencija o načinu odvodnje otpadnih voda svih objekata u SP "Vrelo Bosne" ne postoji, nije poznato koji objekti su spojeni na postojeću kanalizacionu mrežu, koliko objekata ima instaliranu septičku jamu, da li se iste redovno prazne i sl. **Ministarstvo privrede KS** niti **KJKP ViK**, kao ključne institucije za zaštitu vodnih resursa u području ne raspolažu ovim podacima. **Opcina Ilijadža** i pripadajuće mjesne zajednice (**MZ Vrelo Bosne**, **MZ Vreoca**, **MZ Lužani**, **MZ Hrasnica II** i **MZ Sokolović Kolonija**) potencijalno raspolažu katastrom septičkih jama, ali za potrebe izrade ovog dokumenta isti nije ustupljen Konsultantu. Bitno je istaknuti da je 2013. godine, pripremljen **Elaborat zaštite izvorišta vode za piće "Sarajevsko polje"** i prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju, koja je napravljena po standardima EU, ali uslijed nedostatka političke volje u konačnici nije usvojena. Nadležnost za pripremu ove odluke ima **Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo**. Potrebno je istaknuti, da mikrobiološka analiza vode upućuje na značajno prisustvo koliformnih bakterija u većini analiziranih uzoraka sirove vode, što ukazuje na nedostatke u zaštiti izvorišta vode za piće i zahtijeva hitne mjere za sprečavanje daljnog zagadivanja izvorišta. Dodatno, **prethodne analize u vezi izvorišta na lokalitetu Sarajevsko polje pokazale su da je eksploracija izvorišta na granici održivosti**, pri čemu količinu zahvaćenih voda iz intergranularnog akvifera Sarajevsko polje nije moguće značajno povećati izgradnjom novih objekata jer je raspoloživost ograničena količinom koja se infiltrira iz rubnih vodotoka Željeznice i Bosne te iz zaleđa (Igman-Bjelašnica). **Važno je naglasiti da ovaj dokument ne može kompenzirati sve nedostajuće propise iz oblasti zaštite voda niti riješiti brojne probleme koje nastaju kao posljedica**, budući da se radi o organizacijskom i upravljačkom dokumentu koji se priprema u skladu sa zakonskim okvirom iz oblasti zaštite prirode. Aktionim planom je predloženo niz inicijativa za oblast vodnih resursa koje KJUzZPKS može podnijeti kao Upravljač SP "Vrelo Bosne", ali sama implementacija je odgovornost drugih institucija nadležnih za zaštitu i upravljanje vodnih resursa u području.

U obuhvatu zaštićenog područja nalazi se **Stojevac**, koje je u prijeratnom periodu bilo jedno od izletišta u Sarajevu. Danas je ovaj lokalitet značajno zapostavljen, uslijed neriješenih imovinsko-pravnih pitanja koja su se pojavila raspadom bivše države. Iako bi trebalo biti u vlasništvu nadležnih institucija na državnom nivou, zbog nepostojanja zakona o državnoj imovini na nivou BiH, pravni status Stojčevca je i dalje nedefinisan. Na snazi je Zakon o zabrani raspolažanja državnom imovinom, koji će važiti sve do donošenja zakona o državnoj imovini. Prethodno navedeno implicira da područje Stojčevca nije u vlasništvu KJUzZPKS, ali upravljanje usmjereno na zaštitu i očuvanje prirodnih i drugih vrijednosti je u svojstvu KJUzZPKS kao Upravljača.

Izradi ovog dokumenta pristupilo se budući da je prethodni Plan upravljanja SP "Vrelo Bosne" za period 2007.-2017. istekao. Analizom koju je pripremio PMF iz 2016. godine, utvrđena je **veoma niska stopa provođenja aktivnosti iz prethodnog plana**, pri čemu je od ukupno 85 aktivnosti u potpunosti provedeno 15 aktivnosti. Stepen izvršenja provedenih aktivnosti i lista aktivnosti koje se nisu provele su detaljno predstavljene u poglavljiju *Ocjena stanja SP "Vrelo*

*Bosne*". Kao razlog niske stopa provođenja aktivnosti, ističe se nedostatak saradnje između relevantnih institucija, nedostatak finansijskih sredstava kao i izostanak donošenja PPPPO SP "Vrelo Bosne". Dodatno, u periodu od 2007.-2017., KJUzZPKS je provela 10 aktivnosti koje nisu bile predviđene planom, a iste su precizirane u poglavljiju *Ocjena stanja SP "Vrelo Bosne"*.

Kada se radi o **površini SP "Vrelo Bosne"**, postoje **neslaganja** između podataka navedenih u Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne" i podataka predstavljenih u Izmjenama i dopunama prostornog plana KS za period 2003.-2023. Naime, u Zakonu je navedena površina od 603 ha i isti podatak će se koristiti u ovom dokumentu, dok je u Izmjenama i dopunama prostornog plana KS navedena površina od 631 ha. Razlog tome je što su Izmjene i dopune donesene 2017. godine, a Zakon o proglašenju SP Vrelo Bosne je donesen iste godine kada i Prostorni plan KS za period 2003.-2023. odnosno 2006. godine. Usklajivanje Zakona sa Prostornim planom, moguće je izvršiti izmenom Zakona o proglašenju SP Vrelo Bosne. Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo je 2010. godine utvrdila Prečišćeni tekst Zakona o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne". Dosadašnji period upravljanja SP "Vrelo Bosne" i Analiza upravljanja koju je pripremio PMF iz 2016. ukazuje na **potrebu redefiniranja granica i mјera zaštite** unutar SP "Vrelo Bosne". Provedena analiza stanja i preispitivanja kategorije zaštićenih područja u KS (PMF, 2016) je pokazala da je predložena kategorija zaštite područja kao spomenik prirode adekvatna i da je zaštita područja sprječila daljnju degradaciju prostora, koja bi bila uzrokovanu pritiscima konverzije staništa i drugim pritiscima. **Kako je utvrđeno, potrebno je revidirati granice zaštitnih zona unutar spomenika prirode i povećati obuhvat područja pogotovo u prostoru planine Igman, kako bi se cijelovito zaštitali prirodni procesi, koji utiču na prostor SP "Vrelo Bosne"**. Predložene promjene se mogu napraviti samo izmjenom Zakona o proglašenju SP "Vrelo Bosne". U ovom PU ukazuje se da bi izmjenu bilo potrebno napraviti u periodu važenja ovog Plana odnosno 2020. - 2030.

Nadalje, veoma značajnu ulogu u upravljanju i zaštiti ovog područja ima **Opcina Ilijadža**, koja je između ostalog dijelom nadležna i za provođenje Odluke kojom se reguliše fijakerski saobraćaj u Velikoj aleji. Postoji niz mјera kojih se fijakeristi trebaju pridržavati, od kojih su najvažnije adekvatno odlaganje konjiskog izmeta i upotreba službenih uniformi, a koje se trenutno ne primjenjuju. Saradnju između Opcine Ilijadža i KJUzZPKS je neophodno unaprijediti. Određeni broj privatnih vlasnika zemljišta u SP "Vrelo Bosne" se mora pridržavati velikih ograničenja korištenja zemljišta, a zauzvrat ne dobijaju nikakvu naknadu od Kantona Sarajevo niti se vrši otkup zemljišta u zonama zaštite prirode niti zonama zaštite vodnih resursa, kako je bilo predviđeno Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju i prethodnim Planom upravljanja SP "Vrelo Bosne". Stoga, stanovništvo sa područja mjesnih zajednica Vrelo Bosne, Vreoca, Lužani, Hrasnica II i Sokolović Kolonija je izuzetno nezadovoljno pristupom ovoj problematiči odnosno nepromijenjenom statusu već dugi niz godina. **Unatoč značajnoj ulozi koju ima u očuvanju i razvoju SP "Vrelo Bosne", Opcina Ilijadža je odbila saradnju tokom izrade ovog dokumenta i nije ustupila neophodne podatke koje je potraživao najprije Konsulant, a zatim i MPUGiZO KS.**

Osim vodnih resursa i raznolike flore i faune, SP "Vrelo Bosne" se odlikuje i značajnim **kultурно-historijskim nasljeđem**. Od ukupno devet (9) kulturno-historijskih dobara, šest (6) su proglašena **nacionalnim spomenikom**. Komisija za

**očuvanje nacionalnih spomenika BiH** je nadležna za proglašavanje pokretnih i nepokretnih dobara nacionalnim spomenicima, te za utvrđivanje tehničkih uslova i osiguranje finansijskih sredstava za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. **Vlada Federacije BiH** je dužna da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mјere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Nadležna institucija je **Ministarstvo kulture i sporta FBiH** sa svojim **Zavodom za zaštitu spomenika**. U obuhvatu SP "Vrelo Bosne" nalaze se i 3 kulturno-historijska dobra koja su na evidenciji **Zavoda za kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe KS**. Terenskim obilaskom je utvrđeno da se kulturno-historijskim nasljeđem u području ne upravlja na adekvatan način ili ne upravlja uopće kada se radi o nacionalnim spomenicima. Većina spomenika nije adekvatno povezana niti prezentirana posjetiocima, neki od spomenika su potpuno devastirani i prijeti im nestanak (Zildžića kuća i Zgrada Šumarske škole), dok za druge spomenike nisu postavljene info table o kulturno-historijskom značaju područja (Rimski most i Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvinica kod sela Vrutci).

Budući da za SP "Vrelo Bosne" nije izrađen PPPPO, kao posljedica sejavljaju problemi neuređenosti prometnog režima, te problem same lokacije parking prostora koji se trenutno nalazi 200 m od Vrelo Bosne i negativno utiče na zonu najveće prirodne vrijednosti (nukleus) i prvu vodozaštitnu zonu. Na lokalitetu Stojčevac je evidentiran problem parkiranja na zelenim površinama u prvoj vodozaštitnoj zoni. Zatim tu je i sve više prisutan problem ilegalne gradnje u prostoru, neriješeno pitanje odvodnje otpadnih voda i generalno povećanje pritiska sa izgradnjom unutar područja i u kontakt zoni. Vlasnici privatnih posjeda ne poštuju niz regulativa iz oblasti zaštite prirode i zaštite vodnih resursa, a rad inspekcijskih službi je uslijed različitih otežavajućih faktora neefikasan. Pored toga, određene djelatnosti poput naplate parkinga na Stojčevcu i parkinga na ulazu u SP "Vrelo Bosne" se provode u suprotnosti sa važećim regulativama, a što je u nadležnosti drugih inspekcijskih službi koje regulišu korištenje javnih površina i poslovanje privrednih subjekata i udruženja u Kantonu Sarajevo.

Iz svega navedenog, vidljivo je da nekoliko različitih institucija na različitim nivoima vlasti imaju ulogu u održivom upravljanju i korištenju SP "Vrelo Bosne", ali je međusobna saradnja na nezadovoljavajućem nivou, budući da ne postoji kontinuirana komunikacija niti razmjena informacija o stanju na terenu. U ovom dokumentu su predstavljeni svi relevantni podaci koje je Konsultant prikupio kroz istraživanje, ali važno je istaknuti da ne postoji sistematsko praćenje stanja flore i faune niti stanja kulturno-historijskih dobara. Dodatno, ne postoji ažuriran registar poljoprivrednih aktivnosti, kao ni praćenje načina odvodnje otpadnih voda, niti katastar septičkih jama, čime je onemogućeno praćenje i identifikacija uzroka zagadenja vodnih resursa koji predstavljaju jedini izvor za piće stanovnika skoro čitavog Kantona Sarajevo. Sve navedene informacije bi trebale biti dio jednog informacionog sistema, kojem imaju pristup sve relevantne institucije za ovo područje. Takav sistem trenutno ne postoji za SP "Vrelo Bosne" niti generalno za sva zaštićena područja u Kantonu Sarajevo.

U konačnici, KJUzZPP KS se suočava sa manjkom neophodnog stručnog kadra, što dodatno otežava efikasno upravljanje SP "Vrelo Bosne". Istovremeno, SP "Vrelo Bosne" je pod sve većim pritiskom posjetilaca o čemu svjedoči skoro dvostruko povećanje broja posjetilaca u periodu od 5 godina unazad.

Dokument se sastoji od ukupno 6 poglavlja kako slijedi:

1. Uvod
2. Ciljevi i politika upravljanjem područjem SP "Vrelo Bosne"
3. Smjernice zaštite SP "Vrelo Bosne"
4. Izvođenje plana
5. Popis korištene literature
6. Prilozi

U poglavlju **Uvod** predstavljena je pravna osnova za izradu novog PU SP "Vrelo Bosne", smjernice za dalju zaštitu biodiverziteta i hidroloških vrijednosti koje je pripremio PMF 2016. godine kao i postupak izrade ovog dokumenta. U poglavlju **Ciljevi i politika upravljanjem područjem SP "Vrelo Bosne"** objašnjena je svrha, elementi, funkcija i ciljevi upravljanja SP "Vrelo Bosne", predstavljen je prostor sa svim kategorijama vrijednosti te su precizno navedene sve zakonom predviđene mјere zaštite koje se moraju poštovati u području. U istom poglavlju je data procjena adekvatnosti zaštite SP "Vrelo Bosne" i obrazložena potreba za proširenjem zaštićenog područja.

U poglavlju **Smjernice zaštite SP "Vrelo Bosne"**, predstavljene su informacije koje su polazna osnova za izradu akcionog plana odnosno trenutno stanje u zaštićenom području. Prije svega, napravljen je osvrt na prethodni Plan upravljanja SP "Vrelo Bosne" i predstavljeni podaci o stepenu realizacije aktivnosti iz PU Vrelo Bosne za period 2007. - 2017. Zatim je data ocjena stanja za prirodne vrijednosti, rekreativno-turističke vrijednosti i izgrađene objekte, kulturno-historijske vrijednosti i u konačnici ocjena stanja izvođenja dopuštenih djelatnosti u prostoru. Predložen je koncept upravljanja područjem i vrijednostima SP "Vrelo Bosne" zajedno sa smjernicama zaštite, koje se odnose na zaštitu i upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim vrijednostima, unaprijeđenje i korištenje prostora i vrijednosti, razvoj dopuštenih djelatnosti, posjećivanje SP "Vrelo Bosne" i povezivanje SP "Vrelo Bosne" sa susjednim područjima.

U poglavlju **Izvođenje plana**, predstavljene su smjernice za povezivanje sektorskih planova, strategije izvedbe plana, nadzor, način finansiranja, troškovi i izvori finansiranja te institucionalna i organizaciona struktura u upravljanju SP "Vrelo Bosne". Ovaj Plan je prepoznao šest Akcionih planova:

- Zaštita staništa i vrsta (**9 aktivnosti**)
- Zaštita i očuvanje kulturno-historijskih vrijednosti (**2 aktivnosti**)
- Upravljanje posjetiocima (**16 aktivnosti**)
- Edukacija zaposlenika (**4 aktivnosti**)
- Razvoj strategije za komunikaciju i promociju (**1 aktivnost**)
- Upravljanje područjem (**7 aktivnosti**)

Svaki od Akcionih planova dostiže se realizacijom aktivnosti. Svaka od aktivnosti ima svoje pojašnjenje, zaštićenu zonu u kojoj se planira realizovati, rezultat, potrebne ljudske resurse, vremenski raspored, finansijske troškove i izvor finansiranja. U dokumentu je dat i hronološki prikaz troškova po aktivnostima definisanim Akcionim planom, čime se omogućava efikasno praćenje implementacije aktivnosti na godišnjem nivou.

Poglavlje **Popis korištene literature** navodi popis korištenih zakona, dokumenata i internetskih izvora prilikom pripreme Plana upravljanja, a u poglavlju **Prilozi** moguće je pristupiti svim kartama predmetnog područja u visokoj rezoluciji, detaljnom pregledu flore i faune sa pregledom ugroženih vrsta te listi ključnih interesnih strana koje hitno trebaju uspostaviti redovnu komunikaciju i produktivnu

saradnju kako bi se osiguralo efikasno upravljanje SP "Vrelo Bosne" i riješili brojni izazovi.

## 1. UVOD

### 1.1 Zakonska osnova za izradu Plana upravljanja SP "Vrelo Bosne"

Inicijativa za *Prijedlog za zaštitu Vrela Bosne* pokrenuta je 2004. godine od strane Vlade Kantona Sarajevo (KS), a proizila je iz osnovnih potreba za očuvanjem vodnih resursa područja i prostora u cijelini te potreba šire društvene zajednice. Na osnovu ove inicijative, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeda Sarajevo izradio je *Elaborat o zaštiti prirodne i kulturne vrijednosti šireg područja Vrela Bosne*. Predmetni Elaborat poslužio je kao podloga Skupštini KS da, shodno tadašnjem važećem *Zakonu o zaštiti prirode FBiH* (Sl. novine FBiH, br. 33/03), proglaši ovo područje zaštićenim te 2006. godine donese *Zakon o proglašenju Spomenika prirode Vrelo Bosne* (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 6/10, - prečišćeni tekst). U avgustu 2013. godine donesen je novi *Zakon o zaštiti prirode FBiH* (Sl. novine FBiH, br. 66/13) kojim se u skladu sa članom 19. potvrđuje postojanje zaštićenih područja čiji su akti o proglašenju doneseni na osnovu prethodnog Zakona.

Novim Zakonom o zaštiti prirode je bila utvrđena obaveza MPUGiZO KS provođenja revizije svih do tada zaštićenih područja, uključujući i SP "Vrelo Bosne", a s ciljem utvrđivanja potrebe dalje zaštite i kategorije zaštite. Shodno tome, MPUGiZO KS je obezbijedilo projekt *Analiza stanja i preispitivanje kategorije zaštićenih područja KS - faza II* (PMF, 2016), s ciljem preispitivanja i utvrđivanja kategorije zaštićenih područja i sagledavanja održivosti i adekvatnosti zadovoljenja višestrukih zahtjeva te određivanja daljih mjera zaštite i obima intervencija. Rezultati analize su ukazali na problem u zaštiti biodiverziteta, ali i u zaštiti diverziteta hidroloških vrijednosti koje su osnovni motiv za uspostavu zaštićenog područja. Predložena kategorija zaštite područja kao spomenik prirode je ocijenjena kao adekvatna budući da je zaštita područja sprječila daljnju degradaciju prostora, koja bi bila uzrokovanu pritiscima konverzije staništa i drugim pritiscima. Među mjerama koje su date analizom izdvaja se mjera usklađivanja sa Prostornim planom Kantona Sarajevo i ciljevima zaštite biološkog i hidrološkog diverziteta, čime se predlaže proširenje obuhvata zaštićenog područja na površinu od 3011,9 ha (po orografskoj vododjeljnicu prema vrhovima Igmana, odakle se spušta u Točilo bezistan do granice SP "Vrelo Bosne"). Na ovaj način bi se ostvarili uslovi za kontinuitet vodosnabdijevanja izvora i vrele na kontaktu Igmana i Sarajevskog polja. Predložene promjene se mogu napraviti samo izmjenom zakona. U ovom PU ukazuje se da bi izmjenu bilo potrebno napraviti u periodu 2020.-2030.

Spomenikom prirode Vrelo Bosne upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja KS (KJUzZPP KS) shodno važećoj *Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja* ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/17), dok generalno upravljanje ovim zaštićenim područjem datira još iz 2007. godine, kada je osnovana Kantonalna javna ustanova Spomenik prirode Vrelo Bosne.

Važeći *Zakon o zaštiti prirode FBiH* u članu 154, određuje da se provođenje zaštite unutar zaštićenog područja ostvaruje putem donošenja ključnih dokumenata za upravljanje i ostvarivanje ciljeva budućeg zaštićenog područja i to: (a) **Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO)** i (b) **Plan upravljanja (PU)**.

**PPPPO SP "Vrelo Bosne" nije izrađen do dana pripreme ovog dokumenta, a PU SP "Vrelo Bosne"** (Službene

novine Kantona Sarajevo", br. 25/17), pripremljen za period 2007.-2017. godine, je istekao. Prethodni PU je definisao 85 aktivnosti koje su se trebale provesti kako bi se ostvarili temeljni ciljevi upravljanja i zaštite. 2016. godine, u okviru projekta *Analiza stanja i preispitivanje kategorije zaštićenih područja KS - faza II* (PMF, 2016) utvrđen je stepen realizacije aktivnosti iz PU SP "Vrelo Bosne" za period 2007.-2017. Analizom je utvrđena veoma niska stopa provođenja planiranih aktivnosti iz prethodnog plana, a glavni razlog tome je izostanak saradnje između ključnih institucija za ovo područje: KJUzPPP KS, KJKP ViK i Općina Iliča te nedostatak finansijskih sredstava.

Postupak izrade novog PU započeo je 2019. godine, sredstva za pripremu ovog dokumenta obezbijedilo je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS (MPUGiZO KS), a Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeda Sarajevo (KZzZKHiPN) je putem javne nabavke odabrao firmu Enova d.o.o. Sarajevo za Nosioca izrade istog.

PU je dokument urađen prema odredbama propisanim u: *Zakonu o zaštiti prirode FBiH*, Pravilniku o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima (Sl. novine FBiH, br. 65/06), *Zakonu o proglašenju Spomenika prirode Vrelo Bosne* te drugim relevantnim zakonskim dokumentima na prostoru BiH, FBiH i KS. Pored domaće legislative, Plan upravljanja je rađen prema pravilima Međunarodne unije za očuvanje/zaštitu prirode (eng. International Union for Conservation of Nature - IUCN) za kategoriju III - spomenik prirode. Dokument PU donosi Vlada KS na prijedlog MPUGiZO KS za period od 10 godina uz reviziju postignutih ciljeva PU nakon 5 godina, ukoliko se ukaže potreba za istom. Sadržaj i struktura PU su kreirani u skladu sa zahtjevima i odredbama člana 156.

Prilikom izrade PU SP "Vrelo Bosne" 2020-2030, identificirane su potrebe različitih korisnika ovog područja (interesne skupine). **Plana upravljanja dužna su se pridržavati sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost u zaštićenom području, budući da se radi o obavezi koju propisuje Zakon o zaštiti prirode i za čije nepridržavanje su propisane sankcije.** Upravljanje zaštićenim područjem provodit će se na temelju smjernica i akcionog plana predmetnog PU. Obaveze pojedinih institucija u provođenju aktivnosti PU su definirana u akcionom planu.

**Sukladno članu 17. Zakona o proglašenju, izvođenju vode za piće i vodoprivrednim objektima na području SP upravlja Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija (KJKP ViK) Sarajevo, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, koji regulišu upravljanje i zaštitu voda. KJKP ViK je dužan da upravljanje vrši u koordinaciji sa Upravljačem.**

## 2. CILJEVI I POLITIKA UPRAVLJANJA PODRUČJEM SP "VRELO BOSNE"

### 2.1 Svrha, elementi, funkcija i ciljevi SP "Vrelo Bosne"

#### 2.1.1 Prostor SP "Vrelo Bosne"

Spomenik prirode Vrelo Bosne nalazi se na području općine Iliča i obuhvata površinu od 603 ha. **Važno je naglasiti da površina SP "Vrelo Bosne" navedena u Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne" nije u skladu sa Izmjena i dopunama Prostornog plana KS za period 2003.-2023. (Sl. novine KS 22/17), u kojem je navedena površina od 631 ha, a koja odgovara stvarnoj površini trenutnog obuhvata SP "Vrelo Bosne". Razlog tome je što su Izmjene i dopune donesene 2017. godine, a Zakon o**

proglašenju SP Vrela Bosne je donesen iste godine kada i Prostorni plan KS za period 2003.-2023. odnosno 2006. godine. Usklađivanje Zakona sa Prostornim planom, moguće je izvršiti izmjenom Zakona o proglašenju SP Vrela Bosne. Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo je 2010. godine utvrdila Prečišćeni tekst Zakona o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne". Prostor Vrela Bosne predstavlja izvorišni dio rijeke Bosne, smješten jugozapadno od grada Sarajeva, ispod obronaka planina Igmana i Bjelašnice te se uвijek razmatralo kao cijeloviti dio prostora Ilijza - Vrelo Bosne - Stojčevac, jer je svojim prirodnim i kulturno - historijskim vrijednostima ovaj prostor neodvojivo povezan.

Zakonom o proglašenju Spomenika prirode Vrelo Bosne definirane su dvije zone zaštite, na čiju podjelu su utjecale brojnost i raspored prirodnih vrijednosti područja te stepen izmijenjenosti prostora:

- **Prva zaštićena zona (nukleus)** je utvrđena sa ciljem konzervacije biološke i hidrološke raznolikosti, zaštite posebnih prirodnih i kulturno-historijskih znamenitosti, te očuvanja socijalnih i edukacionih vrijednosti
- **Druga zaštićena zona (pufer)** utvrđena je sa ciljem očuvanja i zaštite biološke i hidrološke raznolikosti,


pejzažnih kulturno-historijskih, socijalnih i edukacionih vrijednosti, kao i održivog razvoja turizma i rekreacije.

Obuhvati pripadajućih zona sa površinama, prirodnim, kulturno-historijskim i rekreativno-turističkim kapacitetima prikazani su u nastavku (tabela 1, slika Error! Reference source not found.).

*Tabela 1: Tabelarni prikaz obuhvata pojedinih zona zaštite unutar SP "Vrelo Bosne"*

Zona zaštite	Obuhvat pojedinih zona
Nukleus	Nukleus zona obuhvata površinu od 54,50 ha. - Obuhvata izvorišta rijeke Bosne i njihovu okolinu
Pufer	Pufer zona obuhvata površinu od 548,50 ha. - Obuhvata prostor slivnog područje izvora u podnožju Igmana

Kao što je već spomenuto u prethodnom poglavlju, prostor Vrela Bosne od davnina je bio korišten od strane različitih korisnika i interesnih skupina. Za potrebe predmetnog PU, Konsultant je izvršio identifikaciju korisnika prostora SP "Vrelo Bosne" i postojećeg korištenja zaštićenog područja.



Slika 1: Prostorni razmještaj navedenih zona zaštite unutar SP "Vrelo Bosne" na topografskoj podlozi

### 2.1.2 Kategorije vrijednosti SP "Vrelo Bosne"

Prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH koji je u skladu sa IUCN metodologijom za kategorizaciju zaštićenih područja, SP "Vrelo Bosne" je svrstan u kategoriju zaštite III. Prema Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne", spomenik prirode je namijenjen za očuvanje trajnih prirodnih karakteristika od izuzetne važnosti, jedinstvenog i značajnog kvaliteta okoliša, otklanjanja i sprečavanja eksploatacije i posjeta koje mogu dovesti do promjene i oštećenja prirode, te omogućavanje stanovništvu koje živi u granicama zaštićenog područja, korištenje prirodnih dobara u skladu sa ciljevima zaštite.

Zakonom o proglašenju SP "Vrelo Bosne", identificirane su sljedeće kategorije osnovnih vrijednosti nukleus zone i puffer zone:

- hidrološka raznolikost
- parkovski prostori
- značajan stepen raznolikosti flore i faune
- javni objekti i infrastruktura
- objekti stanovanja od kulturno-historijskog značaja.

Područje SP "Vrelo Bosne" nalazi se u obuhvatu dvije hidrogeološke jedinice i to: i) hidrogeološke jedinice Igman i ii) hidrogeološke jedinice Sarajevsko polje. Voda je osnovni motiv zaštite ovog područja, stoga se posebna pažnja mora posvetiti na ciklus vode, a naročito uloge primarnih (šumskih) ekosistema u ovom ciklusu. Kada se radi o hidrološkoj raznolikosti kao jednoj od osnovnih vrijednosti područja, potrebno je istaknuti da Vrelo Bosne i rijeka Bosna od izvora do infiltracionog kanala čine izvorišta vode za piće za potrebe sistema javnog vodosнabđivanja u KS. Ključna ekonomska vrijednost zaštićenog područja se zasniva na dostupnom vodnom potencijalu za vodosнabđivanje skoro čitavog KS. Glavni resursi vode su podzemne akumulacije na lokalitetu

Sarajevskog polja (Baćevo, Sokolovići, Stup) sa kojih se osigurava oko 92% ukupnih količina vode za Kanton Sarajevo.


Kao što je vidljivo na slici 1, prostor SP "Vrelo Bosne" je zoniran u skladu sa potrebama zaštite identificiranih vrijednosti. Prostori visoke prirodne vrijednosti i malih potreba za upravljanjem proglašeni su nukleus zonom. Prostori niže prirodne vrijednosti i velikih potreba za upravljanjem proglašeni su drugom puffer zonom. Pregled kategorija vrijednosti po zonama je dat u narednoj tabeli (tabela 2).

Nadalje, osim podjele na zone zaštite shodno Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne", Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Sl. novine Grada Sarajeva br. 2/87), definiše sljedeće vodozaštitne zone izvorišta Ilidža-Konaci-Vrelo Bosne (Slika 2) s ciljem očuvanja vodnih resursa:

- uža zaštitna zona - obuhvata prostore na udaljenosti 250 m od zaštitnih objekata izuzev sjeverozapadne granice izvorišnog prostora Konaci, gdje je granica uže zaštitne zone udaljena 30-35 m od lijeve obale rijeke Bosne. Područje uže zaštitne zone izvorišta Ilidža-Konaci-Vrelo Bosne obuhvata površinu od 192 ha. Područje uže zaštitne zone izvorišta Ilidža-Konaci-Vrelo Bosne djelomično prolazi put (aleja Prve proleterske brigade) i put za Stojčevac koji su iz prostora izdvojeni ogradom.
- prva zaštitna zona - obuhvata područje u površini od 351 ha koje je ograničeno linijama ili karakterističnim terenskim elementima i to: sjeverozapadna granica ove zone počinje od presjecišta točila Bezistan i izohipse 550 m.n.m. odakle se spušta pomenutim točilom do parkirališta iznad Vrelo Bosne. Dalje se granica nastavlja desnom stranom puta Vrelo Bosne. Unutar granica prve zaštitne zone nalaze se naseljena mjesta: Konaci, Vrutci, Stojčevac, Bare, Glavogodine i Lipe i ugostiteljski objekti Radne organizacije „ZOI 84“ na Stojčevcu.
- druga zaštitna zona
- treća zaštitna zona.

Tabela 2: Tabelarni prikaz osnovnih vrijednosti po zonama zaštite unutar SP "Vrelo Bosne"

Zone zaštite	Osnovne vrijednosti po zonama
Nukleus	1) Hidrološka raznolikost: a) Vrelo Bosne (izvorište vode za piće za potrebe sistema javnog vodosнabđivanja) b) rijeka Bosna od izvora do infiltracionog kanala (izvorište vode za piće za potrebe sistema javnog vodosнabđivanja) 2) Parkovski prostori Vrelo Bosne 3) Značajan stepen raznolikosti flore i faune.
Puffer	1) Hidrološke karakteristike: a) Vrelo Stojčevac b) Vrelo Borin I i II c) rijeka Bosna od infiltracionog kanala do Plandišta d) podzemne termalne i termo-mineralne vode Ilidže e) podzemne hladne vode Sarajevskog polja. 2) Parkovski prostori: a) Velika aleja b) parkovski prostor oko banje Ilidža c) parkovski prostor Stojčevac 3) Javni objekti i objekti stanovanja od kulturno-historijskog značaja a) arheološko nalazište i nekropola u selu Vrutci b) Rimski most na Plandištu c) hoteli u Ilidži d) austro-ugarske Vile u Velikoj aleji e) zgrada nekadašnje Šumarske škole 4) Značajan stepen raznolikosti flore i faune.

**Sliku 2:** Prostorni razmještaj vodozaštitnih zona izvorišta Ildža Konaci-Vrelo Bosne unutar SP "Vrelo Bosne"

(Prikaz pripremljen u skladu sa odredbama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom poju (Sl. novine Grada Sarajeva, broj 2/87)

Zakon o proglašenju Spomenika prirode Vrelo Bosne definirao je skup mjeru zaštite u odnosu na proglašenu kategoriju. Mjere zaštite za nukleus zonu su precizirane u poglavljiju VI ovog zakona u članu 10., dok su mjeru zaštite za pufer zonu precizirane u istom poglavljju u članu 11. Poglavlje VII daje smjernice za intervencije u zaštićenom području, pri čemu član 12. precizira dopuštene djelatnosti u nukleus zoni, a član 13. dozvoljene aktivnosti u pufer zoni. Istim zakonom definirane su kaznene odredbe za nepoštivanje zabrana i prekoračenje u smislu izvođenja dopuštenih aktivnosti. Mjere zabrane određene su prema zonama zaštite, kako je prikazano u tabeli u nastavku.

**Tabela 3:** Tabelarni prikaz mjeru zabrane u nukleus i pufer zoni unutar SP "Vrelo Bosne"

Zona zaštite	Mjere zabrane
<b>Nukleus</b>	<p>U nukleusu mjeru zabrane odnose se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zabranu eksploatacije podzemnih vodenih resursa sa obaranjem podzemnih voda na nivo koji remeti prirodni hidrološki režim vrela i ekosistem vegetacije</li> <li>b) zabranu izgradnje infrastrukture za eksploataciju površinskih voda i izvora (vodozahvati, objekti za infiltraciju, raptaze, regulacije, itd.)</li> <li>c) zabranu izgradnje objekata</li> <li>d) zabranu obrade zemljišta</li> <li>e) zabranu sadnje biljnih zajednica i unesenja životinjskih vrsta</li> <li>f) zabranu unošenja genetički modificiranih vrsta</li> <li>g) zabranu plovjenja i kupanja u vodotocima</li> <li>h) zabranu lova, ribolova</li> <li>i) zabranu odlaganja otpada, pijeska i šljunka u vodotoke i na zemljište</li> <li>j) zabranu saobraćaja za sva motorna vozila, izuzev vozila sa odobrenjem Upravljača zaštićenog područja</li> <li>k) zabranu svakog drugog oblika korištenja prostora od strane posjetilaca osim rekreacije</li> <li>l) zabranu masovnog okupljanja ljudi, priređivanja koncerata i prodava</li> <li>m) zabranu korištenja otvorenog plamena</li> <li>n) zabranu sječe vegetacije, osim u svrhu održavanja ekosistema</li> <li>o) zabranu trganja biljaka, vađenja korijena i lukovica, sakupljanja ljekovitog bilja i šumskih plodova</li> </ul>

Zona zaštite	Mjere zaštite
	<p>p) zabranu uzanemiravanja i prenošenja gnijezda ptica</p> <p>q) zabranu puštanja pasa sa ulice</p> <p>r) zabranu pristupa i pranje automobila u riječnim koritima.</p> <p>U nukleus zoni primjenjuju se i druge mjere zaštite predviđene ostalim propisima.</p>
Pufer	<p>U puferu mjere zaštite obuhvaćaju prvenstveno očuvanje i zaštitu izvornog stanja, a odnose se na:</p> <p>a) zabranu eksploatacije podzemnih vodnih resursa sa obaranjem podzemnih voda na nivo koji remeti prirodni hidrološki režim vrela i eko sistem vegetacije</p> <p>b) zabranu plovjenja i kupanja u vodotocima</p> <p>c) zabranu sjeće šume, osim sanitarnih</p> <p>d) zabranu odlaganja otpada, pjeska i šljunka u vodotoke i zemljište</p> <p>e) zabranu svakog drugog oblika korištenja prostora od strane posjetilaca, osim propisanih i na za to predviđenim i obilježenim mjestima</p> <p>f) zabranu motornog saobraćaja u području Rimskog mosta</p> <p>g) zabranu saobraćaja Malom i Velikom alejom, osim za fikatore i motorna vozila sa odobrenjem</p> <p>h) zabranu pristupa i pranje motornih vozila u riječnim koritima.</p> <p>U pufer zoni primjenjuju se i druge mjere zaštite predviđene ostalim propisima.</p>

*Zakon o proglašenju SP "Vrelo Bosne"* (Sl. novine KS, br. 06/10-Prečišćeni tekst) je definirao kaznene odredbe za nepoštivanje zabrana i prekoračenje u smislu izvođenja dopuštenih aktivnosti. U skladu sa članom 28. novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako obavlja aktivnosti suprotno utvrđenim zabranama, a odgovorno lice pravnog lica u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM. Za nepoštivanje zabrana kažnjava se i fizičko lice, u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM.

Osim mjera zaštite koje je Upravljač dužan da provodi prema *Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne"*, KJKP ViK je dužan provoditi mjere zaštite predviđene *Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju* (Sl. novine Grada Sarajeva, br. 2/87) u koordinaciji sa Upravljačem. **Potrebno je istaknuti da je važeća Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće stara preko 30 godina i u suprotnosti sa važećom legislativom na federalnom nivou.** Primjera radi, legislativa na federalnom nivou dozvoljava gradnju kanalizacione infrastrukture u prvoj vodozaštitnoj zoni, dok je prema važećoj Odluci ista aktivnost zabranjena. S jedne strane onemogućena je priprema razvojnih programa u prostoru (kao što je PPPO SP "Vrelo Bosne", Izgradnja kanalizacionog sistema unutar područja SP "Vrelo Bosne"), a sa druge strane situacija je zabrinjavajuća budući da se u prostoru pojavljuju usurpacije i aktivnosti, koje ugrožavaju kvalitetu vode (novi ilegalni objekti, neadekvatno ispuštanje otpadnih voda itd). Stoga je neophodno donijeti novu odluku koja će biti u skladu sa važećim *Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosнabdјevanje stanovništva* (Sl. novine Federacije BiH, br. 88/12). Nadležnost za pripremu ove odluke ima Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (MP KS), uz napomenu da je u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o vodama KS, ovo ministarstvo dužno pripremiti Privremenu odluku o zaštiti vode za piće u Sarajevskom polju te zajedno sa MPUGIZO KS i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH (FMPVŠ FBiH) zagovarati donošenje Odluke o zaštiti vode za piće na nivou Federacije BiH i Republike Srpske. 2013. godine, pripremljen je Elaborat zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje i prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju, koja uslijed nedostatka političke volje u konačnici nije usvojena. Naime, elaboratom je utvrđeno da se zone zaštite prostiru na teritoriji Federacije BiH (95%) i teritoriji Republike Srpske (5%), stoga bi Odluku o zaštiti izvorišta sporazumno trebale donijeti Vlada Federacije BiH i Republike Srpske (Zakon o vodama Federacije BiH, Sl. glasnik FBiH br.70/06). Glavnu prepreku sporazumnog djelovanja predstavlja neusklađenost Zakona o vodama Federacije BiH i Zakona o vodama Republike Srpske u slučaju kada se zone zaštite prostiru na području oba entiteta. Kako bi se takva odluka donijela na nivou entiteta, bilo bi neophodno izvršiti izmjene zakona na entitetskom nivou. U toku 2014. godine, Ministarstvo prostornog uredenja i zaštite okoliša KS je

radilo na zagovaranju donošenja odluke za cjelovitu zaštitu izvorišta vode za piće u oba entiteta sa **FMPViŠ FBiH**. Pripremljeni su prednacrti dvije odluke (FBiH i RS), dostavljen je Elaborat i prednacrt odluke Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske te upućen prednacrt odluke FMPViŠ FBiH na dalje postupanje, međutim nije ostvaren napredak po pitanju donošenja odluke za cjelovitu zaštitu izvorišta vode za piće. Kako bi prevazišli tu situaciju tj. dok se ne steknu uslovi za cjelovitu zaštitu izvorišta na višem nivou, MPUGiZO KS je prema Ministarstvu privrede KS inciralo dopunu Zakona o vodama KS, kako bi se ostvarili uvjeti za donošenje Privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju. Nakon donošenja izmjena i dopuna navedenog propisa, MP KS je 2018. godine pripremilo Načrt Odluke o privremenoj zaštiti izvorišta vode za piće "Sarajevsko polje", na koji je MPUGiZO KS imalo brojne komentare, prijedloge i sugestije. Međutim, do dana izrade ovog Plana, nije pripremljen prijedlog Privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju.

U nukleusu SP "Vrelo Bosne" se primjenjuju mjere zaštite za užu vodozaštitnu zonu (član 5. Odluke) i prvu vodozaštitnu zonu (član 9. Odluke, izdvojene mjere relevantne za nukleus), a iste su prikazane u tabeli 4.

**Tabela 4:** Mjere zaštite u užoj i prvoj vodozaštitnoj zoni koje su obavezujuće za nukleus zonu

Zona zaštite	Mjere zaštite
Uža vodozaštitna zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Područje uže zaštitne zone mora biti ogradieno radi provođenja kontrole kretanja u toj zoni.</li> <li>b) Pristup na područje uže zaštitne zone dozvoljen je stručnim radnicima Radne organizacije "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo (u daljem tekstu: RO „VIK“) i nadležnim inspekcijskim organima, a drugim licima samo uz odobrenje RO „VIK“ (sadašnji naziv je KJKP VIK)</li> </ul>
Prva vodozaštitna zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) fekalni sadržaji iz septičkih jama moraju se redovno čistiti i odvoziti na gradsko smetlište</li> <li>b) sakupljanje smeća i ostalih otpadaka u naseljima mora se vršiti redovno u kontejnere i odvoziti na gradsko smetlište</li> <li>c) na području Vrelo Bosne mora se izgraditi javni WC i priključiti na izgrađenu kanalizaciju</li> <li>d) uzgoj riba i poribljavanje u vodotocima koji protiču kroz područje prve zaštitne zone vršiće se samo na način koji obezbeđuje biološko održavanje</li> <li>e) na izgrađenim stambenim objektima može se vršiti tekuće održavanje i zamjena instalacija i opreme na način kojim se ne ugrožava režim površinskih i podzemnih voda.</li> </ul>


Većinski dio površine nukleusa čini prva vodozaštitna zona, ali granice nukleusa SP "Vrelo Bosne" se ne podudaraju u potpunosti sa granicama prve vodozaštitne zone. Druga i treća vodozaštitna zona ulaze u obuhvat pufera SP "Vrelo Bosne".

Osim prethodno navedenih mjer zaštite, u pufer zoni primjenjuju se mjer zaštite za prvu vodozaštitnu zonu (član 9. Odluke), drugu vodozaštitnu zonu (član 13. navedene Odluke) i treću vodozaštitnu zonu (član 15. navedene Odluke), a iste su prikazane u tabeli 5.

**Tabela 5:** Mjera zaštite u prvoj, drugoj i trećoj vodozaštitnoj zoni koje su obavezujuće u pufer zoni

Zona zaštite	Mjere zaštite
Prva vodozaštitna zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) izgradnja odvodnih jaraka uz saobraćajnice i odvođenje kišnih voda sa parkinga izvršiti će se na način kojim se onemogućava zagadjenje površinskih i podzemnih voda, a prema projektima izrađenim na osnovu projektnog zadatka datog od strane „Vodovoda“.</li> <li>b) kanalizacija za naselje Lipe, Glavogodina, Lužanski put i Vrutci u prvoj zaštitnoj zoni uključujući i priključke objekata mora se izgraditi od materijala i na način kojim se obezbeđuje potpuna vodonepropusnost, a prema projektima izrađenim na osnovu projektnog zadatka datog od strane „Vodovoda“.</li> <li>c) kanalizaciona mreža posle izgradnje mora se ispitati na vodonepropusnost i pribaviti odgovarajući atest.</li> <li>d) objekti u naseljima Konaci i Bare koji se neće priključivati na kanalizaciju moraju svoje otpadne vode prije upuštanja u podzemlje biološki prečistiti preko propusnih vodonepropusnih septičkih jama</li> <li>e) fekalni sadržaji iz septičkih jama moraju se redovno čistiti i odvoziti na gradsko smetlište</li> </ul>

Zona zaštite	Mjere zaštite
	<p>f) sakupljanje smeća i ostalih otpadaka u naseljima mora se vršiti redovno u kontejnere i odvoziti na gradsko smetlište</p> <p>g) parkiranje konjskih kočija dozvoljava se samo na uredenim parkiralištima sa kojih je onemogućen prodor zagadenja u podzemnu vodu i otvorene vodotoke</p> <p>h) svi objekti na Vrelo Bosne moraju se priključiti na izgrađenu kanalizaciju</p> <p>i) na području Vrelo Bosne mora se izgraditi javni WC i priključiti na izgrađenu kanalizaciju</p> <p>j) pristup motornih vozila objektima Radne organizacije „ZOI 84“ (mjera se odnosi na sadašnjeg upravljača SP „Vrelo Bosne“ - KJUzZZP KS) dozvoljen je iz pravca Kovača s tim što se iz pravca aleje Ilidža-Vrelo Bosne ne može vršiti saobraćaj</p> <p>k) uzgoj riba i poribljavanje u vodotocima koji protiču kroz područje prve zaštitne zone vršiće se samo na način koji obezbeđuje biološko održavanje</p> <p>l) na izgrađenim stambenim objektima može se vršiti tekuće održavanje i zamjena instalacija i opreme na način kojim se ne ugrožava režim površinskih i podzemnih voda</p>
Druga vodozaštitna zona	<p>a) izgradnja odvodnih jaraka uz saobraćajnice i odvođenje križnih voda sa parkinga izvršit će se na način kojim se onemogućava zagadenje površinskih i podzemnih voda, a prema projektima izrađenim na osnovu projektnog zadatka datog od strane „Vodovoda“.</p> <p>b) kanalizacija za naselja u drugoj zaštitnoj zoni uključujući i priključke objekata mora se izgraditi od materijala i na način kojim se obezbeđuje potpuna vodonepropusnost, a prema projektima urađenim na osnovu projektnog zadatka datog od strane „Vodovoda“.</p> <p>c) kanalizaciona mreža poslije izgradnje mora se ispitati na vodonepropusnost i pribaviti odgovarajući atest.</p> <p>d) objekti koji se iz tehničkih razloga ne mogu priključiti na kanalizaciju (priključci objekata niži od vanjske kanalizacione mreže), moraju svoje otpadne vode prije upuštanja u podzemlje biočisti prečistiti preko vodonepropusnih septičkih jama</p> <p>e) fekalni sadržaji iz septičkih jama moraju se redovno čistiti i odvoziti na gradsko smetlište</p> <p>f) otpadne industrijske vode moraju biti prečišćene i bezbjedno uvedene u vodonepropusnu kanalizaciju</p> <p>g) na izgrađenim stambenim objektima može se vršiti tekuće održavanje, zamjena instalacija i opreme i rekonstrukcija postojećih stambenih objekata na način kojim se ne ugrožava režim površinskih i podzemnih voda</p>
Treća vodozaštitna zona:	<p>a) objekti u naseljima u kojima je izgrađena kanalizacija moraju se priključiti na istu, a otpadne vode kanalizacije prethodno prečistiti putem zasebnih ili grupnih uređaja za prečišćavanje (putoksi, septičke jame i sl.) i tako prečišćene upustiti u tlo</p> <p>b) otpadne vode iz objekata u naseljima ili pojedinačnih objekata van naselja koji nisu priključeni na kanalizaciju moraju se prethodno prečistiti putem zasebnih ili grupnih uređaja za prečišćavanje (putoksi, septičke jame i sl.) i tako prečišćene upustiti u tlo</p> <p>c) otpadne vode iz gospodarskih objekata moraju se upustiti u tlo van ponornih zona i otvorenih vodotoka</p> <p>d) eksploatacija luma mora se vršiti prema sumsko-privrednim osnovama na način koji ne ugrožava režim površinskih i podzemnih voda</p> <p>e) istresanja i deponovanja smeća i ostalih otpadaka mora se vršiti na određenim lokalitetima sa kojih ne može prodrijeti zagadenje u površinske i podzemne vode. Deponije smeća moraju se redovno održavati.</p>



Slika 3: Infrastruktura za vodosнabдjevanje u SP "Vrelo Bosne"

Pored naprijed navedenih mjera zaštite, u pufer zoni važe i slijedeće izdvojene odredbe *Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima* (Sl. Novine KS, br. 28/14 i 27/16):

- fijaker mora posjedovati sljedeću opremu: katadiopter bijele boje na prednjoj strani i crvene boje na zadnjoj strani fijakera, točkovi na fijakeru moraju imati gume, a fijaker mora biti crne boje, zobnice za konje od prirodnog materijala, kožni korbač, torbicu za novac, ular, prekrivač za konje i putnike, nepropusnu tamno-zelenu vreću koja se sa jedne strane zakači na stražnji dio konja, a sa druge pričvrsti za fijaker, posjedovanje dokaza o stalnoj veterinarskoj zaštiti konja koji se koristi za vuču fijakera i dostavlja nadležnoj općini prilikom izдавanja rješenja za rad i ostala oprema (član 4. u Odluci)
- svaki fijaker mora imati evidencijsku tablicu u smedoj boji veličini 35x10 cm, koja je obrubljena bijelim okvirom debeline 0,5 cm, brojevi i slova su bijele boje i veličine 3 cm, grub Kantona Sarajevo je sa lijeve strane tablice i veličine je 5 cm, u sredini je natpis Sarajevo i evidencijski broj, a sa desne strane tablice je grub općine koja izdaje rješenje veličine 5 cm (član 8. u Odluci)
- lice koje upravlja fijakerom mora biti obućeno u propisanu uniformu, koja odgovara tradiciji okruženja u kome se obavlja djelatnosti i posjedovati akreditaciju veličine 9x5 cm, sa slikom na lijevoj strani i imenom i prezimenom na desnoj strani (nadležni općinski organ koji izdaje rješenje o radu propisuje izgled uniforme vozača fijakera, u skladu sa tradicijom okruženja u kome se obavlja djelatnost i izdaje akreditaciju nakon što vozač fijakera položi ispit za vozača fijakera pred komisijom koju formira nadležni općinski organ) (član 9. u Odluci)
- vozač fijakera se mora pridržavati trase kretanja, propisane Rješenjem, i prijevoz vršiti tako da ne remeti druge učesnike u saobraćaju (član 10. u Odluci)
- vozač fijakera dužan je pridržavati se svih sanitarnih uslova, te u urednom stanju održavati fijakere, konje i stajalište (član 10. u Odluci)

- vozač fijakera ne smije biti pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava (član 10. u Odluci)
- fijakerom se može prevoziti onoliko lica za koliko je fijaker registrovan, a u toku prijevoza je zabranjeno vršiti prijem novih putnika (član 10. navedene Odluke), vozač fijakera mora imati cjenovnik u plastičnoj foliji, istaknut na vidnom i pogodnom mjestu u fijakeru
- vozač fijakera dužan je korisniku usluga izdati račun o izvršenoj usluzi

Osim prethodno izdvojenih mjera relevantnih za PU SP "Vrelo Bosne", za pufer zonu vrijede i sve ostale odredbe propisane *Odlukom o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima* (Sl. Novine KS, br. 28/14 i 27/16), a koje nisu istaknute u ovom dokumentu.

Fijakeristi koji obavljaju djelatnost prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima su na inicijativu MPUGiZO KS formalno registrovani kroz udruženje Stari fijaker. Rješenja za obavljanje ove djelatnosti fijakeristi pribavljaju od Općine Ilidža. Samim time, za sprovođenje Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima je nadležna Općina Ilidža te bi u slučaju nepoštivanja predviđenih mjera trebala sankcionisati fijakeriste koji se ne pridržavaju mjera ili u krajnjem slučaju ne produžavati rješenje za obavljanje ove djelatnosti ukoliko se fijakeristi ne pridržavaju mjera predviđenih Odlukom. To znači da u ovom slučaju KJUzZPP KS niti nadležna inspekcijska služba KS nema mogućnost uticati na djelatnost fijakerista i osigurati poštivanje Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima.

U nukleus i pufer zoni također važe mjere zaštite propisane *Odlukom o držanju stoke na području Kantona Sarajevo* (Sl. novine KS, br. 17/16.):

- zabrana napasanja stoke oko izvorišta pitke vode (član 6.)
- zabrana držanja stoke u vodozaštitnim zonama i zaštićenim prirodnim područjima (član 11.)

Shodno članu 134. Stav (4) Zakona o zaštiti prirode, na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara koja se nalaze na području SP primjenjuju se propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U nukleus zoni nalazi se jedan nacionalni spomenik na koji se odnose mjere zaštite propisane Odlukom o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. U pufer zoni se nalazi pet nacionalnih spomenika za koje vrijede mjere zaštite propisane pojedinačnim odlukama o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. U pufer zoni se također nalaze tri kulturno-historijska dobra koja se nalaze na evidenciji KZzZKHPiN (vile u Velikoj aleji, hoteli na Ilidži i zgrada Šumarske škole). Za ova dobra se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti kulturne baštine KS (Sl. Novine KS, br. 02/00 i 37/08) zakona.

### 2.1.3 Upravljanje vrijednostima i prostorom SP "Vrelo Bosne"

Kao što je već navedeno, upravljanje zaštićenim prirodnim područjem SP "Vrelo Bosne" je u nadležnosti KJUzZPP KS. Organ upravljanja u KJUzZPP KS je Upravni odbor. Do donošenja Plana upravljanja i Prostornog plana područja posebnih obilježja za ovo područje, KJUzZPP KS svoje nadležnosti vrši u skladu sa Zakonom o proglašenju SP "Vrelo Bosne" i Privremenim upravljačkim smjernicama za SP "Vrelo Bosne", koje je Upravni odbor KJUzZPP donio 2018. godine, uz saglasnost MPUGiZO KS, a poštivajući pri tome i ostale relevantne zakonske propise. Za upravljanje izvorištima vode za piće i vodoprivrednim objektima na području SP "Vrelo Bosne", prema važećim propisima iz ove oblasti, zadužen je KJKP ViK, koji bi upravljanje trebao vršiti u koordinaciji sa KJUzZPP KS.

Kada se radi o kulturno-historijskim vrijednostima, prema važećim propisima iz ove oblasti, tri institucije imaju ključnu ulogu u zaštiti i upravljanju kulturno-historijskih dobara na području SP "Vrelo Bosne": Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Ministarstvo kulture i sporta FBiH sa svojim Zavodom za zaštitu spomenika (nacionalni spomenici) i Zavod za kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe KS (kulturno-historijska dobra na evidenciji Zavoda). Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je nadležna za proglašavanje pokretnih i nepokretnih dobara

nacionalnim spomenicima te za utvrđivanje tehničkih uslova i osiguranje finansijskih sredstava za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. **Vlada Federacije BiH** je dužna da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mјere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Nadležna institucija za provođenje aktivnosti je **Ministarstvo kulture i sporta FBiH** sa svojim **Zavodom za zaštitu spomenika**.

Dio nadležnosti upravljanja područjem SP "Vrelo Bosne" od strane KJUzZPP KS je definiran i predmetnim PU u dijelu Akcionog plana, kao i dio nadležnosti KJKP ViK u smislu kontrole stanja na terenu i sprečavanje onečišćenja vodnih resursa. Svi korisnici prostora SP "Vrelo Bosne" dužni su poštivati odredbe *Zakona o proglašenju SP "Vrelo Bosne" KS*, *Zakona o zaštiti prirode FBiH* i podzakonskih akata koji se donesu na temelju navedenih zakona te pridržavati se PU, kako to nalaže član 155., stav (4) *Zakona o zaštiti prirode*.

#### 2.1.4 Procjena adekvatnosti zaštite SP "Vrelo Bosne"

Dosadašnji period upravljanja SP "Vrelo Bosne" ukazuje na potrebu redefinisanja granica i mјera zaštite unutar SP "Vrelo Bosne". 2016. godine, PMF je proveo *Analizu stanja i preispitivanje kategorije zaštićenih područja KS - faza II*, s ciljem preispitivanja i utvrđivanja kategorije zaštićenih područja i sagledavanja održivosti i adekvatnosti zadovoljenja višestrukih zahtjeva te određivanja daljih mјera zaštite i obima intervencija. Rezultati analize su ukazali na problem u zaštiti biodiverziteta, ali i u zaštiti diverziteta hidroloških vrijednosti koje su osnovni motiv za uspostavu zaštićenog područja. Predložena kategorija zaštite područja kao spomenik prirode je ocijenjena kao adekvatna budući da je zaštita područja spriječila daljnju degradaciju prostora, koja bi bila uzrokovana pritiscima konverzije staništa i drugim pritiscima. Analizom su date:

- mјere prvog stepena (intenzivne mјere u okviru Plana upravljanja za period 2007.-2017.), od kojih se posebno izdvaja mјera izdvajanja područja Stojčevac površine, 26,44 ha, u zonu nukleusa. Rezultati procjene stanja jasno su ukazali na postojanje zone koja je ugrožena ljudskim aktivnostima, a koju naseljavaju vrijedne fitocenoze sa rijetkim biljnim vrstama.
- mјere drugog stepena (mјere uskladjivanja sa prostornim planom Kantona Sarajevo i ciljevima zaštite biološkog i hidrološkog diverziteta), čime se predlaže proširenje obuhvata zaštićenog područja na površinu od 3011,9 ha (po orografskoj vododjelnicu prema vrhovima Igmana, odakle se spušta u Točilo bezistan do granice SP "Vrelo Bosne"). Na ovaj način bi se ostvarili uslovi za kontinuitet vodosnabdijevanja izvora i vrela na kontaktu Igmana i Sarajevskog polja.

Predložene promjene obuhvata zaštićenog područja se mogu promijeniti samo sa promjenom zakona. Što se tiče Stojčevca, prioritetna aktivnost je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji uključuje državni, federalni i kantonalni nivo vlasti. U ovom PU ukazuje se da bi izmjenu bilo potrebno napraviti periodu 2020.-2030., te da je potrebno pokrenuti inicijativu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za lokalitet Stojčevac.

#### 2.2 Politika upravljanja SP "Vrelo Bosne"

Politika upravljanja SP "Vrelo Bosne" je utemeljena na zakonodavnoj osnovi, ciljevima zaštite postavljenim za treću kategoriju zaštite, relevantnim međunarodnim smjernicama za upravljanje zaštićenim područjima i politikama i strategijama koju su FBiH, odnosno KS, kreirali u oblasti zaštite prirode, očuvanja vodnih resursa i zaštite kulturno-historijskog nasljeđa za naredni planski period, uključujući:

- *Zakon o zaštiti prirode FBiH* (Sl. novine FBiH, br. 66/13) koji definira primarne i ostale (sekundarne) ciljeve vezane za zaštitu, očuvanje, korištenje i unaprjeđenje zaštićenih područja u FBiH

- *Zakon o proglašenju SP "Vrelo Bosne"* (Sl. novine KS, br. 06/10- Prečišćeni tekst) koji definira ciljeve zaštite SP "Vrelo Bosne"
- *Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju* (Sl. novine Grada Sarajeva, br. 2/87) koja definira mјere zaštite vodnih resursa u području i utvrđuje vodozaštitne zone
- *Federalna strategija zaštite okoliša 2008-2018.* (FMOIT, 2009) koja definira federalnu politiku u oblasti zaštite prirode
- *Kantonalni plan zaštite okoliša KS (KEAP) 2017-2022*, koji definira kantonalnu politiku u oblasti zaštite prirode u KS
- Smjernice Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) za upravljanje zaštićenim područjima (IUCN, 2013)
- *Zakon o provedbi odluka Komisije/Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini* (Sl. novine FBiH, br. 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07)
- *Zakon o zaštiti kulturne baštine KS* (Sl. Novine KS, br. 02/00 i 37/08)

Upravljanje SP "Vrelo Bosne" se temelji na politici očuvanja vodnih resursa, unaprjeđenja prirodnih karakteristika od izuzetne važnosti, jedinstvenog i značajnog kvaliteta okoliša, otklanjanja i sprječavanja pretjerane eksploatacije i posjeta koje mogu dovesti do promjene i oštećenja prirode te omogućavanja stanovništvu koje živi u granicama zaštićenog područja korištenje prostora u skladu sa ciljevima zaštite. Tabela 6 u nastavku sumira politiku upravljanja prostorom SP "Vrelo Bosne", prirodnim i kulturnim vrijednostima i izgrađenom infrastrukturom.

**Tabela 6: Politika upravljanja SP "Vrelo Bosne"**

Politika upravljanja prostorom
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminiranje neadekvatnog postojećeg korištenja zemljišta i aktivnosti/sprječavanje budućeg neadekvatnog korištenja prostora u kontekstu očuvanja vodnih resursa</li> <li>• Očuvanje i unaprjeđenje parkovskih prostora, prirodnih cjelina te ambijenata oko kulturno-historijskih spomenika</li> <li>• Održavanje skladne interakcije elemenata prostora i posjećivanja</li> <li>• Utvrđivanje optimalnih mјera korištenja ovog prostora, koja neće biti u suprotnosti sa <i>Zakonom o proglašenju SP "Vrelo Bosne"</i>, <i>Zakonom o zaštiti prirode FBiH</i>, <i>Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju</i>, <i>Zakonom o provedbi odluka Komisije/Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini</i> / <i>Zakonom o zaštiti kulturne baštine KS</i></li> <li>• Održivo upravljanje svim lokalitetima, uključujući preusmjeravanje posjetioца na zonu pufera i rasterećenje zone nukleusa u smislu posjećivanja</li> </ul>
Politika upravljanja prirodnim vrijednostima
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Očuvanje postojećih vodenih ekosistema i vodnih resursa koji se koriste u svrhu vodosnabdijevanja, uz praćenje stanja i provođenje redovnog monitoringa</li> <li>• Očuvanje postojećih valoriziranih vrijednosti biosfere, uz praćenje stanja i provođenje redovnog monitoringa</li> <li>• Očuvanje genetske, specijske i ekosistemске bioraznolikosti</li> <li>• Stimulacija naučno-istraživačkih aktivnosti na ovome području, s ciljem lakše inventarizacije prirodnih vrijednosti</li> <li>• Razvijanje informativnog sistema u oblasti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa</li> <li>• Definiranje uvjeta ponašanja posjetioца</li> </ul>
Politika upravljanja kulturno-historijskim vrijednostima
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključivanje prisutnog kulturno-historijskog nasljeđa u turističku ponudu, osiguravanjem prilaza objektima i lokalitetima, postavljanjem informativnih punktova, oznaka i adekvatne signalizacije i opremanjem ovih lokaliteta mobilijarom za korištenje od strane posjetilaca (mobilijar za sjedenje, odmor, odlaganje otpada i dr.)</li> <li>• Unaprjeđenje stanja lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa</li> <li>• Definiranje uvjeta ponašanja posjetilaca lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa</li> </ul>
Politika upravljanja infrastrukturom
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stvaranje uvjeta za rasterećenje nukleusa putem obogaćivanja ponude za posjetioce u zoni pufera (npr. na lokalitetu Stojčevca)</li> </ul>

Politika upravljanja i provođenja dopuštenih djelatnosti SP "Vrelo Bosne" se temelji na:

- održivom korištenju područja i resursa SP "Vrelo Bosne"

- poštivanju zakonskih odredbi, osobito onih koje se odnose na mјere zaštite vodnih resursa u funkciji vodosnabdijevanja Sarajeva i koje su na snazi u vodozaštitnim zonama.

Strategija provođenja dopuštenih djelatnosti na području SP "Vrelo Bosne" bit će dakle određena uzimajući u obzir odredbe Zakona o zaštiti prirode FBiH, Zakona o proglašenju SP "Vrelo Bosne", Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju i drugi relevantni zakonski okvir. Ukoliko se u analizi stanja u poglavljiju Stanje obavljanja dopuštenih djelatnosti u prostoru SP uoči da postojeći način korištenja dovodi do trajnog gubitka neke vrijednosti, u skladu sa članom 157. Zakona o zaštiti prirode FBiH moguće je predložiti i dodatne mјere zaštite i restrikcije u izvođenju aktivnosti u nastavku dokumenta. Slijedom navedenog, politika provođenja dopuštenih djelatnosti se daje u tabeli 7 u nastavku.

Tabela 7: Politika provođenja dopuštenih djelatnosti u prostoru SP "Vrelo Bosne"

Politiku provođenja dopuštenih djelatnosti
<ul style="list-style-type: none"><li>• Poštivanje obaveza i ograničenja koja su precizirana Zakonom o proglašenju SP "Vrelo Bosne", Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju, Zakonom o zaštiti prirode FBiH, Zakonom o provedbi odluka Komisije/Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Zakonom o zaštiti kulturne baštine RS i ostalim primjenjivim zakonima</li><li>• Održivo korištenje područja</li><li>• Utvrđivanje optimalnih mјera korištenja ovog prostora, koja neće biti u suprotnosti sa relevantnim zakonskim okvirom</li><li>• Edukacija posjetilaca o važnosti očuvanja dobrog stanja voda u prostoru</li></ul>

### 3 SMJERNICE ZAŠTITE SP "VRELO BOSNE"

#### 3.1 Ocjena stanja SP "Vrelo Bosne"

##### 3.1.1 Uvod

U nastavku se daje ocjena stanja vrijednosti i prostora SP "Vrelo Bosne". Radi lakšeg praćenja stanja vrijednosti, razmatrane su posebno:


- implementacija prethodnog plana upravljanja SP "Vrelo Bosne"
- prirodne vrijednosti
- kulturno-historijske vrijednosti
- rekreativno-turističke i izgrađene vrijednosti te
- dopuštene djelatnosti u prostoru.

Za potrebe sagledavanja i ocjenjivanja stanja pojedinih vrijednosti i prostora, svaki aspekt i lokalitet sagledan je na način da mu se dodijelila kvalitativna ocjena, kako slijedi:

- **dobro** – stanje identificirane vrijednosti u potpunosti dobro ili je namjena lokaliteta u skladu sa definiranim zonom, tj. ne zahtijeva dodatne mјere zaštite ili unaprjeđenja. Stanje ocjenjeno sa „dobro“ je i u slučaju kada je potrebno napraviti manje upravljačke mјere poboljšanja ili dodatne modernizacije i unapređenja prostora (npr. postavljanja info tabli, postavljanje mobilijara i sl.)
- **srednje** – stanje identificirane vrijednosti je narušeno u izvjesnoj mjeri, u smislu da je potrebna dodatna zaštita i unaprjeđenje lokaliteta ili uvođenje značajnijih mјera zabrane ili razvoj aktivnosti na datom lokalitetu jer postojeće korištenje ne vodi ka očuvanju vrijednosti
- **loše** - stanje identificirane vrijednosti je narušeno u velikoj mjeri, u smislu da se lokalitet ne koristi u skladu sa definiranim zonom ili mјerama zaštite, ne postoji odgovarajuća infrastruktura ili je ona u lošem stanju, lokalitet je zarastao ili je zapušten, što može dovesti do trajnog gubitka identifikovanih i valorizovanih vrijednosti.

##### 3.1.2 Stanje implementacije prethodnog plana upravljanja SP "Vrelo Bosne"

U okviru projekta *Analiza stanja i preispitivanje kategorije zaštićenih područja KS - faza II* (PMF, 2016) utvrđen je stepen realizacije aktivnosti iz PU SP "Vrelo Bosne" za period 2007.-2017. Analiza pokazuje da je u navedenom periodu provedeno 15 aktivnosti, djelimično provedeno 5 aktivnosti, dok 65 aktivnosti nije provedeno. Stepen izvršenja provedenih aktivnosti prikazan je na slici 4.



Slike 4: Stepen izvršenja provedenih aktivnosti predviđenim PU SP "Vrelo Bosne" za period 2007.-2017.

Osim toga, u periodu od 2007.-2017. godine, KJUzZPP KS je provela dodatnih 10 aktivnosti koje nisu bile predviđene PU, kako slijedi:

- Uređenje i čišćenje prostora nacionalnog spomenika Arheološko nalazište (Aquaë S.)
- Uređenje i čišćenje prostora oko nacionalnog spomenika Prirodno-gradičelska cjelina - most u Plandištu (Rimski most, Most preko rijeke Bosne u Plandištu)
- Uređenje i čišćenje prostora nacionalnog spomenika Historijsko područje - Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci
- Čišćenje vodotoka i vještačkih jezera
- Čišćenje i uređenje pješačkih staza
- Čišćenje i uređenje Stojčevca
- Saradnja sa lokalnom zajednicom
- Monitoring posjeta
- Postavljanje sigurnosnih video nadzora na lokaciji Velika aleja – Vrelo Bosne
- Nabavka vrećica za zbrinjavanje konjskog izmeta (napomena: nisu u upotrebi)

Nedostatak saradnje između ključnih institucija (KJUzZPP KS, KJKP VIK i Općina Ilidža), izostanak donošenja osnovnog razvojnog planskog dokumenta (PPPPO SP "Vrelo Bosne") i nedostatak finansijskih sredstava su glavni uzrok niske stopi provođenja aktivnosti iz prethodnog plana upravljanja SP "Vrelo Bosne".

Aktivnosti koje nisu provedene, a koje su bile predviđene PU SP "Vrelo Bosne" za period 2007.-2017. odnose se na:

- Imovinsko-vlasničku situaciju u nukleusu (ispłata odšteta za bavljenje poljoprivredom, otkup zemljišta u nukleusu i programi prestrukturiranja)

- poljoprivreda (gospodarenje voćnjacima, pčelarstvo, mliječni i mesni proizvodi, jagodičasto voće, ljevkovo bilje, gajenje gljiva)
- eko-poljoprivreda (elaborat o uslovima za razvoj djelatnosti, elaborat područja za eko-poljoprivredu, izrada elaborata o razvoju standarda, priprema programa za edukaciju, edukacija poljoprivrednika)
- vođenje posjetilaca – edukacioni programi (priprema programa za edukaciju, edukacija vodiča, organizacija ponude)
- turizam na selu (elaborat o standardima opremljenosti kapaciteta, edukacija vlasnika, organizacija ponude)
- informativni centar (izrada Prostornog plana)

### 3.1.3 Stanje prirodnih vrijednosti SP "Vrelo Bosne"

Spomenik prirode Vrelo Bosne, njegova prirodna bogatstva i ekosistemi neprocjenjive funkcije i vrijednosti, kao i resursi kvalitetne pitke vode, termalnih voda, atraktivne lokacije za turizam i rekreaciju visokih estetskih vrijednosti te prisutno kulturno-historijsko naslijeđe, dugi niz godina privlači veliki broj posjetilaca i korisnika ovog prostora. Zahvaljujući geomorfološkoj, hidrološkoj raznolikosti i povoljnem položaju, SP "Vrelo Bosne" karakteriše visok stepen prirodnih vrijednosti, geodiverziteta i biodiverziteta. Raznovrsnost ovog područja odlikuju vodenja staništa i resursi, kao što su vrela, površinski vodotoci, podzemne, termalne, termomineralne, hladne vode u aluvionu i hladne vode u kraškoj sredini, zatim plavne šume i livade sa većim ili manjim antropogenim pritiscima te drugi tipovi livada i drvenastih zajednica, što je utjecalo i na formiranje specifičnog cjelokupnog biodiverziteta.

**Geološke karakteristike.** Geološku sliku teritorije šireg područja SP "Vrelo Bosne" predstavljaju naslage različite geološke starosti. Najrasprostranjenije su formacije uglavnom mezozojske i kenozojske starosti. Mezozojske naslage, uglavnom trijaske i jursko-kredne, predstavljene su krečnjacima, dolomitima, pješčarima, glinicama, laporcima, kvarcnim pješčarima i oni imaju najveće rasprostranjenje u gradi Igmana te obuhvataju južni dio zaštićenog područja. Stijene trijaske perioda izgrađuju više od 70% prostora Igmana u čijem kompleksu su zastupljeni donji, srednji i gornji trijas.

Veliki dio spomenika prirode izgrađen je od kenozojskih terciarnih (miocenskih) i kvartarnih naslaga, koje su predstavljene glinovitim, ilovastim, šljunkovito-pjeskovitim i drobinskim nanosima. Sarajevsko polje karakteristično je po aluvijalnim naslagama od šljunka i pjeska, kao i riječne terase u dolinama rijeka na kojima su u gornjim nivoima naslage pretežno cementovane. Debljine kvartarnih naslaga su dosta različite, a u Sarajevskom polju njihova debljina kreće se do 100 m. Prema geohronološkom datiranju, klimatogenim i litogenetskim tipovima, kvartarne tvorevine u Sarajevskom polju su predstavljene sedimentima pleistocena i holocena. U pleistocenu teren je bio pod znatnim utjecajem klimatskih promjena koje se su odražavale na režim sedimentacije. Sedimente pleistocena izgrađuju zaglinjena krečnjačka drobina, breče i konglomerati u nižim te prašinasti i sitnozrni zaglinjeni pjesaci sa slojevima ugljevite gline, gline i mjestimično šljunka u višim nivoima. Sedimenti holocena utvrđeni su u svim dijelovima Sarajevskog polja, a predstavljeni aluvijalnim deluvijalnim i izvorskim sedimentima.

Aluvijalne naslage područja Vrelo Bosne pokrivene su nekonsolidiranim aluvijalnim i terasnim naslagama koje se sastoje od šljunkova, pjeskova i glina čija debljina varira između 20 i 30 m. Promjenjiva im je vodopropusnost, ali gdje litološki dominiraju pjesak i šljunak naslage su dobri provodnici vode. Prihranjuvanje aluvijalnih naslaga nastaje neposredno od padavina, podzemnim tokovima iz karstnih krečnjaka i infiltracijom iz rijeka. Deluvijalne naslage utvrđene su u sjeveroistočnom podnožju Igmana duž kontakta sa Sarajevskim poljem. Ovdje su deponovani padinski sedimenti - konusni, izgrađeni od glina sa drobinom. Izvorski sedimenti predstavljeni su

sedimentima sedre nastalog u zoni termomineralnih voda Ilijže. Postanak sedre uzrokuje visok sadržaj kalcijum bikarbonata u termomineralnim vodama.



Slika 5: Geološke karakteristike područja SP "Vrelo Bosne"

**Pedološke karakteristike.** Analizirajući površinu cijelog Sarajevskog polja, karakteristično je da ovaj zemljšni prostor predstavlja najniže dijelove polja, na čiju pedogenezu utiču dijelom oborinske i plovne vode, a najveći utjecaj imaju podzemne vode. Na osnovu podataka iz *Prijedloga za pravnu zaštitu šireg područja Vrelo Bosne* (KZzZKHiPN, 2004), na području SP "Vrelo Bosne" zastupljena su sljedeća tla:

- humofluvisoli
- kalkomelansol i kalkokambisol
- euglej
- eutrični kambisoli

U ravnom dijelu najviše su zastupljena aluvijalna tla—humofluvisoli. Manje su zastupljena mineralno-močvarna, slabije ili jače oglejena—hipoglejna tla, zatim organo-mineralna tla, a ograničene površine obuhvaćene su organogenim močvarnim tlom—zatresećeni amfiglej.


U uskoj zoni izvorišta rijeke Bosne prevladavaju organogena močvarna tla, na čiju genezu isključivi utjecaj imaju podzemne vode i vode toka rijeke Bosne. U nekim dijelovima prema Lugovima, Vrutcima, Bačevu i Konacima, prisutna su mineralno-močvarna tla—hipogleji, nastala uticajem oborinske vode, ali na čje odlike utječu podzemne vode. Značajan dio površina i ovih tala je antropogeniziran na različite načine. U obodnom dijelu tla su nastala na deluvijalnim sedimentima oko naselja Vrelo i žuto-smeđe boje u dijelu Stojčevca. Iznad ovih tala u visinskom smislu prisutna su plitka tla na jedrim trijadičnim krečnjacima, a najčešće je zastupljen izraženije skeletan tip kalkomelanosola.

Antropogenizirani degradirani fluvisol, kao najzastupljeniji tip tla na ovom području, karakterističan je u potezima od početka Velike aleje i zone Šumarske škole, gdje su konstatovani karbonatni šljunci, preko Dugih njiva i sela Glavogodina do Stojčevca, uključujući i centralne i sjeverne dijelove zone do dijelova obuhvata sa Baćevom i naseljem Konaci.


Kalkomelansol, kalkokambisol i eutrični kambisol su crveno-smeđa tla sa dosta koloidne frakcije, nalaze se na potezu naselja Vrelo, dok se na potezu Stojčevca ova tla nalaze na silikatnom šljunku.

Na osnovu pedološke karte BiH (FZzA, 1980) u ukupnoj strukturi tala na području SP "Vrelo Bosne" najveće učešće imaju humofluvisol sa 65,3%. Eutrični kambisol, kalkomelanson i kalkokambisol obuhvataju površine od 30,8%, dok najmanju površinu obuhvata glejna tla sa 1,9%.

Područje SP "Vrelo Bosne" je zbog svog atraktivnog položaja, geomorfoloških i hidromorfoloških karakteristika, odavno izloženo antropogenizaciji, a zbog osjetljivosti prisutnih tipova zemljišta, svako dalje narušavanje ravnoteže unutar prisutnih ekosistema, dovelo bi do degradacije i negativnih posljedica za cijelokupan biodiverzitet i hidrološke vrijednosti SP "Vrelo Bosne".



Slika 6: Pedološke karakteristike područja SP "Vrelo Bosne"



Slika 7: Zemljarski pokrivač na Vrelo Bosne (Corine Land Cover, 2018)

**Ekosistemi.** Na osnovu prijedloga novih mjera na području zaštićenih područja Kantona Sarajevo, u sklopu projekta pod nazivom *Analiza stanja i preispitivanje kategorizacije zaštićenih područja Kantona Sarajevo* (Centar za ekologiju i prirodne resurse "Sulejman Redžić", 2016), navodi se da je na području SP "Vrelo Bosne" prisutno nekoliko tipova ekosistema (napomena: ekosistemi uskladjeni prema inicijalnoj listi tipova staništa prodromusa biljnih zajednica Bosne Hercegovine sukladno publikaciji *Ekosistemi Bosne i Hercegovine u funkciji održivog razvoja*, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015):

#### Poplavne šume johe

Klasa: *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946 (Syn.: *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943)

Red: *Alnetalia glutinoso-incanoe* Lakušić et al. 1979

Sveza: *Alnion glutinosae* (Malcuit 1929) Meier Dr. 1936

#### Poplavne šume vrbe

Red: *Populetalia albae* Br.-Bl. 1931

Sveza: *Salicion albae* R. Tx 1955

*Salicetum albo-fragilis* Soa (1930, 1934) 1958

#### Aluvijalne livade

Klasa: *Molinio-Juncetea* Br.-Bl. 1947

Red: *Molinietalia* W. Koch 1926

Sveza: *Calthion palustris* Tx. 1937

Podvodna vegetacija vodenih tokova

Klasa: *Potamogetonetea* Klika in Klika et Novák 1941 (syn.: *Potametea* R.Tx. et Prsg. 1942)

Red: *Calitricho-Potametalia* W. Koch 1926

Sveza: *Ranuncullion fluitantis* Neuhäusl 1959

Higromezofilne livade

Klasa: *Arrhenatheretea* Br.-Bl. 47

Red: *Arrhenatheretalia* Pawłowski 1928


Red: *Deschampsietalia* Horvatinić (1956) 1958

Sveza: *Deschampsian caespitosae* Horvatinić 1930

Plavne nitrificirane livade

Klasa: *Agrastietea stoloniferae* Oberd. Et Müller ex. Goers 1968

Red: *Agrostietalia stoloniferae* Ober. in Ober. 1967



Slika 8: Zastupljene vrste ekosistema u SP "Vrelo Bosne"

Prema Planu upravljanja SP "Vrelo Bosne" za period 2007–2017. godine, u okviru ekosistema navedeno je prisustvo staništa šumske vegetacije sa progradacijsko-degradacijskim stadijima, zatim livadske zajednice, parkovske zajednice i kultivirane ili obradive površine i konstatovane su različite sastojine koje uključuju šume johe, šume hrasta i graba, šume vrbe, vlažne higrofilne i mezofilne livade, nitrificirane livade, barsku vegetaciju, vegetaciju vodenjara (vodotok Bosne), vegetaciju izvora

(izvor Stojčevac i izvođište Bosne do Rimskog mosta), obradive površine, napuštena i ugažena staništa i parkovske vrste sa hortikulturnim značajem sa zasadjenim vrstama, najčešće divljeg kestena i platana. Navedeni ekosistemi su zaslužni za jedinstvenost i autentičnost SP "Vrelo Bosne", a očuvanje povoljnih uslova ovog prostora, osigurat će održivost cjelokupnog biodiverziteta ovog zaštićenog područja.

**Poplavne šume johe imaju veliki značaj za regulaciju vodnog režima, a samim tim i održavanje biodiverziteta u SP "Vrelo Bosne", stoga predstavljaju veoma značajan ekosistem koji je neophodno očuvati i zaštiti od dalje degradacije.**

**Hidrološka raznolikost.** SP "Vrelo Bosne" odlikuje značajna hidrološka raznolikost, uz nekoliko vodnih pojava kao što su vrela, površinski vodotoci, podzemne termalne, termomineralne, hladne vode u aluvionu i hladne vode u kraškoj sredini, a obuhvataju dvije hidrološke jedinice:

- Hidrogeološka jedinica Igman, u kojoj je utvrđen veći broj površinskih i podzemnih karstnih oblika, škrapa, vrtaca, uvala, ponora, pećina i kraških vrela, izdvaja se između planine Bjelašnice na jugozapadu i Sarajevskog polja na sjeveroistoku i odlikuju je formirana ležišta sa značajnim rezervama pitkih podzemnih voda. Podzemne vode karstnih ležišta hidrogeološke jedinice Igman prazne se u većem broju izvora-karstnih vrela, kao što su: Vrelo Bosne, Semizov bunar, Hrasničko vrelo i Krupa. Karstno vrelo od najvećeg značaja i izdašnosti na ovom području je Vrelo Bosne i izbija na najnižoj tački kontaktne linije Igmana i Sarajevskog polja, što uvjetuje njegove kvalitativne i kvantitativne karakteristike i hidrološki režim. Vrelo Semizov bunar se nalazi neposredno uz rijeku Večericu i razbijenog je tipa, a u podnožju Igmana javlja se i veći broj manjih, stalnih i povremenih, karstnih vrela na kojima se vrši pražnjenje ležišta podzemnih voda, kao što su: Stojčevac, Grabovik, Ruževik, Borim, Tulek, Megara i Bunica.
- Hidrogeološka jedinica jugo-zapadnog dijela Sarajevskog polja, koja zauzima prostor između planine Igman i desne strane rijeke Željeznice, a predstavlja najveće istraženo ležište pitkih podzemnih voda i značajne pojave termalnih i termomineralnih voda. Najveći stepen istraženosti ležišta pitkih podzemnih voda, formiranih u aluvijalnim sedimentima, nalazi se u rejonima Konaci – Baćevo i Sokolović Kolonija, dok su termalne vode u Sarajevskom polju otkrivene dubokim buštinama u Butmiru i Sokolović Koloniji.

Potrebljeno je izdvojiti vrela značajnije izdašnosti na području SP "Vrelo Bosne":

- Vrela na potezu Lasica-Hrasnica-Kovačić-Glavogodina na čijem potezu se javlja niz vodenih pojava u formi vrela (Vrelo Hrasnica/Večerica, Bunica, Semizovo Vrelo), koja praktično formiraju rijeku Večericu
- Vrela na potezu Stojčevac-Vrutci na čijem potezu se javlja Vrelo oko kojeg se formira Stojčevački potok, te u selu Vrutci, Vrelo Borin I i II.
- Vrelo rijeke Bosne čije je izvođište razbijeno difuznim istjecanjem, odnosno javlja se nekoliko izvora većih proticaja, formiraju veći broj tokova, koji samostalno teku na kratkoj dužini prije nego se spoje i tako formiraju glavni tok rijeke Bosne.

Zbog svoje vodoobilnosti i kvaliteta vode, SP "Vrelo Bosne" se ubraja u jedan od najznačajnijih i najvrijednijih hidroloških pojava na području KS.

**Flora.** Terensko istraživanje područja SP "Vrelo Bosne" vršeno je u jesenjem aspektu, ali su, s ciljem da se evidentira što veći broj taksona, posebno vrsta koje su karakteristične za proljetni aspekt, u izvještaj uključeni i podaci prikupljeni tokom ranijih istraživanja ili posjeta ovom području u drugim dijelovima godine. Odabrane su tačke koje najbolje predstavljaju pojedine tipove vegetacije, prilikom izrade fitocenoloških snimaka standardnom metodom ciriško-monpelješke škole (Braun-Blanquet 1964) na oglednim poljima različitih dimenzija, a veličina pojedinačnih snimaka zavisila je od tipa vegetacije i kretala se od 100 x 100 do 500 x 500 m.

Nomenklatura je usaglašena sa Euro+Med PlantBase (2019). Domaći nazivi taksona dati su prema Flora Croatica Database (Nikolić, 2019). Podaci o endemičnosti pojedinih taksona poređeni su sa Lubarda et al. (2014), a kategorije ugroženosti preuzete iz važeće Crvene liste divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva (Sl. novine FBiH, 7/14). Status alohtonih i invazivnih taksona dat je prema Maslo (2016) i Sarajlić & Jogan (2017). Posebna pažnja posvećena je prisutvu Natura 2000 vrsta i staništa. Položaj istraživanih lokaliteta prikazan je na slici 9.



Slika 9: Položaj istraživanih lokaliteta flore na području SP "Vrelo Bosne"

Za istraživanje i ocjenu stanja flore je odabранo 16 tačaka, čije su osnovne karakteristike predstavljene u tabeli 8 u nastavku.

Tabela 8: Osnovne karakteristike istraživanih lokaliteta

N. br.	Lokalitet	Staniste	Latitude (N)	Longitude (E)	Zone
1.	Vrelo Bosne 1 – Šuma	Šuma crne jarke	43.821657	18.269925	Nukleus
2.	Vrelo Bosne 2 – Šuma	Šuma crne jarke	43.820087	18.273278	Nukleus
3.	Vrelo Bosne 3 – Šuma	Šuma vrbe	43.824440	18.272455	Nukleus
4.	Vrelo Bosne 4 – lивада 1	Higrofilna lивада	43.820136	18.273099	Nukleus
5.	Vrelo Bosne 5 – lивада 2	Higrofilna lивада	43.822129	18.271509	Nukleus
6.	Vrelo Bosne 6 – lивада 3	Mezofilna lивада	43.819342	18.273276	Nukleus
7.	Vrelo Bosne 7 – lивада 4	Higrofilna lивада	43.820794	18.276225	Puffer
8.	Vrutci – lивадa	Higrofilna lивада	43.817641	18.276919	Puffer
9.	Mala aleja – lивада 1	Mezofilna lивада	43.817136	18.285530	Puffer
10.	Stojčevac 1 – Šuma	Šuma crne jarke	43.811726	18.287340	Puffer
11.	Stojčevac 2 – Šuma	Šuma hrasta i graba	43.809772	18.289166	Puffer
12.	Stojčevac – lивада	Higrofilna lивада	43.812658	18.288113	Puffer
13.	Velika aleja 1	Ugaženo stanište	43.818817	18.278226	Puffer
14.	Velika aleja 2	Ugaženo stanište	43.821457	18.289673	Puffer
15.	Velika aleja 3	Nitrofilno stanište	43.823597	18.299598	Puffer
16.	Banjski park	Ugaženo stanište	43.824708	18.306214	Puffer

Na prostoru SP "Vrelo Bosne", ukupno je zabilježeno 357 taksona vaskularnih biljaka, od čega je:

- u literaturi od ranije bilo poznato 217 vrsta
- terenskim obilaskom angažovanog eksperta za floru zabilježeno 298 vrsta.

**Terenskim radom nije potvrđeno 59 vrsta, a koje su ranije bile navedene u literaturi, dok je terenskim istraživanjem angažovanog eksperta identifikovano 139 novih vrsta za dato područje, koje se ranije nisu spominjale u literaturnim podacima.**

Treba napomenuti da se u literaturi navode i neke vrste koje su autohtone za prostor Bosne i Hercegovine ili čak endemične, a koje su u ovaj prostor unesene zbog dekorativnih osobina (*Picea omorika* (Pančić) Purk.) i njihovo spontano širenje nije zabilježeno. S druge strane, zabilježene su alohtone vrste, za koje je primijećeno da se šire sjemenom ili vegetativno (divlji kesten - *Aesculus hippocastanum* L., mahonija - *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., bagrem - *Robinia pseudoacacia* L.). Ukupan pregled flore naveden je u prilogu 13.

Niti jedna od zabilježenih biljnih vrsta na području SP "Vrelo Bosne" ne ulazi u kategoriju Natura 2000 vrsta niti je endemična za prostor Balkanskog poluostrva. Prema navodima u važećoj Crvenoj listi divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva (Sl. novine FBiH, 7/14), na ovom području prisutne su biljne vrste livadska šaš *Carex nigra* (L.) Reichard, sa kategorijom ugroženosti DD i udovičica *Scabiosa cinerea* Lam. subsp. *cinerea* (slika 10), sa kategorijom ugroženosti LC. Međutim, treba napomenuti da vrsta *Carex nigra* nije zabilježena tokom ovog istraživanja.



Slika 10: Svetlobolsna udovičica *Scabiosa cinerea* Lam. Subsp. *cinerea*

Posebna pažnja u okviru istraživanja obraćena je na šume crne johе *Alnion glutinoso-incanae*, tj. staništa sa Aneksa I EU Direktive o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ). Utvrđeno je prisustvo ovog staništa na prostoru Vrela Bosne i Stojčevca, kao i da su šume u dobrom stanju, bez tragova oštećenja ili propadanja i da u njima dominiraju vrste umjerenog vlažnih i vlažnih staništa: crna joha (*Alnus glutinosa*), bijela vrba (*Salix alba*), vrba iva (*S. caprea*), pepeljasta vrba (*S. cinerea*), pjegasti kozlak (*Arum maculatum*), prava končara (*Filipendula ulmaria*), naočiti šupljozub (*Galeopsis speciosa*), metiljeva trava (*Lysimachia nummularia*), kiseličasti dvornik (*Persicaria lapathifolia*), lepršavi sit (*Juncus effusus*), prava vučja nogа (*Lycopus europaeus*) i purpurna vrbica (*Lythrum salicaria*) (Slika 11).



Slika 11: Šume crne johe na području SP „Vrelo Bosne“

Alohtone vrste i alohtone invazivne vrste su zabilježene samo u malom broju (bijeli javor, negundovac-*Acer negundo*, jednogodišnja krasolika-*Erigeron annuus* i bagrem-*Robinia pseudoacacia*) na lokalitetu Vrelo Bosne 1, sjeverno od šetnice u blizini restorana „Labud“, koji je relativno izložen antropogenom djelovanju.

Na lokalitetu Vrelo Bosne 2, koji se nalazi nizvodno od prvog lokaliteta na nepristupačnom mjestu, nije zabilježena niti jedna strana vrsta, a ovaj lokalitet u odnosu na prvi, odlikuje siromašniji floristički sastav u smislu nedostatka vrsta vezanih za antropogena staništa. U šumi crne johe na Stojčevcu, od stranih vrsta zabilježena je samo poljska krivičica-*Anagallis arvensis*.



Slika 12: Položaj šuma crne johe na području SP "Vrelo Bosne"

Općenito, broj vrsta, floristički sastav i stanje vegetacije u šumi crne johe na području SP Vrelo Bosne i Stojčevca se malo razlikuju, što je posljedica relativno ujednačenih ekoloških uslova koji vladaju na prostoru SP "Vrelo Bosne", u smislu geološke homogenosti, činjenice da je teren uglavnom ravan, sa prosječnom nadmorskom visinom od oko 520 m n.v. i klimatske ujednačenosti. Cjelokupni prostor ima visok nivo površinske i podzemne vode, što se ogleda u nedostatku kserofilnih biljnih vrsta. Razlike u florističkom sastavu na području SP "Vrelo Bosne" su isključivo posljedica antropogenog djelovanja kroz protekli period. Šume crne johe (slika 12) obrazuju vodozaštitne zone uz vodotok i reguliraju vodni režim kopna na Vrelo Bosne, od čega zavisi opstanak i drugih staništa i vrsta na ovom području. Vrste koje izgrađuju ovu zajednicu imaju visoke indikatorske vrijednosti za relativnu

vlažnost, pa mogu poslužiti za ekološki monitoring prostora u cilju determinacije stepena eutrofikacije i stabilnosti ukupnog ekosistema na prostoru SP "Vrelo Bosne". Na području Stojčevca, koji se trenutno nalazi u pufer zoni zaštićenog područja, zabilježen je bogat floristički sastav i očuvane zajednice šume johe.

Područje SP "Vrelo Bosne" zauzimaju parkovski prostori sa brojnim alohtonim vrstama u Velikoj aleji, zatim Stojčevačkoj aleji i prema zgradi Šumarske škole. Zabilježene alohtone vrste u parkovskim prostorima predstavljene su zasebno u tabelama 9, 10, 11 i 12.

**Tabela 9:** Vrste drveća Velike aleje

Drveće	Narodni naziv
<i>Platanus x acerifolia</i>	javorolislni platan
<i>Aesculus hippocastanum</i>	divlji kesten

**Tabela 10:** Vrste drveća Stojčevačke aleje

Drveće	Narodni naziv
<i>Acer negundo</i>	bijeli javor, negundovac
<i>Acer platanoides</i>	platanolislni javor
<i>Acer pseudoplatanus</i>	gorski javor
<i>Acer saccharium</i>	srebrenolislni javor
<i>Catalpa bignonioides</i>	katalpa
<i>Fraxinus excelsior</i>	bijeli jasen
<i>Quercus robur</i>	hrast lužnjak
<i>Robinia pseudoacacia</i>	bagrem
<i>Tilia cordata</i>	sitnolisna lipa
<i>Tilia platyphyllos</i>	veletinsna lipa

**Tabela 11:** Vrste drveća u aleji prema zgradi nekadašnje Šumarske škole

Drveće	Narodni naziv
<i>Picea abies</i>	smrča
<i>Pinus nigra</i>	crni bor

**Tabela 12:** Vrste drveća u aleji ul. Jasika

Drveće	Narodni naziv
<i>Aesculus hippocastanum</i>	divlji kesten

U cilju unapređenja upravljanja SP "Vrelo Bosne", kao odgovor na gore prepoznatu problematiku, predlaže se:

- uspostava redovnog monitoringa stanja zajednica šume crne johe, ali i nešumskih ekosistema na ovom prostoru
- izvođenje detaljnog istraživanja flore i vegetacije, sa posebnim osvrtom na pojavu i širenje stranih invazivnih vrsta, posebno kada je u pitanju japanski dvornik (*Reynoutria japonica*), koji bujnim rastom potiskuje prirodnu vegetaciju i ambroziju (*Ambrosia artemisiifolia*), vrsta sa izuzetno alergenim polenom, od kojih su obje u većem broju zabilježene kod fijakerskog stajališta na početku Velike aleje, i za koje postoji mogućnost da se počnu širiti na šire područje SP "Vrelo Bosne"
- ekudacija osoblja i šire javnosti o prisustvu i negativnim posljedicama invazivnih vrsta i potrebi za redovnim monitoringom zabilježenih invazivnih biljaka na ovom području.

Potrebno je napomenuti da je u toku inventarizacija invazivnih vrsta flore za KS, a u toku 2020. godine će biti gotov *Elaborat za invazivne vrste flore u zaštićenim područjima KS* na kojem radi

udruženje Biolog. Time će se osigurati pouzdati i ažurni podaci o invazivnim vrstama na području SP "Vrelo Bosne" te omogućiti suzbijanje širenja invazivnih vrsta prema preporukama iz Elaborata.

**Fauna.** Analiza faune SP "Vrelo Bosne" bazirana je na obradi dostupnih literaturnih podataka i podataka prikupljenih tokom terenskih istraživanja rađenih u periodu od 2000. do 2019. godine što se može smatrati savremenom faunom datog područja. Na ovaj način nastojalo se sagledati što potpunije faunu SP "Vrelo Bosne" i sa historijskog, ali i sa savremenog aspekta.

Posebna terenska istraživanja su urađena u avgustu i septembru 2019. godine, a kojima je nastojano izvršiti provjeru ranijih podataka. Tokom istraživanja vršeno je posmatranje ptica putem dvogleda 8x50, dok je za ostale skupine vršeno neposredno posmatranje iz blizine, uočavanje tragova životinja i uginulih jedinki. Istraživanjima je obuhvaćen veći dio zaštićenog područja SP "Vrelo Bosne", pri čemu je rađen lininski transekt koji je obuhvatao centralni dio Vrelo Bosne (nukleus) duž obale rijeke Bosne prema Rimskom mostu, osam dužinskih transekata unutar nukleusa zaštićenog podrulja, zatim dio od nukleusa duž Velike aleje do kraja pufer zone, dio od Stojčevačke aleje prema Stojčevcu i tri dužinska poteza u dijelu Stojčevca, od igrališta do Stojčevačke aleje. Usljed vremenske ograničenosti nije bilo moguće sagledati sve sezonske aspekte i grupe faune. Sveobuhvatni prikaz 153 vrste faune područja SP "Vrelo Bosne" daje se u prilogu 14.

U tabeli 13 se nalazi sažeti prikaz ukupnog broja vrsta faune utvrđene u SP "Vrelo Bosne" (period 2000.-2019.) sa pregledom broja vrsta koje se nalaze na listi Natura 2000 i Crvenoj listi FBiH.

Tabela 13: Pregled vrsta faune utvrđene u SP "Vrelo Bosne" (period 2000.-2019.)

Grupa	Ukupan broj vrsta	Broj vrsta (Natura 2000)	Broj vrsta (Crvena lista FBiH)
Rakući	2	0	2
Insekti	15	0	7
Riba	7	1	1
Vodozemci	10	1	4
Gmizavci	11	2	2
Ptice	79	14	19/6 (na migraciji i zimovanju)
Sisari	28	2	5
<b>Ukupno</b>	<b>152</b>	<b>20</b>	<b>40/27</b>

Mnoge od identificiranih vrsta faune su okarakterisane kao ugrožene ili zahtijevaju zaštitu. Na području SP "Vrelo Bosne" zabilježeno je 20 vrsta faune koje se nalaze na listi Natura 2000 i 27 vrsta faune (potencijalno 40 vrsta) sa Crvene liste divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva. U vodama izvora na Vrelu Bosne i Stojčevcu nađene su dvije endemične vrste račića (*Gammarus bosniacus* Schaferna, 1922, *Niphargus illidzensis* Schaferna, 1922) koje su okarakterisane kao ugrožene na Crvenoj listi FBiH, gdje se ukazuje na potrebu stroge zaštite izvorišta na datim lokalitetima.

Prema dostupnim podacima, u makrozoobentosu vodenih površina SP "Vrelo Bosne" zabilježene su 34 vrste. Vodene površine predstavljaju posebnu specifičnost SP "Vrelo Bosne" i značajan biološki i ekonomski resurs. U zoobentosu Vrelo Bosne zabilježena je 21 vrsta, a na lokalitetu Rimskog mosta 36 taksona beskičmenjaka. Među navedenim vrstama zoobentosa izdvajaju se endemične vrste vodenih račića *Niphargus illidzensis* i *Gammarus bosniacus*. Također, značajno je naglasiti da je u vodama Večerice zabilježeno prisutvo kritično ugroženih vrsta insekata *Chaetopteryx bosniaca*, *Annitela opfelbecki* i *Drusus bosnicus* (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu & Centar za ekologiju i prirodne resurse, 2016).

Zabilježeno je sedam vrsta riba u vodama koje obuhvata SP "Vrelo Bosne". Tokom istraživanja koja su vršena i obavljene 1976. godine, nije zabilježena vrsta *Salvelinus fontinalis*-zlatovčica, za koju su

ranije postojali podaci da je prisutna na ovom području. Među zabilježenim vrstama su *Salmo trutta m. fario* (potočna pastrmka), *Thymallus thymallus* (ipljen), *Hucho hucho* (mladica), *Phoxinus phoxinus* (gagica), *Chondrostoma nasus* (škobelj) i *Squalus (=Leuciscus) cephalus* (klijen).

Zabilježena je 21 vrsta gmizavaca i vodozemaca, od toga jedna invazivna vrsta *Trachemys scripta* (Thunberg, 1792) koja se pojavljuje na padinama Igmana (Zimić, 2014).

Ptice su istraživane u okviru ornitoloških istraživanja dr. Otmara Reisera u periodu od 1888. do 1915. godine. Postoji pretpostavka da je S. Obratil kasnije prikupljao podatke, iako podaci nisu nikada objavljeni. Tokom 2018. i 2019. godine Ornitolosko društvo "Naše ptice" je radilo na inventarizaciji ornitofaune ovog područja u sklopu projekta *Uspostavljanje sistema monitoringa ptica na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo*. Prema obrađenim literaturnim podacima i podacima terenskih istraživanja, na ovom području je zabilježeno ukupno 112 vrsta ptica, a tokom posljednjih dvogodišnjih terenskih istraživanja zabilježeno je 79 vrsta.

Rijetke podatke o sisarima na području Vrelo Bosne i okoline nalazimo u Bolkayevim radovima s početka 20. stoljeća (Bolkay 1924). U 2002. i 2003. su vršena istraživanja i na osnovu njih, u Prijedlogu za zaštitu područja Vrelo Bosne, dat je popis od 20 vrsta (Avdibegović et al., 2004). U datom Prijedlogu među zabilježenim vrstama su kuna bjelica (*Martes foina*), zec (*Lepus europaeus*), vjeverica (*Sciurus vulgaris*), lasica (*Mustela nivalis*), vidra (*Lutra lutra*) i dr. Osim datih vrsta prema novijim saznanjima zabilježena je i divlja svinja (*Sus scrofa*).

**Ugrožene vrste faune u SP "Vrelo Bosne".** Terenskim istraživanjima i pregledom literaturnih podataka za područje SP "Vrelo Bosne", utvrđeno je prisustvo karakterističnih vrsta faune koje se nalaze u kategorijama ugroženih vrsta na Crvenoj listi FBiH i vrsta koje su uvrštene na listu Natura 2000 vrsta.

Od obrađenih skupina insekata, 7 vrsta insekata iz tri reda Ephemeroptera- vodenicyjetovi, Trichoptera-tulari i Lepidoptera-leptiri, se nalazi na Crvenoj listi FBiH, s tim da su četiri vrste označene visokom kategorijom ugroženosti (Tabela 55). Endemske vrste rakušaca *Gammarus basniacus* Schaferna, 1922, *Niphargus illidzensis* Schaferna, 1922 SP Vrelo Bosne prema kriterijima Crvene liste FBiH, okarakterisane su kao ranjive i time je ukazana potreba za strogom zaštitom izvorišta na datim lokalitetima (tabela 54).

Mladica (*Hucho hucho* Linnaeus, 1758) je jedina riba sa popisa Natura 2000 i sa Crvene liste FBiH koja je rijetko zabilježena u vodama oko Rimskog mosta (Tabela 56).

Od četiri vrste vodozemaca zabilježenih na područjima SP "Vrelo Bosne", koje se nalaze na Crvenoj listi FBiH, posebno se izdvaja žuti mukač (*Bombina variegata* Linnaeus, 1758). Ova vrsta se ujedno nalazi i na listi Natura 2000, ali na ovom području nije zabilježena u novije vrijeme i potrebno je posvetiti više istraživanja dатој vrsti (Tabela 57).

Barska kornjača (*Emys orbicularis*) i obična čančara (*Testudo hermanni*) su dvije vrste gmizavaca zabilježenih na području SP "Vrelo Bosne". Obje vrste se nalaze na listi Natura 2000, a označene su i kao ranjive na Crvenoj listi FBiH. Obje vrste su veoma rijetke na području SP "Vrelo Bosne". Barska kornjača je u novije vrijeme nalažena oko Rimskog mosta, dok je čančara nađena samo jednom u Stojčevačkoj aleji (Tabela 58).

Ptice predstavljaju najbrojniju skupinu na području SP "Vrelo Bosne", a zabilježeno je 14 vrsta koje se nalaze na listi Natura 2000. Sa Crvene liste FBiH zabilježeno je 19 gnjezdarica i šest vrsta koje se susreću tokom migracije i zimovanja, a skoro sve vrste su zabilježene i u novije vrijeme. Među značajnim nalazima ptica, izdvajaju se vodenkos (*Cinclus cinclus*), vrsta prisutna u nukleus zoni oko izvorišta, koja je inače indikator čistih voda i svojevrstan simbol SP "Vrelo Bosne", i drozd borovnjak (*Turdus pilaris*), vrsta čije je prvo gniažđenje u BiH zabilježeno u parkovima kod hotela na Ilidži

(Dender & Kotrošan, 2006). Njihov mikroareal gniježđenja proširio se na nukleus zaštićenog područja, što je potvrđeno kada su uočene mlade jedinke 2019. godine (Tabela 59).

Od zabilježenih vrsta sisara, na području SP "Vrelo Bosne" izdvaja se pet vrsta koje su okarakterisane kao posebno značajne: češće uočena vrsta evropski jež (*Erinaceus europaeus*), vidra (*Lutra lutra*), koja nije stalna vrsta na ovim područjima i viđa se povremeno, zatim šišmiši koji su uočeni uglavnom u području nukleusa i oko Rimskog mosta, a sve navedene vrste su uvrštene na Crvenu listu FBiH (Tabela 60).

**Analiza stanja faune na zaštićenom području SP "Vrelo Bosne"** ukazuje na primarnu potrebu pokretanja sistematskog istraživanja.

Stanje staništa, po pitanju održivosti vrsta, u nukleus zoni je zadovoljavajuće. Preporuka je da se poveća stepen zaštite samog izvorišta i ograniči pristup turistima na ovom dijelu. Jedan od problema predstavljaju zapuštena staništa na dijelu Stojčevca i Stojčevačke aleje.

Kada su u pitanju invazivne vrste u fauni ovog područja, potrebno je posebnu pažnju ukazati na prisustvo žutouhe kornjače (*Trachemys scripta*), koja je bila zabilježena na padinama Igmana (Zimić, 2014) i postoji opasnost da se proširila na područje SP "Vrelo Bosne". U tom smislu potrebno je obratiti pažnju prilikom nadzora kako bi se uklonile iz prostora. Od drugih invazivnih vrsta faune navedenog područja, posebno insektima, u ovom trenutku nije moguće govoriti o konkretnim mjerama bez utvrđivanja njihovog prisustva i stepena njihove brojnosti.

**Glijive.** Najznačajniji tipovi staništa za glijive u SP "Vrelo Bosne" su na prvom mjestu livade i pašnjaci kojih na ovom području u nešto manjim cjelinama ima u izobilju, zatim grmljaci, šibljaci i manje sastojine liščara, poplavne šume johe i vrbe te Velika aleja. 2019. godine, mikološko udruženje Myco BiH je u okviru projekta *Inventarizacija glijiva na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo* identificiralo 62 vrste iz odjeljka Basidiomycota i 42 vrste glijiva iz odjeljka Ascomycota. Kao brojne vrste u ekosistemima livada i pašnjaka prepoznate su vrste roda *Hygrocybe*: *H. ornicata*, *H. calciphila*, *H. virginea* var. *virginea*, *H. conica*, *H. protensis* i *H. psittacinata* glijive iz porodice Clavariaceae: *Clavaria fragilis* i *Clavulinopsis helvola*. Osim toga, u okviru ovih istraživanja registrovan je i određeni broj vrlo značajnih vrsta na području Velike aleje od kojih vrijedi izdvojiti: *Chamaemyces fracidus*, *Cordyceps militaris* (entomopatogena glijiva koja parazitira na gusjenicama), *Potellaria atrata*, *Pluteus aurantiorugosus* (jedini nalaz u BiH), *Royoporus bodius* i brojne druge vrste. U finalnoj publikaciji ovog projekta (Jukić N., Omerović N. i Tomic S., 2019), za SP "Vrelo Bosne" su date preporuke koje se odnose na prepuštanje odumrlih ili polomljenih grana prirodnim procesima gdje god je to moguće, a s ciljem zaštite i očuvanja identifikovanih vrsta glijiva. Preporuka se posebno odnosi na vrste *Sarcoscypha austriaca* (učestala prije stvaranja i poslije otapanja snježnog pokrivača) i *Ionomidotis fulvotingens* (registrovana u blizini posljednjeg drvenog mosta prema kružnoj šljunkovitoj šetnici).

### 3.1.4 Stanje rekreativno-turističkih vrijednosti i izgrađenih objekata SP "Vrelo Bosne"

Za potrebu analize i ocjene stanja rekreativno-turističkih vrijednosti i izgrađenih objekata analizirana je dostupna literatura i posjećeno je svih 16 lokaliteta unutar SP "Vrelo Bosne" koji su identificirani kao značajni rekreativno-turistički i izgrađeni lokaliteti.

**Izgrađeni objekti.** Područje SP "Vrelo Bosne" nalazi se u neposrednoj blizini centra Ilidže, na oko 300 metara od krajnje sjeverne granice zaštićenog područja kod hotela na Ilidži te oko 3,5 kilometara zračne linije od nukleus zone Vrelo Bosne. Obzirom na prirodni značaj kompleksa Vrelo Bosne za grad Sarajevo kroz duži historijski razvoj, još od neolita (nalazišta u Butmiru), pa sve do Osmanskog i austro-ugarskog perioda, područje je uvek bilo pod uticajem gradnje. Tako se na ovom području u kategoriju izgrađenih objekata mogu svrstati sljedeći:

- individualni stambeni objekti u naseljima Lužani, Bare, Konaci, Plandište, Vrutci, Čitluci, Glavogodina i Jasika
- objekti u funkciji upravljanja od strane Upravljača KJUzZPP KS
- turistički kompleksi (Vrelo Bosne i Stojčevac)
- objekti koji su u nadležnosti upravljanja KJKP ViK i u funkciji vodosnabdijevanja
- ostaci (temelji) izgrađenih objekata
- ugostiteljski objekti
- parking prostori.


**Nukleus.** Na zapadnom ulazu u SP "Vrelo Bosne" nalazi se kuća sa sjedištem Upravljača KJUzZPP KS, koja sadrži kancelarije za administrativne poslove i javni toalet, kao i odvojeni objekat za opremu i alat radnika za održavanje Vrelo Bosne.



Slika 13: Sjedište Upravljača i javni toalet (lijevo), objekat za opremu i alat (desno)

Od ugostiteljskih objekata potrebno je spomenuti restoran „Labud“ koji se također nalazi u nukleus zoni SP "Vrelo Bosne" te u prvoj vodozaštitnoj zoni. Restoran je izgrađen uz sami tok rijeke Bosne i svojim postojanjem i poslovanjem je u suprotnosti sa važećim zakonodavnim okvirom u oblasti zaštite vodnih resursa i zaštite prirode. Objekat predstavlja opasnost za zagadenje voda u prostoru, odnosno opasnost za kvalitet vode koju piju građani Kantona Sarajevo. Jedan dio otpadnih voda iz ovog objekta se vrši putem instalirane septičke jame koju na osnovu ugovora sa restoranom „Labud“ prazni KJKP ViK, dok se drugi dio otpadnih voda direktno ispušta u vodotok rijeke Bosne.

Pored trenutnog restorana, u nukleus zoni se nalaze temelji nekadašnjeg restorana „Vrelo Bosne“ čiji status će morati riješiti PPPPO SP "Vrelo Bosne". Potrebno je razmotriti da li se ovom objektu može dati funkcija objekta privremenog karaktera dok se ne donese PPPPO SP "Vrelo Bosne". U blizini ovog lokaliteta, nalaze se i temelji objekta čiji je prethodni vlasnik bila kompanija Bosna folklor. Ovaj lokalitet nije stavljen u funkciju i uslijed nakupljanja vode predstavlja mjesto gdje se u ljetnom periodu množe komarci, čime se narušava kvalitet boravka posjetioca u prostoru kao i vizuelni izgled nukleusa. Prema katastarskim podacima iz baze FUzGIP, ovaj objekat je sada u vlasništvu Općine Ilidža. Kao i u slučaju temelja nekadašnjeg restorana „Vrelo Bosne“, za ovaj objekat je također potrebno razmotriti uspostavljanje objekta privremenog karaktera koji će doprinijeti razvoju i promociji vrijednosti SP "Vrelo Bosne".



Slika 14: Temelji bivšeg objekta Bosna folklor

**Pufer.** Ostali turističko-ugostiteljski objekti koji se nalaze na području SP "Vrelo Bosne" nalaze se u pufer zoni u koje se ubraju hoteli na Ilidži: hotel Austria & Bosna, hotel Hercegovina, hotel Crystal, hotel Spa Terme Hotel te hotel Krone koji se nalaze na krajnjoj sjevernoj granici obuhvata zaštićenog područja. Na početku Velike aleje nalazi se hotel Aleja koji je nastao renoviranjem vile koja se ubraja u kulturno-historijsko nasljeđe iz austro-ugarskog perioda.

Na lokalitetu Stojčevac nalazi se više predratnih turističko-ugostiteljskih objekata koji su danas u devastiranom stanju gdje su ostale samo vidljive ruševine koje su u međuvremenu postale lokacije za odlaganje otpada. Od rekreativnih objekata postoje privatni teniski tereni kod vila na aleji te pojedini sportski tereni (u lošem stanju) na Stojčevcu. Što se tiče rekreativnih objekata danas je u funkciji samo Velika aleja sa Stojčevcem koji mnogi posjetitelji koriste za trčanje, šetnju ili biciklizam, dok ostalih rekreativnih objekata i aktivnosti na Stojčevcu skoro da nema. Također, **Velikom alejom do Vrele Bosne** voze i fijakeri, koji predstavljaju prepoznatljivi simbol i trenutno glavnu turističku atrakciju Vrele Bosne. Fijakerska stajališta se nalaze na početku Velike aleje, na ulazu u nukleus zonu Vrele Bosne i ulaze u obuhvat prve vodozaštitne zone Sarajevskog polja.

Kao što je vidljivo u tabeli 14 u okviru obuhvata SP "Vrelo Bosne" prisutno je ukupno 827 objekata (izvor: Katastarski podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FUzGIP), satelitske snimke i terenski obilazak), u kategorijama stambeni, pomoći i poslovni objekti. U nastavku teksta se daje detaljnija informacija za svaku od kategorija.


Tabela 14: Broj objekata i kategorizacija prema naseljima na području SP "Vrelo Bosne" (izvor: Katastarski podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FUzGIP), satelitske snimke i terenski obilazak)

Naselje	Zona	Tip objekta			Ukupno
		Stambeni objekti	Pomoći objekti	Poslovni objekti	
Vrelo	Nukleus zona	9	17	9	35
Mandište	Nukleus/pufer zona	63	73	62	198
Bare	Pufer zona	25	40	27	92
Čitluci	Pufer zona	17	48	46	111
Glavogodina	Pufer zona	14	18	14	46
Jasika	Pufer zona	44	28	35	107
Konaci	Pufer zona	10	7	5	22
Lužani	Pufer zona	8	34	36	78
Vrutci	Pufer zona	40	42	56	138

Ukupno	230	307	290	827
--------	-----	-----	-----	-----

Objekti koji se nalaze na području SP "Vrelo Bosne" obuhvataju naselja Lužani, Bare, Konaci, Plandište, Vrutci, Čitluci, Glavogodina i Jasika. Na osnovu analize katastarskih podataka Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FUzGIP), satelitskih snimaka i terenskog obilaska, na području SP "Vrelo Bosne" nalazi se ukupno 827 objekata različitih kategorija koji su prikazani na slici 15. Najveći broj objekata nalazi se u naseljima Plandište i Vrutci. Područje Plandišta karakteriše veliki broj novih objekata nastalih nakon rata, koji sa stanovišta zaštite vodnih resursa predstavljaju opasnost u vidu pojačane nelegalne izgradnje, neadekvatnog odvođenja otpadnih voda, uzoja stoke, poljoprivrede i nekontrolisanog odlaganja otpada. Naselje Vrutci predstavlja staro naselje u kojem su pomiješani arhitektonski stilovi gradnje. U naselju Vrutci nalazi se 138 objekata, od čega desetak objekata pripada starom stilu gradnje karakterističnom za ruralna naselja te se ovi objekti nalaze u vrlo lošem stanju.

Drugi prevladavajući stil su kuće iz 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, dok je zapažena i novija gradnja koja se ne uklapa u prethodne stilove gradnje i narušavaju ukupnu kompoziciju naselja (KZzKHiPN, 2004). Južno od naselja Vrutci nalazi se lokalitet Stojčevac, koji karakterišu uglavnom objekti od prije rata koji su srušeni ili u većoj mjeri oštećeni, dok je dalje u naseljima Glavogodine i Jasika uočen veći broj stambenih objekata novije gradnje. Područje Lužana i Bara odlikuje se uglavnom objektima starije gradnje, ali je i na području neposredno uz Veliku aleju zapažena novija izgradnja objekata.



Slika 15: Smještaj i tipovi objekata na Vrelo Bosne

Ocjena stanja rekreativno-turističkih vrijednosti i izgrađenih objekata u SP "Vrelo Bosne" data je u tabeli 15 u nastavku.

**Tabela 15:** Ocjena stanja rekreativno-turističkih vrijednosti i izgrađenih objekata SP "Vrelo Bosne"

Red. br.	Vrijednost/objekat	Stanje	Ocenjivanje
			Rekreativno-turističke vrijednosti i izgrađeni objekti
1.	Izvor Vrelo Bosne i nukleus zona SP	Dobro	Stanje odgovara kategoriji namjene.
2.	Temelji bivšeg objekta Bosna folklor	Loše	Objekat nije stavljen u funkciju, predstavlja mjesto prekomjernog množenja komaraca u ljetnom periodu uslijed nakupljanja vode. Postoji potencijal za uspostavljanje objekta privremenog karaktera.
3.	Temelji bivšeg restorana Labud	Loše	Objekat nije stavljen u funkciju, postoji potencijal za uspostavljanje objekta privremenog karaktera.
4.	Sjedište Upravljачa KJUZ/ZPP KS	Srednje	Trenutni objekat potrebno je renovirati u okviru gabarita i unaprijediti javni toaleti da zadovoljava potrebne higijenske i estetske kriterije. Moguće je uvesti naplatu za korištenje toaleta.
5.	Fijakersko stajalište na Vrelo Bosne	Dobro	Na stajalištima ugrađen prečistač otpadnih voda.
6.	Velika aleja	Srednje do loše	Stabla plantana su dosegla vrhunac vegetacije, a aleja je onečišćena konjikim izmetom.
7.	Stoječevačka aleja	Srednje	Staze nisu uređene i ne postoji adekvatna turistička signalizacija. Nedostatak parkovskog mobiljara i prateće infrastrukture.
8.	Vrelo Borin I i II	Srednje	Stanje prirodnih vrijednosti je dobro, ali je potrebno utvrditi i uskladiti upravljačke odnose na ovom prostoru.
9.	Stoječevačka vrelo	Srednje	Stanje prirodnih vrijednosti je dobro, ali je potrebno utvrditi i uskladiti upravljačke odnose na ovom prostoru. Tokom terenskog obilaska (rana jesen) utvrđen je i nizak nivo vode na lokalitetu.

**Infrastruktura.** Za potrebe analize i ocjene stanja infrastrukture na osnovu terenskog obilaska i dostupne literature obrađene su sljedeće tematske jedinice: upravljanje otpadom, saobraćajna infrastruktura, kanalizacija i turistička signalizacija.

U okviru SP "Vrelo Bosne", KJKP Rad vrši prikupljanje komunalnog otpada. Na području SP postoje 34 lokacije za prikupljanje otpada (ZzPR KS, 2017) od čega:

- 22 lokacije kontejnerskih mjeseta
- 11 lokacija na kojima su izgradene niše, te
- jedna lokacija niša – zeleni otok (tri kante za razvrstavanje otpada).

Važno je naglasiti da se na određenom broju lokacija za prikupljanje otpada nalaze posude koje su u vlasništvu pravnih lica tj. iste su namijenjene za prikupljanje otpada proizведенog u objektima pravnih lica. Također, određeni broj lokacija za prikupljanje otpada je namijenjen za otpad proizveden od strane lokalnog stanovništva za koje je *Elaboratom o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom Općine Ilidža* planirano uklanjanje s ciljem uspostavljanja dvalinijskog sistema prikupljanja otpada (ZzPR KS, 2020).

Na području SP nalaze se kante i korpe za prikupljanje otpada, koje su u vlasništvu KJUZ/ZPP KS, smještene na područjima koja su pod najvećim pritiskom turista (Vrelo Bosne, Stojčevac, Rimski most). Međutim, većina posjetitelja ima nisku svijest o očuvanju prirode zbog čega se javljaju problemi sa neadekvatnim odlaganjem otpada koji radnici na održavanju iz KJUZ/ZPP KS uklanjuju. Neadekvatno odlaganje otpada zabilježeno je i u devastiranim područjima – kompleks objekata na Stojčevcu i zgrada Šumarske škole, koje se ponavlja i pored redovnih akcija čišćenja koje provodi KJUZ/ZPP KS.


Prema *Elaboratu o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom Općine Ilidža*, na ovom području identificirano je 12 "problematičnih" lokacija, od kojih se najveći broj nalazi na području naselja Lužani i banjskog kompleksa Hotela Ilidža (9 problema). Uzroci problema na datim lokalitetima su: odlaganje

građevinskog otpada, parkiranje vozila te otežan pristup kontejnerima jer su u pitanju slike ulice. U ostaku zaštićenog područja identificirani problemi zastupljeni su na područjima naselja Glavogodina, kod Vrelo Bosne te na regionalnom putu u Blažuju kod Rimskog mosta, a vezani su za odlaganje građevinskog otpada kod kontejnera. Prema informacijama od KJKP Rad, pokrenuta je inicijativa prema nadležnoj službi Općine Ilidža za uklanjanje lokacija kontejnera na području Plandišta do Rimskog mosta, s ciljem prelaska na ručni sistem prikupljanja otpada, kako bi se riješio problem nastanka divljih deponija pored kontejnera. Osim toga, u naselju Glavogodina – KJKP Rad je uspostavio ručni sistem odvoza otpada što je pozitivno uticalo na smanjenje divljih deponija i uređenja tog dijela područja.

Elaboratom se predviđa 14 lokacija zelenih otoka i to:

- 1 lokacija za podzemni zeleni otok
- 4 lokacije za zeleni otok (niše)
- 9 lokacija za posude (manji kapacitet)
- posude za odlaganje konjskog izmeta, i to na dvije lokacije koje su planirane u blizini fijakerskih stajališta.
- posude za pseći izmet.

Učestalost odvoza komunalnog otpada sa područja Vrelo Bosne je tri puta sedmično. Na području od Plandišta do Vrelo Bosne zastupljen je sistem odvoza putem kontejnera, koje se također vrši tri puta sedmično. Prostorni razmještaj komunalne infrastrukture na području SP "Vrelo Bosne" prikazan je na slici 16.



Slika 16: Postojeće stanje infrastrukture za prikupljanje otpada na SP "Vrelo Bosne"

**Saobraćajna infrastruktura.** Saobraćajna infrastruktura razmatranog područja prati liniju oboda SP "Vrelo Bosne" gdje na sjeveru granicu čini magistralna cesta M-17 sve do naselja Lužani i ulice IV Viteške brigade dok se na istoku granice SP pruža Hrasničkom cestom. Području Vrelo Bosne pristupa

se kod naselja Plandišta gdje se nalazi pristupna cesta koja vodi do parkinga kod samog Vrele Bosne. Broj mesta na parkingu je ograničen i nedovoljan za broj posjetitelja u najfrekventnijim periodima. Obzirom da je parking udaljen svega 200 m od Vrele Bosne, potrebno je razmotriti premještanje parkinga izvan navedene zone radi sprečavanja negativnog utjecaja na zonu najveće prirodne vrijednosti (nukleus) i vodozaštitnu zonu u čijem obuhvatu se nalazi. Ovim planom se predviđa izrada saobraćajnog elaborata, na osnovu kojeg se treba razmotriti premještanje parkinga te predložiti nova lokacija za parking, koja će biti na dovoljnoj udaljenosti od nukleusa i van vodozaštitne zone.

Velikoj aleji pristupa se iz dva pravca: odvojak sa magistralne ceste M-17 kod Plandišta i iz pravca Ilijde ulicom IV Viteške brigade prema hotelima Ilijda. Na početku Velike aleje također se nalazi parking sa ograničenim brojem mesta. Na ovom lokalitetu nalazi se i stajalište za fijakere. Do lokaliteta Stojčevca pristupa se iz više pravaca, ali najčešće korištena cesta je Glavogodina – Stojčevac (uz istočnu granicu zaštićenog područja). Iz pravca Stojčevca postoji i cesta dozvoljena za promet motornim vozilima do Velike aleje, ali je saobraćaj dozvoljen samo za fijakere i vozila sa odobrenjem (vozila KJKP ViK-a, vozila KJUzZPP KS-a te lokalno stanovništvo koje ima prebivalište u obuhvatu). Unutar Velike aleje i Vrele Bosne postoji više lokalnih puteva i šetnica na kojima je promet motornim vozilima zabranjen tj. dopušteno je kretanje vozilima uz posebne dozvole Upravljača, što je posljedica primjene propisanih ograničenja iz *Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju*. Ograničenja se odnose na sljedeće putne komunikacije:

- pristupna cesta do Rimskog mosta kao odvojak sa ceste Ilijda – Plandište
- Velika aleja (zabranjena za promet motornim vozilima izuzev onih sa posebnom dozvolom)
- cesta Velika aleja – Vrutci – dozvoljena za pristup motornim vozilima sa posebnom dozvolom
- putevi unutar zaštitnih zona kojima raspolaže KJKP ViK
- lokalni putevi kojima lokalno stanovništvo pristupa do imanja i njiva
- pješačke staze na Vreli Bosne.

Na lokalitetu Stojčevac je evidentiran problem kretanja i parkiranja na zelenim površinama u prvoj vodozaštitnoj zoni. Ovdje se nalazi i treći parking u obuhvatu pufer zone SP "Vrelo Bosne" i obuhvatu prve vodozaštitne zone, koji predstavlja prijetnju za podzemne vodne resurse. Potrebno je istaknuti da svim parkinzima u obuhvatu SP "Vrelo Bosne" upravlja Udruženje ratnih vojnih invalida Općine Ilijda. Općina Ilijda je prostor ustupila ovom udruženju, pod uslovom da se predmetni lokalitet redovno održava i da je isti u urednom i čistom stanju. Shodno tome, naplata parkinga nije u nadležnosti KJUzZPP KS. Terenskim obilaskom utvrđeno je da cjenovnik za parking na lokalitetu Stojčevac nije istaknut te da se ni na jednoj od tri lokacije parkinga ne izdaje fiskalni račun prilikom naplate parkinga.

Kada je riječ o **odvodnji otpadnih voda u naseljima SP "Vrelo Bosne"**, ista nije adekvatno riješena budući da su odredbe Pravilnika na federalnom nivou i važeće Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju potpuno neusklađene. Prema Pravilniku, u prvoj vodozaštitnoj zoni za zahvate podzemnih ili površinskih voda uz standardne mjere zaštite **dopuštena je izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija** koje omogućuju redovno funkcionisanje objekata vodozahvatnog područja (*Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda za javno vodosnabdijevanje stanovništva, Sl. novine Federacije BiH br. 88/12*). Ove odredbe su u skladu sa predloženim mjerama u Prijedlogu za pravnu zaštitu šireg područja Vrele Bosne. *S druge strane, Programom zaštite iz Odluke o zaštiti izvorišta Sarajevskog polja* predviđeno je da se za postojeća naselja izgradi vodonepropusna kanalizacija (Lipe, Glavogodina, Lužanski put, Vrutci), dok za naselje Konaci i Bare **nije predviđena kanalizacija** već biološko-prečišćavanje u septičkim jamama. Isti program predviđa otkup zemljišta i iseljavanje stanovništva iz naselja Konaci i Bare, što je u skladu sa Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju.

Kao rezultat neusklađenosti propisa, u naseljima SP "Vrelo Bosne" nije izgrađena kanalizacija što predstavlja veliki rizik za kvalitet podzemnih voda, uzimajući u obzir i trend izgradnje novih objekata u prostoru. Osim toga, ne vodi se evidencija o odvodnji otpadnih voda niti je poznato koliko objekata ima instalirane septičke jame te da li ima objekata koji ovo pitanje nisu riješili, da li se septičke jame redovno prazne i sl. Konsultant je u toku izrade ovog dokumenta potraživao podatke od Ministarstva privrede KS i KJKP VIK i došao do saznanja da nijedna institucija ne raspolaže ovim podacima. Prema informacijama sa održanih radionica, Općina Ilidža i pripadajuće mjesne zajednice: MZ Vrelo Bosne, MZ Vreoca, MZ Lužani, MZ Hrasnica II i MZ Sokolović Kolonija potencijalno raspolažu katastrom septičkih jama. Do dana izrade dokumenta, podaci kojima raspolažu Općina Ilidža i mjesne zajednice nisu ustupljeni Konsultantu.

**Turistička signalizacija.** Na ulazu u nukleus i pufer zonu SP "Vrelo Bosne" postavljena je turistička signalizacija, a koju čine informativne i edukativne table. Međutim, broj postavljenih tabela sa signalizacijom o zabranama pojedinih aktivnosti izvan nukleus zone SP "Vrelo Bosne" i informativnih tabli za posjetitelje je nedovoljan, što je najviše uočljivo na lokalitetu Stojčevca.



Slika 17: Turistička signalizacija u nukleusu Vrelo Bosne

Ocjena stanja infrastrukture u SP "Vrelo Bosne" je data u tabeli 16 u nastavku.

**Tabela 16:** Stanje otpada, putne infrastrukture i turističke signalizacije u SP "Vrelo Bosne"

Vrijednosti	Stanje	Infrastruktura		Obratotvorenje
		Infrastruktura	Obrađeni	
Infrastrukutra za prikupljanje otpada	Srednje	Nedovoljan broj korpi na lokalitetima Vrelo Bosne, Velika Aleja, Stojčevac i Rimski most.		
Lokalni putevi	Dobro		/	
Turistička signalizacija	Srednje	Nedostaje turistička signalizacija za lokalitete poput: Rimski most, Stojčevac, Vrutci, arheološka nalazišta itd.). Izgled table na ulazu u pufer zonu (kod Fijakerskog stajališta) je narušen vandalskim djelovanjem (sadržaj prekriven trajnim markerom).		

### 3.1.5 Stanje kulturno-historijskih vrijednosti SP "Vrelo Bosne"

Za potrebu analize i ocjene stanja kulturno-historijskih vrijednosti analizirana je dostupna literatura i posjećeno je devet (9) lokaliteta unutar SP "Vrelo Bosne" (tabela 17).

**Tabela 17:** Pregled lokaliteta od kulturno-historijskog značaja

(Izvor: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, 2019; Lokalni ekološki akcioni plan Ilidža, 2013)

Vrijednost	Zona	Kategorija zaštite
		kulturo-historijske vrijednosti
Graditeljska cjelina – Spomenik borcima NOR-a (Spomen-kosturnica u Velikom parku na Ilidži)	Puffer zona (i zona zaštite k.č. 1440/1, ko Ilidža)	Odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (04.1-2.3-53/13-20)
Prirodno-graditeljska cjelina – most u Plandištu (Rimski most, Most preko rijeke Bosne u Plandištu)	Puffer zona (i zona zaštite k.č. 249 i 250, ko Vrelo Bosne)	Odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (06.1-2-75/03-3; izmjena br. 03.1-2.5-56/13-2)
Historijsko područje - Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci	Puffer zona (i zona zaštite k.č. 644, ko Vrelo Bosne)	Odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (05.1-2-203/04-2; izmjena br. 03.1-2.5-56/13-2)
Historijska građevina Zildžića kuća u Sarajevu	Puffer zona (i zona zaštite k.č. 536, ko Vrelo Bosne)	Odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (02-2-170/06-13; izmjena br. 03.1-2.5-56/13-2)
Arheološko nalazište (Aquaee S.)	Puffer zona	Odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (05.1-02-78/03-7)
Graditeljska cjelina – spomen obilježje igmanskom maršu u Sarajevu	Nukleus zona (i zona zaštite k.č. 621, ko Vrelo Bosne)	Odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (04.1-2.3-59/14-13; Ispravka br. 04.2-2.5-90/15-3)
Kompleks izvorista Vrelo Bosne	Nukleus zona	Lista peticija za proglašenje (br. peticije: 08.2-6-74/03)
Kompleks objekata na Stojčevcu	Puffer zona	Lista peticija za proglašenje (br. peticije: 08.1-6-58/03)
Vile u Velikoj aleji	Puffer zona	Evidencija Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
Hoteli na Ilidži	Puffer zona	Evidencija Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
Zgrada Šumarske škole	Puffer zona	Evidencija Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

Kako je i predstavljeno u tabeli, u SP "Vrelo Bosne" nalazi se ukupno devet kulturno-historijskih dobara, pri čemu je šest dobara proglašeno nacionalnim spomenicima, a tri kulturno-historijska dobra su na evidenciji KZzZKHIPN. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je nadležna za proglašavanje pokretnih i nepokretnih dobara nacionalnim spomenicima te za utvrđivanje tehničkih uslova i osiguranje finansijskih sredstava za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. Vlada Federacije BiH je dužna da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Nadležna institucija je Ministarstvo kulture i sporta FBiH sa svojim Zavodom za zaštitu spomenika. U obuhvatu SP "Vrelo Bosne" nalaze se i 3 kulturno-historijska dobra koja su na evidenciji Zavoda za kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe KS. Djelatnost Zavoda je zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija kulturno-historijskih dobara sa utvrđivanjem mjera zaštite, kao i zaštita, očuvanje i unaprijeđenje prirodnih dobara sa mjerama zaštite. Terenskim obilaskom je utvrđeno da se kulturno-historijskim naslijeđem u području ne upravlja na adekvatan način ili ne upravlja uopće kada se radi o nacionalnim spomenicima. Većina spomenika nije adekvatno povezana niti predstavljena posjetiocima, neki od spomenika su potpuno devastirani i prijeti im nestanak (Zildžića kuća i Zgrada Šumarske škole), dok za druge spomenike nisu postavljene info table o arheološkom značaju područja (Rimski most i Ostaci predromaničke crkve i

srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci). Dva lokaliteta (kompleks izvorišta Vrelo Bosne i kompleks objekata na Stojčevcu) se nalaze na Listi peticija za zaštitu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

**Graditeljska cjelina - Spomenik borcima narodno-oslobodilačkog rata (NOR-a) – Spomen kosturnica.** Nalazi se u Velikom parku na području općine Iliđa, na samom početku Velike aleje. Nacionalni spomenik čini spomenik sa fontanom, pristupnim stazama i livadama u okruženju.

**Prirodno-graditeljska cjelina - Most u Plandištu (Rimski most, most preko rijeke Bosne u Plandištu).** Nalazi se na rijeci Bosni, nedaleko od Vrelo Bosne u blizini naselja Blažuj.



Slike 18: Spomenik borcima NOR-a (lijevo), Rimski most na Plandištu (desno)

**Historijsko područje – ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod naselja Vrutci.** Područje se nalazi na lokalitetu Crkvina, oko 500 m sjeverno od Vrelo Bosne, a 300 m od seoskih kuća, pored Velike aleje. Nacionalni spomenik čini arheološko područje-ostaci crkve, nekropola sa stećima i pokretno naslijeđe pronađeno na arheološkom području koje se nalazi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

**Zildžića kuća.** Nalazi se u podnožju planine Igman na oko 1 kilometar sjeverno od Vrelo Bosne. Zapadno od objekta nalazi se naselje Baćovo, a na udaljenosti od 3 km središnje područje općine Iliđa. Pristup Zildžića kući omogućen je cestom koja povezuje Vrelo Bosne sa južne strane i stari put između Blažuja i Iliđe, sa sjeverne strane na mjestu Plandište. Nacionalni spomenik čini kuća sa baštom.



Slike 19: Srednjevjekovno groblje Crkvina - Vrutci (lijevo), Zildžića kuća (desno)

**Graditeljska cjelina – spomen-obilježe Igmanskom maršu u Sarajevu.** Jedno od 10 spomen-obilježja koji skupa čine grupu spomenika posvećenih ovom maršu te se nalazi uz trasu Igmanskog marša. Spomenik je relativno malih dimenzija i jednostavnog oblika sa osnovnim informacijama o događaju.

**Arheološko nalazište - Aquae S.** Nacionalni spomenik čini arheološko područje sa ostacima iz rimskog perioda i pokretno nasljeđe koje se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH.



Slika 20: Spomen-obilježje Igmanском moršu u Sarajevu (lijevo), arheološko nalazište Aquae S. (desno)

**Vile u Velikoj aleji.** Na području Velike aleje nalazi se ukupno 14 vila od kojih je sačuvano njih osam. Na slici 21 dat je prikaz i trenutno stanje vila na Velikoj aleji.



Slika 21: Lokalitet Vila na Velikoj aleji

**Titova rezidencijalna vila sa drugim objektima i tunelima i jezero na Stojčevcu.** Lokalitet Stojčevca nalazi se na krajnjem jugu obuhvata SP "Vrelo Bosne", u neposrednoj blizini Velike aleje i Vrele Bosne. Obzirom da se nalazi u samom podnožju planine Igman, na ovom prostoru vlada specifična mikroklima, koja uvjetuje pojavu nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka nego u okolnim područjima, što čini područje izrazito atraktivnim tokom ljetnih dana. Kompleks objekata na Stojčevcu nalazi se na Listi peticija za zaštitu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a u njegovom obuhvatu nalaze se nekadašnji značajni turistički objekti poput Titove rezidencijalne vile sa drugim objektima i tunelima, jezero u blizini Titove rezidencijalne vile te brojna kaptirana vrele. Lokalitet Stojčevac teritorijalno pripada Općini Ilidža, a istim upravlja KJUzZPP KS, u svojstvu Upravljača zaštićenog prirodnog područja. Upravljanje ovim područjem temelji se na politici očuvanja i unapređenja brojnih prirodnih, pejzažnih, hidroloških, kulturno-historijskih, socioloških, edukativnih, naučnih i ekonomskih vrijednosti te usklađivanju vrijednosti sa zaštitom, korištenjem i razvojem područja. Područje Stojčevca zajedno sa rezidencijalnim objektima su bili vlasništvo Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Iako bi trebalo biti u vlasništvu nadležnih institucija na državnom nivou, zbog nepostojanja zakona o državnoj imovini na nivou BiH, pravni status Stojčevca je i dalje nedefinisan. Na snazi je Zakon o zabrani raspolažanja državnom imovinom, koji će važiti sve do

donošenja zakona o državnoj imovini. Prethodno navedeno implicira da područje Stojčevca nije u vlasništvu KJUzZPP KS, ali upravljanje usmjereno na zaštitu i očuvanje prirodnih i drugih vrijednosti je u svojstvu KJUzZPP KS kao Upravljača.




*Slika 22: Zapušteni hotel u okviru kompleksa objekata na Stojčevcu*

Ocjena stanja kulturno-historijskih vrijednosti SP "Vrelo Bosne" data je u tabeli 18. Lokacije kulturno-historijskih spomenika na području SP "Vrelo Bosne" prikazani su na slici 23.

**Tabela 18: Ocjena stanja kulturno-historijskih vrijednosti SP "Vrelo Bosne"**

R.s/n:	Vrijednosti:	Stanje Kulturno-historijske vrijednosti:	Obrasci/težnje:
1.	Graditeljska cjelina – Spomenik borcima NOR-a (Spomen kosturnica u Velikom parku na Ildži)	Dobro	/
2.	Prirodno-graditeljska cjelina - Most u Plandištu (Rimski most, Most preko rijeke Bosne u Plandištu)	Srednje	<b>Ne postoji info tabla o arheološkom značaju područja, nedovoljno uređena staza koja vodi ka spomeniku, spomenik nije adekvatno povezan i predstavljen. Većina posjetilaca ga ne posjeti jer nije adekvatno povezan i predstavljen.</b>
3.	Historijsko područje - Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci	Srednje	<b>Ne postoji info tabla o arheološkom značaju područja, pristupni put nije uređen, a načiništa su zarasla u okolini detritus.</b>
4.	Historijska građevina Zildžića kuća u Sarajevu	Loše	Gradić je u ruševnom stanju, stanje ne odgovara kategoriji namjene. Nije adekvatno povezana i predstavljena posjetiocima. Ovaj nacionalni spomenik je pod prijetnjom nestanka.
5.	Graditeljska cjelina – Grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu	Dobro	/
6.	Kompleks izvorišta Vrelo Bosne	Dobro	/
7.	Titova rezidencijalna vila sa drugim objektima i tunelima i jezero na Stojčevcu	Loše	Objekti na lokalitetu se nalaze u ruševnom stanju (devastirani tokom rata), a okolini prirodni pojas je izrazito narušen i oštećen od strane nesavjesnih građana. Na lokalitetu se povremeno pojavljuje nepropisno odlaganje otpad koji radnici na održavanju SP "Vrelo Bosne" uklanjaju, dok KIUzZPP snosi troškove za prikupljanje i odvoz otpada. U području se saobraća motornim vozilima na područjima gdje to nije dozvoljeno (zelene površine). U prostoru koji ulazi u obuhvat prve vodozaštitne zone se nalazi parking čiju naplatu vrši Udrženje RVI Općine Ildža, bez istaknutog cjenovnika. Parking predstavlja prijetnju za podzemne vodne resurse. KIUzZPP KS niti Kanton Sarajevo nema nadležnost za rekonstrukciju objekta uslijed neriješenih imovinsko-pravnih pitanja.
8.	Vile u Velikoj aleji	Srednje	Potpuno uništena i srušena do temelja je vila br. 9, dok su kod vile br. 14 samo djelimično sačuvani zidovi. Na lokacijama gdje su bile vila br. 4, vila br. 8, vila br. 10 i vila br. 13 izgrađeni potpuno novi objekti koji nisu uklapljeni u ambijentalne vrijednosti ostalih vil na široj lokaciji. Narušene ambijentalne vrijednosti vila, mјere zaštite se ne poštuju.
9.	Arheološko načinište (Aquaee S.)	Dobro	<b>Ne postoji info tabla o arheološkom značaju područja, načinište nije adekvatno povezano i predstavljeno posjetiocima.</b>
10.	Hoteli na Ildži	Dobro	/
11.	Zgrada Šumarske škole	Loše	Objekat na lokalitetu se nalazi u ruševnom stanju (devastiran tokom rata), a okolini prirodni pojas je izrazito narušen i od strane nesavjesnih građana, koji ovu lokaciju povremeno koriste za odlaganje otpada. U blizini zgrade se nalazi improvizirano naselje pripadnika/-ica Romske populacije. KIUzZPP KS nema nadležnost za rekonstrukciju objekta uslijed neriješenih imovinsko-pravnih pitanja.



Slika 23: Prikaz kulturno-historijskih vrijednosti na području Vrelo Bosne

### 3.1.6 Stanje obavljanja dopuštenih djelatnosti u prostoru SP

Prilikom terenskog obilaska i konsultacija sa Nadzorničkom službom na području SP "Vrelo Bosne" i Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove (KUzIP), u nukleus zoni nije uočeno nepoštivanje mjera zabrane definisanih Zakonom o proglašenju.

S druge strane, zabilježeno je nepoštivanje sljedećih mjera zabrane u pufer zoni:

- nepoštivanje zabrane odlaganja otpada na zemljište – povremeno odlaganje otpada u kompleksu objekata Stojčevac i kod ruševina zgrade Šumarske Škole koje radnici na održavanju SP "Vrelo Bosne" uklanjuju
- nepoštivanje zabrane svakog drugog oblika korištenja prostora od strane posjetilaca osim propisanih i na za to predviđenim i obilježenim mjestima – na lokacijama Rimskog mosta i Stojčevca vidljivi su tragovi nesavjesnog korištenja lokacije od strane posjetilaca (korištenje opojnih sredstava, vježbanje streljaštva na otvorenom)
- nepoštivanje zabrane izgradnje novih objekata u vodozaštitnoj zoni – izgradnja novih objekata u prvoj i trećoj vodozaštitnoj zoni (KJKP VIK evidentirao slučajevе izgradnje novih objekata u posljednjih nekoliko godina u prvoj vodozaštitnoj zoni)
- nepoštivanje odredbi iz *Odluke o držanju stoke na području Kantona Sarajevo* u smislu nepoštivanja zabrane ispaše stoke oko izvorišta pitke vode – uočeno stado ovaca na ispaši na široj lokaciji Stojčevac
- nepoštivanje odredbi iz *Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima – konjski izmet* bi se trebao zbrinjavati koristeći tamno-zelenu vreću koja se pričvrsti na stražnji dio tijela konja i fijaker. Prilikom obilaska terena uočen je konjski izmet u Stojčevačkoj i Velikoj aleji kao posljedica nepridržavanja odredbi iz prethodno navedene Odluke. Općina Ilidža još uvjek nije donijela propise kojima

če se odrediti lokacije za odlaganje konjskog izmeta i način odvoza. Osim toga, fijakeristi ne nose službenu uniformu kako je propisano Odlukom.



Slika 24: Primjer izgradnje novog objekta u prvoj vodozaštitnoj zoni



Slika 25: Odlaganje otpada na lokalitetu Stojčevac

### 3.1.6.1 Turizam

Turizam u SP "Vrelo Bosne" je razvijen, a broj posjetilaca se povećava iz godine u godinu. Interes stranih turista za boravak u SP "Vrelo Bosne" bilježi kontinuirani porast.

KJUzZZP KS naplaćuje ulaz u SP "Vrelo Bosne" u obuhvatu nukleus zone. U ovoj zoni, postoje dva službena ulaza i na obje lokacije se nalazi informativna tabla koja obavještava posjetioce da ulaze u zaštićeno prirodno područje – SP "Vrelo Bosne". U tabeli 19 prikazan je evidentirani broj posjetilaca prema prodatim ulaznicama u nukleusu SP "Vrelo Bosne" za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu. U evidenciju ne ulazi broj posjetilaca sa područja općine Iliđa, niti djeca ispod 6 godina, koji su oslobođeni plaćanja ulaza.

**Tabela 29:** Evidentirani broj posjetilaca u prvu zaštićenu zonu SP "Vrelo Bosne" u periodu od 2016-2018. godine

Godina	Broj posjetilaca
2016.	191.273
2017.	207.757
2018.	226.340
2019.	275.089

Glavne karakteristike nukleusa jesu izuzetna biološka i hidrološka raznolikost i kulturno-historijske znamenitosti, pri čemu izvorišta rijeke Bosne i parkovski prostori imaju veliku turističku vrijednost i stoga privlače veliki broj posjetilaca. U ovoj zoni zastupljene su aktivnosti turističkih obilazaka prirodnih vrijednosti, razgledanja, boravka i relaksacije u prirodi, pri čemu se o karakterističnoj flori i fauni posjetiocima mogu informisati koristeći informativne table. Kako je i navedeno ranije u dokumentu, potrebno je postaviti veći broj informativnih panoa, oznaka i informativnih tabli duž svih pješačkih i biciklističkih staza, kao i na svim turističkim, historijskim i drugim atrakcijama u području. U nukleusu SP "Vrelo Bosne" ne postoje organizovane turističke aktivnosti sa edukativnim i interpretacijskim sadržajima.

Osim aktivnosti samostalnih obilazaka i razgledanja, posjetiocima je na raspolaganju gastro-ponuda restorana „Labud“ i dječije igralište sa pripadajućim mobilijarom. Iako restoran bilježi visoku posjećenost, ranije je istaknuto da je ovaj ugostiteljski objekat ilegalno izgrađen te da predstavlja prijetnju za vodne resurse u prvoj vodozaštitnoj zoni i druge prirodne resurse u nukleusu zaštićenog prirodnog područja. Visoka posjećenost restoranu istovremeno pokazuje i veoma nisku svijest domaćih i stranih posjetilaca o izuzetnom značaju područja u osiguranju pitke vode za skoro 400 000 stanovnika KS, budući da van obuhvata SP "Vrelo Bosne" posluje veliki broj ugostiteljskih objekata. U nukleusu se nalazi jedna trgovачka radnja, čiji izgled nije prilagođen prirodnom ambijentu područja.

**Slika 26:** Mladi posjetoci u posjeti nukleusu SP Vrelo Bosne

U pufer zoni, izuzetnu turističku vrijednost imaju vrelo Stojčevac, parkovski prostor Stojčevac, Velika aleja, Rimski most na Plandištu te historijsko područje - Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci. Obzirom da su ovi lokaliteti posjećeni u većoj mjeri te da su na datim lokalitetima uočena nepoštivanja zabrana u prostoru, stanje izvođenja dopuštenih djelatnosti je radi bolje prostorne orientacije prezentirano po lokalitetima.

**Velika aleja.** Kao što je već navedeno ranije u dokumentu, glavna turistička atrakcija u pufer zoni jeste Velika aleja i prevoz lica zaprežnim vozilima – fijakerima. Ukupno 33 fijakera posjetioce voze od ulaza u SP "Vrelo Bosne", kroz Veliku aleju sve do ulaza u nukleus zonu te nazad do početne tačke. Fizička lica koja obavljaju ovu djelatnost su registrovani za istu kroz Udruženje „Stari fijaker“ Iliđa , a rješenja o obavljanju ove obrtničke djelatnosti izdaje Općina Iliđa – Služba za privredu i turizam. Cijena vožnje fijakerom u jednom smjeru na relaciji Velika aleja – Vrelo Bosne iznosi 15,00 KM. Prilikom terenskog obilaska, utvrđeno je da se fijakeristi ne pridržavaju odredbi koje se odnose na zbrinjavanje konjskog izmeta. Konjski izmet bi se trebao zbrinjavati koristeći tamnozelenu vreću koja se pričvrsti na stražnji dio tijela konja i fijaker. Općina Iliđa još uvijek nije donijela propise kojima će se odrediti lokacije za odlaganje konjskog izmeta i način odvoza. Osim toga, fijakeristi ne nose službenu uniformu kako je propisano Odlukom.



Slika 27: Velika aleja u ljetnom periodu

**Vrelo Stojčevac i parkovski prostor Stojčevac.** Unatoč visokom turističkom potencijalu vrela Stojčevac i parkovskog prostora Stojčevac, pri terenskom obilasku je utvrđeno da je područje u zapaštenom stanju te da se ne koristi na adekvatan način. Kako je ranije objašnjeno u dokumentu, parkovski prostor nije opremljen klupama, nadstrešnicama niti pratećim mobilijarom, koji bi posjetiocima omogućio ugodan boravak. Evidentirano je parkiranje privatnih vozila na zelenim površinama. Turistička signalizacija koja bi usmjerila posjetioce prema Stojčevcu je nedovoljna i slabo primjetna uslijed zastarjelosti i malog broja znakova. Prema informacijama dobivenim od Nadzorničke službe, na ovoj lokaciji je prisutan trend neadekvatnog korištenja lokaliteta i prisutnog vandalizma u prostoru. Kod umjetnog jezera na Stojčevcu je uočena značajna količina otpada, koja je napravljena na ruševinama nekadašnjeg ugostiteljskog objekta. Na cijelom području nema edukativnih niti interpretacijskih sadržaja koji bi posjetioce informisali o izuzetnoj hidrološkoj i biološkoj raznolikosti lokaliteta te o kulturno-historijskom naslijeđu u prostoru. Tunel (u okviru lokaliteta Titova rezidencialna vila sa drugim objektima i tunelima), koji vodi od vrela Stojčevca do podnožja planine Igman, je zapašten i nije stavljen u funkciju posjećivanja. Ovaj kulturno-historijski objekat ima veliki turistički potencijal, koji je uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa trenutno neiskorišten.



Slika 28: Parkovski prostor Stojčevac (lijevo) i jezero Stojčevac (desno)



Slika 29: Parkovski prostor Stojčevac (lijevo) i izvor vode na Stojčevcu (desno)



Slika 30: Tunel u okviru lokaliteta Titova rezidencijalna vila sa drugim objektima i tunelima (lijevo) i izvor vode na Stojčevcu (desno)

**Rimski most (nacionalni spomenik).** Lokalitet je opremljen nadstrešnicama i klupama za sjedenje i predstavlja poželjnu destinaciju kako domaćih, tako i stranih turista. Kao i na Stojčevcu, na području Rimskog mosta zastupljen je trend okupljanja fizičkih lica koji na neprimjeren način koriste dati lokalitet. Na lokaciji je uočen otpad koji su posjetiocci neadekvatno odložili na lokaciji.

Ostaci predromaničke crkve i srednjovjekovno groblje Crkvina u naselju Vrutci (nacionalni spomenik). Kako je i istaknuto u poglavljju

*Stanje kulturno-historijskih vrijednosti SP "Vrelo Bosne", ovo područje predstavlja značajno arheološko nalazište, pogotovo sa stanovišta reprezentativnosti, cijelovitosti te ambijentalne i pejzažne vrijednosti. Iako je njegova naučna vrijednost sa stanovišta funkcije dobro utvrđena, edukativna i kulturna vrijednost lokaliteta još uvek nije došla do izražaja. Kako je ranije objašnjeno u dokumentu, ne postoji staza koja vodi ka nalazištu niti turistička signalizacija, a samo nalazište je u zapuštenom stanju. Na samom lokalitetu nema edukativnog niti interpretacijskog sadržaja koji bi posjetiocu informisao o značaju i historijatu ovog nacionalnog spomenika, na osnovu čega se može zaključiti da se prostor ne koristi na adekvatan način.*



Slika 31: Nekropola stećaka u naselju Vratci

Kako se uže područje Vrelo Bosne i Stojčevac odlikuju velikim brojem vrsta ljekovitih, jestivih i aromatičnih samoniklih biljaka, isti predstavljaju ogroman potencijal za razvoj edukativnog i zdravstvenog turizma.

Prema podacima Turističke zajednice (TZ) KS, u pufer zoni SP "Vrelo Bosne" nalazi se šest hotela (hotel Austria & Bosna, hotel Crystal, hotel Hercegovina, hotel & spa Terme, hotel Idea, Heritage hotel Krone) i tri apartmanska smještaja (vila Velika Aleja, vila Vrelo Bosne, vila Emin). U tabeli 20 predstavljeni su podaci o smještajnim kapacitetima kao i ostvarenom broju noćenja i broju turista za 2018. godinu. Osim hotela i apartmana, u obuhvatu SP "Vrelo Bosne" nalazi se i 10 ugostiteljskih objekata, pri čemu se jedan bespravno izgrađen objekat nalazi u nukleus zoni.

Tabela 20: Smještajni kapacitet, broj turista i broj noćenja u SP "Vrelo Bosne" u 2018. godini

N. br.	Naziv hotela	Broj soba	Broj ležaja	Ukupan broj turista	Ukupan broj noćenja
1.	Hotel Austria & Bosna	115	230	5.400	11.460
2.	Hotel Crystal	28	60	2.484	5.004
3.	Hotel Hercegovina	20	48	1.445	2.653
4.	Hotel & Spa Terme	210	492	23.387	47.937
5.	Heritage hotel Krone	26	56	2.145	5.344

### 3.1.6.2 Rekreacija

Budući da se Vrelo Bosne nalazi u podnožju planina Igman i Bjelašnice, čistim zrak, ugodan prirodni ambijent i niža temperatura u toku ljetnih mjeseci čine ovo područje idealnim za rekreativne aktivnosti građana ali i turista.

Tokom terenskog obilaska, evidentirane su sljedeće rekreativne aktivnosti:

- pješačenje
- trčanje
- pasivna rekreacija

- biciklizam

**Pješačenje i trčanje.** U svrhu pješačenja i trčanja, posjetiocim primarno koriste Veliku aleju, Stojčevačku aleju te šetnicu na području Rimskog mosta na Plandištu, koje se nalaze u pufer zoni. Aktivnosti pješačenja i trčanja se izvode i u nukleus zoni, s tim da su u ovoj zoni pješačenje i pasivna rekreacija mnogo više zastupljeni.

**Biciklizam.** Velika aleja u okviru pufer zone se dominantno koristi za aktivnosti biciklizma, budući da je cesta potpuno prilagođena za ovu vrstu aktivnosti, dok se Stojčevačka aleja također koristi, ali u manjoj mjeri uslijed nedostatka adekvatnih staza do samog jezera Stojčevac. Nukleus zona se koristi u manjoj mjeri za vožnju biciklom te primarno služi za odmor biciklista. Građani za vožnju koriste vlastita bicikla, a na parkingu (prije ulaza u Veliku aleju), građani i turisti mogu iznajmiti bicikla od pravnog lica koje posluje na navedenoj lokaciji. Sistem iznajmljivanja bicikala ne pruža dojam profesionalnog pristupa ovoj djelatnosti, bicikla nemaju jedinstven izgled i često – tako izložena na šetnici predstavljaju prepreku za šetače.

Osim toga, građani i turisti mogu koristiti sistem javnih bicikala - Nextbike te se sa najbližeg Nextbike stajališta dovesti do SP "Vrelo Bosne". Nextbike stajalište još uvijek nije uspostavljeno na području općine Ilidža, pa tako ni na području SP Vrelo Bosne. Uvođenjem ovog ili sličnog sistema iznajmljivanja bicikala na području, postigao bi se doprinos razvoju biciklizma te osigurao dojam profesionalnog pristupa biciklističkoj aktivnosti u prostoru. Tokom terenskog obilaska, uočeno je nekoliko biciklista na području Velike aleje, parkovskog prostora Vrelo Bosne te Stojčevca.



Sliko 32: Biciklizam u SP "Vrelo Bosne"

Sve naprijed opisane aktivnosti su u kategoriji dopuštenih djelatnosti u pufer zoni te se njihovom primjenom ne narušava nijedna od pripadajućih mjera zaštite za ovu zonu. Prilikom razvoja aktivnosti treba uzeti u obzir kako iste utiću na zaštićeno područje i kako će se uklopiti u postojeće režime unutar Spomenika prirode. Nad dijelom aktivnosti, koje treba organizovati unutar područja ili u njegovom rubnom pojasu, kontrolu treba vršiti KJUzzPKS sama ili ih dati pod koncesiju. Karakteristična takva djelatnost je organizovanje parkinga. To može organizovati Upravljač, ali može se podijeliti i koncesija sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o koncesijama (Sl.novine KS 27/11 i 15/13). Djelatnosti, koje se mogu provoditi preko koncesija se definišu u Planu upravljanja posjetiteljima.

### 3.1.6.3 Stanje šuma i djelatnosti šumarstva

Na području SP "Vrelo Bosne" mogu se izdvojiti dvije vegetacijske jedinice šumske vegetacije:

- šume hrasta lužnjaka i običnog graba te šume crne johe sa uskolskim šašem (nizinski predjeli Vrelo Bosne i ravničarski predjeli Sarajevskog polja)
- šume hrasta kitnjaka i običnog graba (blage padine podnožja Igmana)

Prema podacima od Uprave za šumarstvo (u daljem tekstu UzŠ) KS, šume i šumska područja u SP "Vrelo Bosne" zauzimaju površinu od 28,58 ha te učestvuju sa 4,52 % u ukupnoj površini, pri čemu su šumska područja dominantna u drugoj zaštićenoj zoni. Pod državnim vlasništvom je 23,53 ha šumskih područja (82,33%), dok je 5,05 ha u privatnom vlasništvu (17,67%). Najzastupljenija gazdinska klasa šuma u SP "Vrelo Bosne" jeste klasa *izdanačke šume običnog graba, graba i ostalih lišćara na različitim zemljишima i supstratima* (12,68 ha ili 44,36%). Na slici 33 prikazana je zastupljenost gazdinskih klasa šuma u SP "Vrelo Bosne", a u tabeli 21 data je legenda gazdinskih klasa sa brojčanim podacima u državnim i privatnim šumama.

**Tabela 21: Gazdinske klase šuma zastupljene u SP "Vrelo Bosne"**


R. br.	Gazdinska klasa	Šuma klasa	Vlasnički status	Površina	Udeo
1.	1505		Privatna šuma	0,001 ha	0,02%
2.	4108	Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve, jеле i smrče	Privatna šuma	1,68 ha	33,36%
3.	4501	Izdanačke šume običnog graba, graba i ostalih lišćara na različitim zemljишima i supstratima	Privatna šuma	3,15 ha	62,34%
4.	7606	Kamenolomi, pozajmišta, bare manji vodotoci deponije i ostale neproduktivne površine,	Privatna šuma	0,21 ha	4,26%
<b>Ukupno za privatne šume</b>				<b>5,05 ha</b>	<b>100%</b>
1.	3202		Državna šuma	5,09 ha	21,65%
2.	3221	Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve, jеле i smrče	Državna šuma	0,01 ha	0,04%
3.	4409	Izdanačke šume običnog graba, graba i ostalih lišćara na različitim zemljишima i supstratima	Državna šuma	9,53 ha	40,52%
4.	4413	Kamenolomi, pozajmišta, bare manji vodotoci deponije i ostale neproduktivne površine.	Državna šuma	8,89 ha	37,78%
<b>Ukupno za državne šume</b>				<b>23,53 ha</b>	<b>100%</b>
<b>UKUPNO (privatne i državne šume)</b>				<b>28,58 ha</b>	

Šume i šumska područja u okviru SP "Vrelo Bosne" pripadaju šumsko-gospodarskom području (u daljem tekstu ŠGP) „Igmansko“. Budući da se radi o zaštićenom području, u skladu sa *Odlukom o izradi, sadržaju i primjeni šumsko-privrednih osnova* (Sl. novine FBiH br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), šume i šumska područja u SP "Vrelo Bosne" nisu obuhvaćeni Šumsko-gospodarskom osnovom 2014-2023 za ŠGP „Igmansko“.

Kako se generalno radi o uskom pojasu šume u pufer zoni, ove šume nisu od interesa za eksploataciju. Prema Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne", djelatnost šumarstva izuzev sanitarne sjeće nije dozvoljena na cijelom području SP "Vrelo Bosne". Prema informacijama od UzŠ KS, na području SP "Vrelo Bosne" se vrše šumarske aktivnosti sanitarne sjeće, u skladu sa zakonskim okvirom. Sanitarnu sjeću za državne šume vrši KJP „Sarajevo šume“, a za privatne šume je zadužena UzŠ KS.

Uzimajući u obzir malu površinu šuma i šumskih područja u SP "Vrelo Bosne", ne vodi se evidencija podataka koji se odnose na zdravstveno stanje šuma na području SP "Vrelo Bosne", sanitarnoj sjeći o

bespravnoj sjeći/krađama drveta na području SP "Vrelo Bosne" te podataka o broju zabilježenih/prijavljenih šumskih požara na području SP "Vrelo Bosne". Stoga, nije moguće dati adekvatnu ocjenu stanja šuma i šumskih područja u SP "Vrelo Bosne".



Slika 33: Zastupljene gazdinske klase šuma u SP "Vrelo Bosne"

### 3.1.6.4 Poljoprivreda

Cijelo područje SP Vrelo Bosne se nalazi u vodozaštitnim zonama, što ograničava razvoj poljoprivrede. Kako bi se očuvao biodiverzitet i vodni resursi, trebala bi se primjenjivati ograničena poljoprivreda. Na osnovu zapažanja tokom terenskog obilaska i konsultacija sa Nadzorničkom službom, može se konstatovati da se poljoprivredne aktivnosti u području SP "Vrelo Bosne" obavljaju u pufer zoni, na privatnim parcelama zemljišta. Prema podacima od KJUzZPP KS, poljoprivredom se bavi manji broj stanovnika na malim površinama uz primjenu ručne obrade (vrt, bašta i sl.). U poglaviju *Vodoprivreda*, predstavljeni su podaci o broju stoke na području MZ u obuhvatu SP "Vrelo Bosne" za 2013. godinu. Konsultant je u toku izrade dokumenta potraživao podatke koji se odnose na poljoprivredne aktivnosti u SP "Vrelo Bosne" od Općine Iličić. Da dana izrade ovog dokumenta, Općina Iličić nije ustupila potraživane podatke. KJUzZPP KS raspolaže podacima o poljoprivrednim aktivnostima, ali je važno naglasiti da se radi o podacima iz 2010./2011. godine što implicira da KJUzZPP KS ne vrši redovan monitoring poljoprivrednih aktivnosti u prostoru. Stoga, nije moguće dati adekvatnu procjenu uticaja poljoprivrednih aktivnosti na prostor pufer zone u SP "Vrelo Bosne". Potrebno je izvršiti ažuriranje podataka o poljoprivrednim aktivnostima u SP "Vrelo Bosne", kako bi se mogao pratiti uticaj istih na zone zaštite prirode i vodozaštitne zone. Iz tih razloga u narednom periodu treba ponovo uspostaviti monitoring stanja poljoprivrednih aktivnosti u području SP "Vrelo Bosne", povezati sve institucije, koje su zadužene za praćenje stanja (KJUzZPPKS, KJKP ViK i Općina Iličić) i utvrditi metodologiju praćenja stanja poljoprivrednih aktivnosti.

### 3.1.6.5 Vodoprivreda

SP "Vrelo Bosne" se nalazi na kontaktu dvije hidrogeološke jedinice:

- hidrogeološka jedinica Bjelašnica-Igman
- hidrogeološka jedinica Sarajevsko polje.

Prirodno prihranjivanje vodom na prostoru Bjelašnica-Igman vrši se putem povremenih i stalnih izvora na obodu Sarajevskog polja. Slivno područje izvorišta Sarajevsko polje čine planine Igman i Bjelašnica. Rijeka Željeznica, sa svojim pritokama, prihranjuje vodom podzemlje iz koga se voda eksploatira bunarima te pumpnim sistemom akumulira u transportne i distributivne rezervoare. Prirodno prihranjivanje vodom ovog izvorišta vrši se infiltracijom iz površinskih vodotoka koji predstavljaju konture tog prostora, te podzemnim dotokom iz kraške akumulacije Igman-Bjelašnica (KZzZKHsPN, 2004).

Tri su glavne vodne pojave zastupljene u SP "Vrelo Bosne":

- vrela
- površinski vodotoci
- podzemne termalne, termomineralne, hladne vode u aluvionu i hladne vode u kraškoj sredini.

Ključna ekonomska vrijednost SP "Vrelo Bosne" se zasniva na dostupnom vodnom potencijalu za vodosnabdijevanje Kantona Sarajevo. Glavni resursi vode su podzemne akumulacije na lokalitetu Sarajevskog polja (Baćevac, Sokolovići, Stup) sa kojih se osigurava oko 92% ukupnih količina vode za Kanton Sarajevo. KJKP ViK je jedno od 4 preduzeća koje upravlja sistemom vodosnabdijevanja u KS, a prema članu 17., stav 1. Zakona o proglašenju SP "Vrelo Bosne", upravlja zaštićenim izvorištima na području SP što je u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu upravljanje i zaštitu vode.

Prema ovom zakonu, KJKP ViK je dužan da upravljanje iz stava (1) ovog člana vrši u koordinaciji sa KJUzZPP KS. Na izvorištu Baćevac vrši se zahvatnje podzemnih voda pomoću 32 bunara, a distribucija vode se obavlja u tri pravca, odnosno u rezervoare Moj Milo, Alipašin most i Igman te slijedi dalja distribucija za najveći dio Sarajeva. Osim podzemnih akumulacija vode na izvorištu Baćevac, na području SP "Vrelo Bosne", voda se zahvata površinskim zahvatom vode iz rijeke Bosne (Tirolski vodozahvat na rijeci Bosni) preko građevine opremljene rešetkama, tablastim zatvaračima, a koja se sastoji od dva bazena. Sirova voda se cjevovodima doprema prema modulima multimedijiskog filterskog postrojenja. Filtersko postrojenje Bosna se sastoji od dvije faze (faza I i faza II). Upravo zbog toga, ova područja su pod režimom zaštite vode za piće, čime su se i uvjeti za ostale korisnike izmijenili, ograničavajući kretanje i način korištenja (Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, 2013). Jedan od izazova sa kojima se KJKP ViK susreće prilikom upravljanja ovim izvorištima jeste činjenica da je za izvorište Sarajevsko polje još uvijek na snazi stara odluka iz 1987. godine, a koja je urađena na osnovu zakonskog okvira za zaštitu vodnih resursa iz 1975. godine u vrijeme SR BiH. Postoji nacrt privremene Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Sarajevsko polje, ali ista nije usvojena uslijed nedostatka političke volje. Osim toga, budući da proces otkupa zemljišta u užoj vodozaštitnoj zoni nije završen, dolazi do problema u upravljanju jer vlasnici zemljišta ometaju provođenje mjera zaštite izvorišta vode (otudivanje ograde, vrata i sl.).

Prema Zakonu o vodama FBiH (Sl. novine FBiH, broj 70/06, rijeka Bosna je vodotok i kategorije i njome upravlja Agencija za vodno područje Sava (AVP Sava). Monitoring rijeke Bosne već duži niz godina provodi AVP Sava.

Važno je istaknuti da su prethodne analize u vezi izvorišta na lokalitetu Sarajevsko polje pokazale da je eksploatacija izvorišta na granici održivosti, pri čemu količinu zahvaćenih voda iz integranularnog akvifera Sarajevsko polje nije moguće značajno povećati izgradnjom novih objekata jer je raspoloživost ograničena količinom koja se infiltrira iz rubnih vodotoka Željeznice i

**Bosne te iz zaledja (Igman-Bjelašnica)** (MPUGIZOKS, 2017). Aktivnosti zahvatanja vode na području SP "Vrelo Bosne" su dopuštene djelatnosti u području prema Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne", a u skladu su sa odredbama Zakona o vodama FBiH. U nastavku teksta je posebno obraden aspekt vodosnabdijevanja i potencijalne ugroženosti kvaliteta vode na izvorištu Sarajevsko polje.

**Vodosnabdijevanje u SP "Vrelo Bosne".** Kada se radi o broju priključaka na vodovodnu mrežu na području SP Vrelo Bosne, prema informacijama od KJKP ViK Sarajevo, na području SP "Vrelo Bosne" postoje 204 priključka na vodovodnu mrežu. Informacije o tipu potrošača i brojnom učeštu su predstavljeni u tabeli 22. Ovi podaci su u koliziji sa podacima o broju evidentiranih stambenih i privrednih objekata tokom izrade ovog dokumenta (230 stambenih objekata i 23 privredna subjekta). Na osnovu toga, moguće je zaključiti da su podaci institucija nadležnih za vodne resurse u SP „Vrelo Bosne“ neusaglašeni.

**Tabela 22:** Broj priključaka na vodovodnu mrežu u SP "Vrelo Bosne" prema tipu potrošača

Tip potrošača	Broj priključaka
Domaćinstva	145
Kućni savjet-pojedinačni račun	4
Malá privreda	11
Kompanije	44
<b>Ukupno</b>	<b>204</b>

**Potencijalna ugroženost kvaliteta vode na izvorištima.** Kako se za područje SP "Vrelo Bosne" ne vrši kontinuirani monitoring postojećih i potencijalnih zagadivača izvorišta vode, kao okvirni podaci u ovom dokumentu koristiće se podaci iz *Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje* (Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, 2013) - u daljem tekstu Elaborat. U Elaboratu su identificirani postojeći i potencijalni zagadivači izvorišta Sarajevsko polje kako slijedi:

- otpadne vode stanovništva (septičke jame i kanalizacija)
- stočarstvo
- industrijia
- deponije
- kamenolom
- turizam
- benzinske pumpe i autopraonice
- groblja
- način korištenja zemljišta
- minska područja
- prometno zagadjenje.

U nastavku teksta dat je osvrt na zagadivače izvorišta koji su u najvećoj mjeri relevantni za SP "Vrelo Bosne".

**Otpadne vode** U tabeli 23 prikazano je brojno stanje septičkih jama u vodozaštitnim zonama u Sarajevskom polju, na osnovu podataka KJKP ViK i podataka od mjesnih zajednica predstavljenih u Elaboratu.

**Tabela 23:** Broj septičkih jama u vodozaštitnim zonama u Sarajevskom polju

Zelena zona	Broj septičkih jama u zaštitnim zonama		
Bačeva	28	7	126
Stup	0	0	59
<b>Ukupno</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>185</b>

Budući da ne postoji precizan podatak o broju priključaka na kanalizacionu mrežu, u Elaboratu je data procjena na osnovu broja ukupnih stanovnika i broja septičkih jama. U tabeli 24 je prikazana

procjena u broju stanovnika priključenih na kanalizaciju u mjesnim zajednicama koje ulaze u obuhvat SP "Vrelo Bosne", sa napomenom da MZ Hrasnica II djelimično ulazi u obuhvat SP "Vrelo Bosne".

**Tabela 24:** Broj septičkih jama i broj stanovnika priključenih na kanalizaciju u MZ u obuhvatu SP "Vrelo Bosne"

Mjesna zajednica	Površina km <sup>2</sup>	Broj stanovnika	Broj septičkih jama	Broj stanovnika priključenih na septičke jame	Broj stanovnika priključenih na kanalizaciju
Hrasnica II*	20,48	7104	18	72	7032
Lužani	4,07	2924	17	68	2856
Vreoca	1,4	465	59	236	229
Vrelo Bosne	9,15	285	37	148	137
<b>Ukupno</b>	<b>35,1</b>	<b>10 778</b>	<b>131</b>	<b>524</b>	<b>10 254</b>

\*djelimično ulazi u obuhvat SP "Vrelo Bosne"

Konsultant je u toku procesa istraživanja identifikovao ukupno 230 stambenih objekata i 23 privredna subjekta koja posluju u SP "Vrelo Bosne". U kategoriji privrednih subjekata, hoteli i ugostiteljski objekti su većinski zastupljeni. Prema podacima od KJKP ViK, većina identifikovanih privrednih subjekata spojena su na kanalizacionu mrežu, uz napomenu da KJKP ViK nije u mogućnosti identifikovati da li su priključenja izvršena putem ovog preduzeća uslijed različitih podataka o nazivu subjekta prilikom gradnje objekta i izdavanja dozvole. Kada se radi o otpadnim vodama iz domaćinstva, naselja u nukleus zoni SP "Vrelo Bosne" nisu obuhvaćena kanalizacionom mrežom dok je dio kanalizacione mreže u naselju Vrutići bespravno izgrađen (bez saglasnosti KJKP ViK Sarajevo). KJKP ViK niti Ministarstvo privrede KS ne raspolaže podacima o trenutnom ukupnom broju domaćinstava priključenih na kanalizacionu mrežu. Prema važećoj *Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju*, svi objekti koji nisu spojeni na kanalizacionu mrežu su dužni imati vodonepropusnu septičku jamu, koju po potrebi prazni vozilo KJKP ViK. Trenutno ne postoji katastar septičkih jama u KS sa svim potrebnim tehničko-sanitarnim podacima u Ministarstvu privrede KS (koje izdaje sve dozvole za septike) niti u KJKP ViK. Prema informacijama sa održanih radionica prilikom izrade dokumenta, Općina Iliža i pripadajuće mjesne zajednice raspolažu katastrom septičkih jama za područje SP "Vrelo Bosne", ali podaci nisu ustupljeni Konsultantu. Prema posljednjim analizama rađenih za potrebe izrade KEAP KS, na osnovu uvida inspekcija i prilikom čišćenja, konstatovano je da većina septičkih jama koje postoje u KS nije izvedena kao vodonepropusna i po novim zahtjevima i standardima, što se odnosi i na područje SP "Vrelo Bosne" (MPUGiZO KS, 2013).

Prikazani podaci, koje je uspio skupiti Konsultant od svih nadležnih institucija pokazuju, da je situacija haotična. Stanje vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u ovako osjetljivom području (gdje je fokus na zaštiti vodnih resursa) je veoma loše, pa i sa stanovišta podataka koje nema čak ni preduzeće kojem je to primarna djelatnost. Podaci o broju objekata, načinu odvodnje otpadnih voda se ne slažu, dolazi do velikih razlika i nema pojašnjenja zašto tačni podaci ne postoje. Svakako je potrebno u najkraćem mogućem roku pripremiti registar objekata i način odvodnje odnosno zbrinjavanja otpadnih voda. Ti podaci će nadalje dati osnovu za daljnje planiranje aktivnosti povezanih sa rješavanjem problematike otpadnih voda.

**Stočarstvo.** Kao i za uzgoj poljoprivrednih kultura i vodoprivredu, ne postoji ažurirana evidencija brojnog stanja stoke u SP "Vrelo Bosne". Stoga je u tabeli 25 prikazano brojno stanje stoke u mjesnim zajednicama općine Iliža koje ulaze u obuhvat SP "Vrelo Bosne", a prema podacima iz Elaborata.

**Tabela 25:** Brojno stanje stoke u MZ koje ulaze u obuhvat SP "Vrelo Bosne" u 2013. godini

Mjesna zajednica	Ovce	Konji	Peradi	Svinje	Goveda
Lužani	106	40	30	4	0
Vrelo Bosne	15	13	138	18	18
Hrasnica II	0	2	20	0	9
<b>Ukupno</b>	<b>121</b>	<b>55</b>	<b>188</b>	<b>22</b>	<b>27</b>

Evidentno je da su podaci o brojnom stanju stoke su stari. Ažurirane podatke Konsultant nije uspio skupiti budući da je KJUzZPPKS prestala vršiti monitoring stoke, a Općina Ilidža nije ustupila podatke kojima raspolaže. Predlaže se uspostava monitoringa, kako je predloženo u akcionom planu vezan za poljoprivredne aktivnosti.

**Turizam.** Kako je ranije navedeno u dokumentu, u nukleusu se nalazi jedan bespravno izgrađen ugostiteljski objekt koji ima instaliranu septičku jamu i koju po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji dva subjekta prazni KJKP ViK. U okviru pufer zone SP "Vrelo Bosne" nalazi se 6 hotela, 3 vile te 10 ugostiteljskih objekata. Svi ti objekti imaju kumulativan negativan uticaj na podzemne vode u području. Osim turističkih i ugostiteljskih objekata u obuhvatu SP "Vrelo Bosne", kumulativan negativni uticaj imaju i turističko-ugostiteljski objekti u kontakt zoni na području Igmana i Bjelašnice. Razlog tome je prije svega činjenica da se ne vodi evidencija o načinu odvodnje otpadnih voda privrednih subjekata. Dakle, nije poznato koji ugostiteljsko-hotelijerski subjekti su spojeni na postojeću kanalizacionu mrežu ili potencijalno imaju septičku jamu, da li je septička jama vodonepropusna kako propisi nalažu te da li ste iste redovno prazne.

S ciljem praćenja promjena u kvalitetu vode koje mogu uzrokovati naprijed navedeni zagađivači te pravovremenog djelovanja u slučaju incidenata, KJKP ViK Sarajevo redovno vrši kontrolu kvaliteta vode na pet kontrolnih tačaka u SP "Vrelo Bosne":

- Vrelo Bosne (sirova voda)
- Bačevac-Vrelo Bosne (hlorisana voda)
- vodozahvat rijeke Bosna
- izvoriste Bačevac (bunari, sirova voda)
- Bačevac – pravac Igman

Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za prethodno navedene kontrolne tačke su predstavljeni u tabelama u nastavku teksta.

**Tabela 26:** Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za kontrolnu tačku Vrelo Bosne (sirova voda) u periodu od 2017.–2019. godine.<sup>1</sup>

Godina uzorkovanja	Fizičko-kemijske analize (broj uzoraka)	Ne odgovara pravilniku prema fizičko-kemijskim parametrima (broj uzoraka)		Mikrobiološka analiza (broj uzoraka)	Ne odgovara pravilniku prema mikrobiološkim parametrima (broj uzoraka)*
		Analiza	Analiza		
2017.	16	0	10	10	10
2018.	14	0	4	4	4
2019.	10	0	5	5	5

\*Parametri koji nisu zadovoljavali norme Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Glasnik BiH 40/10, 62/17) su: koliformne bakterije, E. Coli i broj kolonija bakterija na 30°C.

**Tabela 27:** Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za kontrolnu tačku Bačevac–Vrelo Bosne u periodu od 2017.–2019.

Godina uzorkovanja	Fizičko-kemijske analize (broj uzoraka)	Ne odgovara pravilniku prema fizičko-kemijskim parametrima (broj uzoraka)		Mikrobiološka analiza (broj uzoraka)	Ne odgovara pravilniku prema mikrobiološkim parametrima (broj uzoraka)*
		Analiza	Analiza		
2017.	230	0	230	0	0
2018.	193	0	190	1	1
2019.	222	0	222	0	0

<sup>1</sup> Napomena: Uzoriči uzeti na Vrelo Bosne su uzoriči sirove vode koja nije tretirana dezinfekcionim sredstvom (hlorom) i kao takva ne ide u distributivni sistem.

\*Parametar koji nije zadovoljio norme Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Glasnik BiH 40/10, 62/17) je broj kolonija na 30°C.

**Tabela 28:** Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za kontrolnu tačku vodozahvat rijeke Bosne u periodu od 2017.-2019. godine<sup>2</sup>

Godina uzorkovanja	Fizičko-hemijska analiza (broj uzoraka)	Ne odgovara prevedenoj prema fizičko-hemijskim parametrima (broj uzoraka)		Mikrobiološka analiza (broj uzoraka)	Ne odgovara pravilniku prema mikrobiološkim parametrima (broj uzoraka)*
		parametru	parametru		
2017.	374	0	0	8	8
2018.	373	0	0	4	4
2019.	308	0	0	4	4

\*Parametri koji nisu zadovoljavali norme Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Glasnik BiH 40/10, 62/17) su: koliformne bakterije, E. Coli i broj kolonija bakterija na 30°C.

**Tabela 29:** Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za kontrolnu tačku izvoriste Baćevac (bunari, sirove vode)

Godina uzorkovanja	Fizičko-hemijska analiza (broj uzoraka)	Ne odgovara prevedenoj prema fizičko-hemijskim parametrima (broj uzoraka)		Mikrobiološka analiza (broj uzoraka)	Ne odgovara pravilniku prema mikrobiološkim parametrima (broj uzoraka)*
		parametru	parametru		
2017.	97	0	0	86	0
2018.	56	0	0	12	0
2019.	38	0	0	11	0

\*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Glasnik BiH 40/10, 62/17).

**Tabela 30:** Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za kontrolnu tačku Baćevac – pravac Igman u periodu od 2017.-2019.

Godina uzorkovanja	Fizičko-hemijska analiza (broj uzoraka)	Ne odgovara prevedenoj prema fizičko-hemijskim parametrima (broj uzoraka)		Mikrobiološka analiza (broj uzoraka)	Ne odgovara pravilniku prema mikrobiološkim parametrima (broj uzoraka)*
		parametru	parametru		
2017.	269	0	0	269	0
2018.	140	0	0	140	0
2019.	144	0	0	144	0

\*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Glasnik BiH 40/10, 62/17).

Pored rezultata predstavljenih u tabelama iznad, izvršen je pregled rezultata sveobuhvatne analize za sirove uzorek vode uzetih na Vrelu Bosne, te vodozahvatu rijeke Bosne i kompozitni uzorak rijeke Bosne, za period 2015.- 2019. godine (mjesečni rezultati) koji je dostavio KJKP ViK. Kada su u pitanju fizičko – hemijski parametri kvaliteta, osim općih parametara (Ph, mutnoća, provodljivost, organske materije, nutrijenti, sulfati, hloridi), analizirani su i teški metali (željezo, mangan, olovo, kadmijum, hrom, aluminij, bakar, antimон, arsen, živa, bor, selen, kalcij, kalij i natrij), pesticidi (insekticidi i herbicidi), poliklički aromatski ugljikovodici, deterdženti fluoridi, mineralna ulja i cijanidi. Sagledavši dostavljene rezultate analize moguće je zaključiti sljedeće:

- Laboratorija KJKP ViK se ne nalazi na listi akreditiranih laboratorijskih za analizu vode prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025 (Institut za akreditiranje BiH, 2020), što je zahtjev člana 9. *Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće* (Sl. Glasnik BiH, 40/10, 62/17), te se rezultati analiza ne mogu smatrati pouzdanim.
- Dok se opći parametri kvaliteta analiziraju najmanje od 4 do 11 puta godišnje, ostali navedeni specifični parametri kvaliteta se analiziraju uglavnom jednom godišnje, što je

<sup>2</sup> Napomena: Uzorek uzeti na vodozahvalu rijeke Bosne su uzorci sirove vode koja nije tretirana deionizacijom u rednjem i kao takva ne ide u distributivni sistem.

**nedovoljno za ocjenu potencijalnog uticaja poljoprivrednih (ali i drugih antropogenih) uticaja na vodu.**

- Kada je u pitanju analiza pesticida, ona se 2017. i 2019. godine vršila u periodu jesen/zima, kada potencijalni pritisak poljoprivrednih aktivnosti značajno smanjen te se stoga ne mogu razmatrati kao relevantni za ocjenu potencijalnog uticaja poljoprivrednih (ali i drugih antropogenih) uticaja na vodu. Tokom 2018. godine nisu vršene analize pesticida.
- Svi rezultati fizičko – hemijskih analiza, uključujući i jedinjenja azota, fosfora, utrošak KMnO<sub>4</sub> i pesticida koji se smatraju tipičnim indikatorima zagađenja porijeklom od poljoprivredne aktivnosti, su bili ispod nivoa graničnih vrijednosti propisanih u okviru *Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće* (Sl. Glasnik BiH, 40/10, 62/17).
- Mikrobiološka analiza vode upućuje na značajno prisustvo koliformnih bakterija /100 ml i Escherichia coli bakterija u većini analiziranih uzoraka sirove vode (prije filtriranja i dezinfekcije). Na osnovu toga je moguće tvrditi da postoji negativan antropogeni uticaj na izvoriste Vrelo Bosne, međutim teško je precizirati tip aktivnosti. Obzirom na prisustvo fekalnih bakterija, moguće je pretpostaviti da je sanitarna neispravnost vode uzrokovanu uglavnom neadekvatnim upravljanjem komunalnim otpadnim vodama u zonama prihranjivanja izvorišta.

Prema informacijama od KJKP VIK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu KUzIP), najznačajniji problem u SP "Vrelo Bosne" jeste nepoštivanje zabrane izgradnje novih objekata u prvoj vodozaštitnoj zoni i ometanje rada KJKP VIK u užoj vodozaštitnoj zoni od strane privatnih vlasnika zemljišta. U ovoj zoni prisutan je i problem povremene ispaše stoke. Osim toga, zastupljen je i problem kontaminacije Velike aleje konjskim izmetom koji nastaje u Velikoj aleji uslijed fijakerskog saobraćaja u prvoj vodozaštitnoj zoni. Otpadna voda iz Velike aleje se ne prikuplja i ne odvodi na adekvatan način. Dodatno, na parkingu kod ulaza u SP "Vrelo Bosne", koji je sa aspekta zaštita voda neprikladan i potencijalno opasan i trebalo bi ga premjestiti na lokaciju izvan SP "Vrelo Bosne", ne postoje separatori ulja i masti. Stoga se izvorište vode osim sa mikrobiološkim, suočava i sa hemijskim zagađenjem što je dodatno pogoršano prekoračenjem kapaciteta trenutnog broja parking mjeseta. Tokom ljetnih mjeseci, a pogotovo vikendom, evidentiran je povećan pritisak motornih vozila na zaštićeno područje. Usljed nedostatka parking mjeseta na trenutnom parkingu, nesavjesni posjetioc parkiraju vozila na neadekvatnim lokacijama koje su veoma blizu samom izvorištu rijeke Bosne. Na parking treba urgentno staviti separateore ulja i masti, a dugoročno lokaciju parkingu izmjestiti na područje izvan SP "Vrelo Bosne". Osim toga, primjetan je povećan broj motornih vozila koji prolaze kroz Veliku aleju te je neophodno pojačati mjere inspekcijskog nadzora. Prema važećoj legislativi iz oblasti zaštite prirode i zaštite vodnih resursa (Zakon o proglašenju i Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće), samo stanovnici MZ koje ulaze u obuhvat SP "Vrelo Bosne" imaju dozvolu za promet motornim vozilima kroz Veliku aleju, međutim postoji opravdana sumnja da i fizička lica koja nemaju dozvolu prolaze motornim vozilima kroz Veliku aleju. To znači da je trenutno stanje praćenja kretanja motornih vozila u zaštićenom području loše i da je isti neophodno unaprijediti. Problemi nepropisnog parkiranja i kretanja motornim vozilima u području su posljedica lošeg upravljanje javnim površinama u SP "Vrelo Bosne", koje nije uređeno sistemski, što za posljedicu ima negativne uticaje na zaštitu prostora. Sistemsko korištenje prostora, mora biti uređeno u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, jer je jasno navedeno u Zakonu šta su svi korisnici zaštićene prirodne vrijednosti dužni i obavezni da poštuju u određenom zaštićenom području.

U drugoj i trećoj vodozaštitnoj zoni se vrši odlaganje građevinskog otpada, što nije u skladu sa mjerama zaštite iz *Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Sarajevsko polje*. Kod rješavanja problematike otpada veliki je problem vlasništvo zemljišta i objekata. Područja devastiranih objekata vrlo su prikladna za daljnje odlaganje svih vrsta otpada, pa je teško zaštititi takve lokacije.

### 3.1.6.6 Kulturne, vjerske i druge manifestacije u prostoru SP

KJUzZPP KS devet godina unazad provodi aktivnosti obilježavanja značajnih ekoloških datuma u SP "Vrelo Bosne" u saradnji sa osnovnim i srednjim školama sa područja Kantona Sarajevo. Više od 10 000 učenika osnovnih i srednjih škola je do sada učestvovalo u obilježavanju značajnih ekoloških datuma. Učenici se kroz pripremu ovakvih manifestacija uključuju u rad zaštićenih područja, upućuju u ekološku problematiku, stiču svijest o značaju ličnog primjera i lokalnog djelovanja.

Obilježavaju se sljedeći ekološki datumi:

- Evropski dan bez automobila (biciklijada)
- Svjetski dan zaštite okoliša (biciklijada)
- Dan planete zemlje (sadnja drveća, dramske igre)
- Svjetski dan zaštite šuma (sportske igre)
- Svjetski dan voda (dramske igre).

Start biciklijade je na početku Velike aleje kod fijakerskog stajališta, a vožnja se izvodi rutom dugom 7 km (do izvorišta Vrelo Bosne i nazad).

Osim događaja koje organizuje KJUzZPP KS, u SP "Vrelo Bosne" i druga udruženja organizuju događaje poput slikarskih kolonija te obilježavanja važnih datuma iz oblasti zdravlja čovjeka.

Sve naprijed navedene aktivnosti su dopuštene djelatnosti u SP "Vrelo Bosne" i njihovim izvođenjem se ne krše mјere zaštite propisane *Zakonom o proglašenju SP "Vrelo Bosne"* i drugim važećim propisima.



Slika 34: Biciklijada u SP "Vrelo Bosne"

(Izvor: Internet stranica KJUzZPP KS: [www.zppks.ba](http://www.zppks.ba), pristupljeno 01.11.2019. godine)



Slika 35: Sportske i dramske igre u SP "Vrelo Bosne"

(Izvor: Internet stranica KJUZZP KS: [www.znacka.ba](http://www.znacka.ba), pristupljeno 01.11.2019. godine)**Slike 36: Slikarska kolonija u SP "Vrelo Bosne"**(Izvor: Internet stranica: [www.poduzetnice.ba](http://www.poduzetnice.ba), pristupljeno 01.11.2019. godine)

### 3.1.6.7 Obrazovanje i naučna istraživanja

Većina manifestacija koje KJUZZP KS organizuje kako bi obilježila značajne ekološke datume u SP "Vrelo Bosne" imaju edukativni karakter. Preko 10 000 učenika osnovnih i srednjih škola je dosada učestvovalo u aktivnostima edukativnog karaktera. Osim tih manifestacija, u području se povremeno organizuju treninzi i radionice u okviru projektnih aktivnosti na kojima KJUzzPP KS radi. U toku 2018. godine je održan trening *Zaštićena područja za prirodu i ljude* u saradnji sa WWF i organizacijom Parkovi Dinarida.

Prema dostupnim podacima, u SP "Vrelo Bosne" se provodi Natura 2000 projekat u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom. U 2015. godini, u saradnji sa Centrom za krš vršena su istraživanja šišmiša što je rezultiralo popisom šišmiša u SP "Vrelo Bosne". Organizacija Naše ptice je u prethodnom periodu radila istraživanja ornitofaune u području.

Prema informacijama dobivenim od Nadzorničke službe KJUZZP KS, najviše škola u prirodi i posjeta djece na području zaštićenih područja KS odvija se upravo u SP "Vrelo Bosne", radi relativno pristupačne lokacije te zaravnjenog i uređenog terena.

## 3.2 Koncept upravljanja područjem i vrijednostima SP "Vrelo Bosne"

Koncept upravljanja područjem i vrijednostima, koji proizlazi iz politike upravljanja SP "Vrelo Bosne", temelji se na filozofiji održivog razvoja. Upravljanje područjem je zasnovano na:

- politici očuvanja vodnih resursa
- unapređenja prirodnih karakteristika od izuzetne važnosti, jedinstvenog i značajnog kvaliteta okoliša
- oticanja i sprečavanja pretjerane eksploracije i posjeta koje mogu dovesti do promjene i oštećenja prirode, te
- omogućavanja stanovništvu koje živi u granicama SP korištenje prostora u skladu sa ciljevima zaštite.

Ovakvim vidom upravljanja, prirodne, izgrađene i kulturno-historijske vrijednosti SP se tretiraju na isti način. U skladu sa politikom upravljanja, SP je podijeljen na nukleus i pufer zonu. Aktivnosti ovog Akcionog plana definirane su po zonama upravljanja.

### 3.3 Zaštita i upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim vrijednostima i resursima SP "Vrelo Bosne" (programi zaštite i unaprjeđenja)

Prilikom izrade PU, izvršena je analiza politika i mjera zaštite te aktivnosti upravljanja, koje izvodi upravljач (KJUZ2PP KS) u SP "Vrelo Bosne" i utvrđeno je da su adekvatne. Mjere zaštite koje vrijede za područje SP "Vrelo Bosne" su obuhvaćene kroz poglavљje *Dopuštene djelotnosti u SP "Vrelo Bosne"*.

Sa ciljem unapređenja upravljanja prirodnim i kulturno-historijskim vrijednostima predlaže se:

- donošenje nove Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju
- priprema prostornog plana područja posebnih obilježja SP "Vrelo Bosne"
- uređenje historijskog područja - Ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci
- uređenje lokaliteta Titova rezidencijalna vila sa drugim objektima i tunelima i jezero na Stojčevcu
- priprema elaborata saobraćaja
- provođenje svih aktivnosti iz elaborata *Vegetacijski status dendroflore u zoni nukleusa i Velike aleje SP "Vrelo Bosne"* (KZzZKHiPN, 2019).

### 3.4 Unaprjeđenje i korištenje prostora i vrijednosti SP "Vrelo Bosne"

Pojedini dijelovi SP "Vrelo Bosne" za vrijeme posjete u sezoni pod velikim su pritiskom. Da bi se postigla disperzija posjetilaca na cijelom području SP "Vrelo Bosne" potrebno je aktivirati nove prostorne potencijale zaštićenog područja. Mjere prve faze su:

- uspostavljanje opreme i signalizacije za posjetitelje
- uređenje info centra na Stojčevcu
- povezivanje nukleusa sa Stojčevcem
- uspostavljanje edukacijske staze na Stojčevcu, u koju će biti uključeni i tuneli u okviru lokaliteta Titova rezidencijalna vila sa drugim objektima i tunelima
- unapređenje javnog toaleta u nukleusu i izgradnja novog toaleta na Stojčevcu.

### 3.5 Razvoj dopuštenih djelatnosti u SP "Vrelo Bosne"

**Turizam.** Da bi se unutar zaštićenog područja postigao održivi razvoj turizma, potrebno je, shodno politici sa politikom unapređenja korištenja prostora poboljšati signalizaciju i opremu za posjetioca. Sa unaprjeđenjem prostora i uređenjem info centra sa svom pripadajućom infrastrukturom na Stojčevcu smanjiće se pritisak posjete na nukleus Vrelo Bosne i postignut će se kontroliran način posjete ovog tradicionalnog područja i provođenja slobodnog vremena građana Sarajeva. Da bi se produžilo vrijeme i poboljšao kvalitet posjete stranih turista neophodno je sa interpretacijskom infrastrukturom opremiti sva kulturno-historijska obilježja i prirodne vrijednosti. Za rekreacijske trkače i ostale posjetitelje potrebno je, unutar SP, obezbijediti funkcioniраjuće česme. Osim toga, potrebno je poboljšati kontrolu nad fijakerima u saradnji sa Općinom Ilidža.

#### 3.5.1 Obrazovanje i naučna istraživanja

Naučna istraživanja treba provesti zajedno ili paralelno sa redovitim monitoringom područja. Pored toga, treba uspostaviti suradnju sa Univerzitetom u Sarajevu, u kojoj bi se SP "Vrelo Bosne" koristilo kao područje provedbe istraživanja tokom izrade diplomskih, magisterskih i drugih naučnih radova. Rezultati svih istraživanja moraju biti dostavljeni Upravljaču.

#### 3.5.2 Kulturne, vjerske i druge manifestacije

Unutar SP "Vrelo Bosne" moguće je nastaviti sa postojećim tradicionalnim manifestacijama, a dodatno organizirati i manifestacije promocije SP, njegovih prirodnih te kulturno-historijskih vrijednosti kroz obilježavanje određenih dana vezanih uz biodiverzitet i vodne resurse.

#### 3.5.3 Poljoprivreda

Kako bi se neadekvatne poljoprivredne aktivnosti smanjile na minimum, potrebno je otkupiti poljoprivredne površine u prvoj vodozaštitnoj zoni. Otkupe zemljišta vrši Vlada KS, koje se dalje ustupa na korištenje KJKP ViK. Dok se ovaj proces ne završi, KJUzZPP KS treba ponovno uspostaviti monitoring poljoprivrednih aktivnosti, raditi na snimanju stanja u saradnji sa Općinom Ilidža te osigurati savjetodavnu podršku stanovnicima MZ u okviru SP "Vrelo Bosne".

#### 3.5.4 Vodoprivreda

U smislu opskrbe Kantona Sarajevo sa pitkom vodom treba naglasiti da je neophodno donijeti novu Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju. Odluka će osigurati očuvanje izvora pitke vode, koji su od najvažnijeg značaja za održivi razvoj Kantona Sarajevo, jer drugi izvori, koji bi mogli zadovoljiti potrebe u blizini ne postoje. Ministarstvo privrede i KJKP ViK hitno trebaju uspostaviti saradnju sa Općinom Ilidža i osigurati dostupnost podataka o broju priključaka na vodovodnu mrežu te način odvodnje otpadnih voda svih objekata u prostoru. U cilju zaštite vodnih resursa, KJKP ViK i Ministarstvo privrede trebaju hitno uspostaviti monitoring svih zagadivača izvorišta Ilidža-Konaci-Vrelo Bosne u okviru SP "Vrelo Bosne", uključujući i zagadivače u kontakt zoni na Bjelašnici i Igmanu. Organizacije civilnog društva trebaju raditi na jačanju svijesti građana KS o značaju izvorišta vode za piće koju piju te podstaknuti na aktivnu ulogu u zaštiti jedinog izvorišta sa kapacitetom opskrbe skoro 400 000 građana KS.

#### 3.5.5 Šumarstvo

Djelatnost šumarstva unutar SP može, sukladno sa mjerama zaštite, obuhvaćati samo sanitarnu sjeću i sjeću invazivnih vrsta te aktivnosti i mjere iz elaborata *'Vegetacijski status dendroflore u zoni nukleusa SP "Vrelo Bosne"'*.

### 3.6 Posjećivanje SP "Vrelo Bosne"

Posjećivanje SP "Vrelo Bosne" mora biti u skladu sa režimom zaštite i razvojem djelatnosti. U nastavku su predloženi programi posjećenosti za sportsko-rekreativne aktivnosti i izlete, dok su u drugim poglavljima predloženi programi za ostale aktivnosti (sport i rekreacija, biciklizam, saobraćaj te istraživanje) koji će pridonijeti razvoju područja, napretku posjetite te očekivanom rastu posjetitelja.

#### 3.6.1 Sportsko-rekreativne aktivnosti i izleti

**Tabela 31:** Program posjećivanja SP "Vrelo Bosne" za sportsko-rekreativne aktivnosti / izlete – prijedlog 1

<b>Biciklističke ture po postojećim stazama (sa vodilom ili bez vodiča)</b>	
Uvezati, definirati i označiti biciklističke staze u SP "Vrelo Bosne". Pored trenutne biciklističke rute koja ide od Velike aleje do Vrelo Bosne, dodatno uspostaviti i obilježiti biciklističku stazu koja ide do planine Igmana. Program posjeti se bazira na organizaciji biciklističkih tura na definiranim stazama uz naraciju od strane vodiča o vrijednostima pored kojih se prolazi. Glavne smjernice za provedbu programa su:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• definirati i označiti dvije biciklističke rute u SP "Vrelo Bosne" (po kategorijama težine)             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>tura 1 krušna staza/rekreativna kategorija</b> – Velika aleja - Stojčevac - Vrelo Bosne - Rimski most</li> <li>◦ <b>tura 2 brdska staza/teža kategorija</b> – Velika aleja - Stojčevac - Igman</li> </ul> </li> <li>• promocija definisanih biciklističkih tura putem web stranice Upravljača, brošura i dr.</li> <li>• nabavka bicikala i uspostavljanje prostora za iznajmljivanje bicikala na ulazu u Veliku aleju</li> <li>• markacija biciklističkih staza, postavljanje info tabli, izgradnja odmarališta/vidikovca na turi br. 2</li> <li>• nije potrebna prethodna najava ukoliko je manji broj osoba u pitanju. Ukoliko se radi o većoj grupi, bitna je rezervacija zbog kvalitetne organizacije obilaska (cjenvnik istaknuti na web stranici, info punktovima unutar SP "Vrelo Bosne")</li> <li>• voditi grupu biciklista prethodno odabranom turom (razgledanje, narativno objašnjenje zanimljivih tački koje se nalaze uz turu, pauze i dr.) i povratak do tačke polaska</li> <li>• organizacija ekskurzija za učenike u obliku biciklističke ture uz istu ili sličnu, prethodno prikazanu proceduru (aktivnost moguće uvrstiti u prethodno definirani cjenvnik).</li> <li>• saradnja sa lokalnim klubovima ekstremnih sportova (npr. PD Igman, biciklistički klub MTB, biciklistički klub Extreme itd.)</li> </ul>	

**Tabela 32:** Program posjećivanja SP "Vrelo Bosne" za sportsko-rekreativne aktivnosti / izlete – prijedlog 2

<b>Organizacija rekreativnog trčanja, takmičenja i manifestacija</b>	
U sklopu pufer zone moguća je organizacija rekreativnog trčanja na otvorenom, dok je na području Stojčevca moguća izgradnja ili uklapljenost atletske infrastrukture u već postojeće objekte za rekreaciju. Na području Velike aleje bi se mogla urediti odvojena atletska staza za rekreativce, koja bi služila za neometano trčanje.	
Glavne smjernice organizacije programa rekreativnog trčanja:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• izgradnja staze koja treba biti u potpunosti napravljen od prirodnih materijala i minimalnom usurpacijom okoliša</li> <li>• promocija Vrelo Bosne kao područja za rekreativne trkače u BiH da se uključuje u održavanje takmičenja, manifestacija i rekreativnog trčanja</li> <li>• organizacija profesionalnih i amaterskih takmičenja na Vrelo Bosne</li> </ul>	

Organizacija takmičenja je adekvatna za sve ljubitelje trčanja kao vid tjelesne i duhovne vježbe na lokacijama koje su minimalno usurpirane, uz miran ambijent (bez buke i velikog broja posjetilaca). Glavne smjernice za organizaciju takmičenja:

- osmišljavanje koncepta takmičenja za različite uzraste i različite kategorije u saradnji sa lokalnim atletskim udruženjima (cjenvnik usluga)
- promocija i organizacija takmičenja za školsku djecu, kao vrstu izleta i rekreacije (specijalna ponuda unutar redovnog cjenvnika)
- rezervacija / najava za organizaciju takmičenja.

#### 3.6.2 Saobraćaj

**Tabela 33:** Program posjećivanja SP "Vrelo Bosne" korištenjem saobraćajnih vozila– prijedlog 1

<b>Eko voza na atletsični pogon</b>	
Uspostava eko voza i organizacije prevoza posjetilaca je moguća u pufer zoni, na definiranoj ruti Plandište - Vrelo Bosne. Uspostava eko voza predstavlja izmjenu saobraćaja i parkinga vozila u nukleus zoni, kako bi se posjetiocima omogućio alternativni prevoz do Vrelo Bosne. Potreban je jedan vozač voza, koji će ujedno moći dati osnovne informacije o vrijednostima pored kojih se posjetiocci voze i generalne informacije o SP "Vrelo Bosne". Glavne smjernice za program	

Eko vož na električni pogon
<p>posjećivanja su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uspostava eko voza, promocija nove ponude na web stranici Upravljača, info punktovima i dr.</li> <li>• definiranje atraktivnih ruta za posjetioce, kao npr: Rimski Most, Zildžića kuća, Vrelo Bosne</li> <li>• definiranje termina polaska u toku jednog dana</li> <li>• dodatno plaćanje karata za voz (pored redovne cijene ulaza u SP), uz mogući popust ako je u pitanju grupa od nekoliko osoba (porodična karta: 4 člana itd.)</li> <li>• narativni opis svih vrijednosti koje se nalaze uz rutu obilaska.</li> </ul>

Predložene aktivnosti za oblast saobraćaja kao i izrada eleborata saobraćaja se trebaju izvoditi u bliskoj saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS.

### 3.6.3 Istraživanje i edukacija

**Tabela 34: Program posjećivanja SP "Vrelo Bosne" za aktivnosti istraživanja i edukacije – prijedlog 1**

Speleološka istraživanja i organizacija edukacija
<p>Na području SP "Vrelo Bosne" moguće je organizirati speleološka istraživanja (odnosi se na faunu nastanjenu u tunelu na Stojčevcu, budući da u SP "Vrelo Bosne" nisu evidentirani speleološki objekti) u saradnji sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centar za krš i speleologiju Sarajevo</li> <li>• speleološka društva iz okruženja.</li> </ul> <p>Glavne smjernice za provedbu programa posjećivanja su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promocija programa putem web stranice, u saradnji sa društvima i centrima koja se djelimično bave speleologijom</li> <li>• definiranje atraktivnih lokacija za istraživanje i druženje učesnika u tunelu na Stojčevcu</li> <li>• organizacija, rezervacija i najava o dolasku učesnika za istraživanje (sa izabranom lokacijom koja bi se posjećivala)</li> <li>• mogućnosti boravka više dana (ukoliko su potrebna ozbiljnija istraživanja)</li> <li>• definirati cijenu za provođenje programa na osnovu broja dana boravka, lokacije i broja učesnika.</li> </ul> <p>Organizacija edukacija podrazumijeva radionice i terenski obilazak. Program je moguće provoditi u saradnji sa Prirodo-matematičkim fakultetom Sarajevo, prirodo-matematičkim fakultetima iz regiona i speleološkim društvima iz zemlje i/ili regiona. Glavne smjernice organizacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promocija programa putem interneta, putem školskih ustanova i sl.</li> <li>• definiranje lokacija za organizaciju programa obuhvata</li> <li>• organizacija doručka, ručka i večere za sve dane boravka, odnosno trajanja radionice</li> <li>• cjenovnik definirati na osnovu prijavljenih učesnika, trajanja radionice, lokacija obilaska, i dr. troškova.</li> </ul>

**Tabela 35: Program posjećivanja SP "Vrelo Bosne" za aktivnosti istraživanja i edukacije – prijedlog 2**

Obilježavanje svjetskih događaja vezanih za zaštitu okoliša uz edukativne aktivnosti
<p>Za vrijeme obilježavanja svjetskih događaja koji su povezani sa okolišem i zaštitom: Svjetski dan okoliša, Dan planete zemlje, Međunarodni dan biološke raznolikosti, Svjetski dan voda, Međunarodni dan šuma, Međunarodni dan planina itd. moguće je organizirati određene aktivnosti koje se vežu za navedene pojmove. Npr. dolazak učenika iz osnovnih i srednjih škola i organizirani obilazak specifičnih lokacija: Vrelo Bosne, Stojčevac, Rimski most, Velika aleja i sl. uz kratka i zanimljiva predavanja o vrijednostima od strane stručnjaka. Ovo je moguće ostvariti u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, fakultetima prirodnih nauka i sl. Glavne smjernice za provedbu programa posjećivanja su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promocija putem interneta</li> <li>• izabrati nekoliko dana koji se obilježavaju u svijetu, a reflektiraju se i na kategorije vrijednosti SP "Vrelo Bosne" (Svjetski dan okoliša, Dan planete zemlje, Međunarodni dan biološke raznolikosti, Svjetski dan voda)</li> <li>• organizacija radionica</li> <li>• organizacija terenskog obilaska (prevoz, predavanja, razgledanje i sl.)</li> <li>• organizacija edukativnih kampova</li> <li>• organizacija doručka, ručka i večere u sklopu ugostiteljskih objekata ili u vidu piknika</li> <li>• tražiti donatora/sufinansijera za obilježavanje svjetskih dana zaštite okoliša, što bi značilo manje troškove za školske ustanove, učenike ili neke druge učesnike.</li> </ul>

**Tabela 36:** Program posjećivanja SP "Vrelo Bosne" za aktivnosti istraživanja i edukacije – prijedlog 3

Edukacija i istraživanje kulturno-historijskog nasljeđa	
<p>Kulturno-historijsko nasljeđe na području SP "Vrelo Bosne" nalazi se u nukleus i pufer zoni. Moguća je organizacija programa koji uključuje edukaciju o istim u obliku radionice i njihovo istraživanje, uz saradnju sa KZsZKHiPN, fakultetskim odsjecima za arheologiju i historiju i sl. Glavne smjernice za provedbu programa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promocija kulturno-historijskog nasljeđa (Spomen NOR-a, Zildžića kuća, Tibova rezidencijalna vila, sa drugim objektima i tunelima, Vile u Velikoj aleji, Rimski most itd.)</li> <li>• definiranje nekoliko lokacija koje bi bile pogodne za istraživanje, kao Stojčevac i Aquae S. na Vrelo Bosne</li> <li>• mogućnost najave i rezervacije programa za studente arheologije, historije, turizma, za učenike koji su dio sekcija koje se bave kulturom na području Kantona Sarajevo i Šire</li> <li>• na osnovu izabrane lokacije organizirati turu obilaska, potrebnu dužinu boravka i moguću dužinu boravka i prezentacija informacija prema nivou obrazovanja učesnika. Praktične postupke prilagoditi nivou obrazovanja učesnika</li> <li>• nabaviti jedan dio potrebne opreme za istraživanje i edukaciju</li> <li>• organizacija doručka, ručka ili večere, zavisno od dužine boravka</li> <li>• organizacija radionice nakon izvršenih istraživanja, radi prezentacije istraženog i pronađenog</li> <li>• predavanja o epohi / historijskom periodu u kojem su nastale vrijednosti</li> <li>• cjenovnik na osnovu prethodno iznesenih aktivnosti</li> </ul>	
Napomena: uz svaki vid istraživanja, obavezan nadzor od strane stručnjaka za određenu oblast.	

### 3.6.4 Ruralni turizam

**Tabela 37:** Program posjećivanja SP "Vrelo Bosne" za ruralni turizam – prijedlog 1

Turizam na selu	
<p>Ruralni turizam može biti jedna od aktivnosti kojom bi se bavili stanovnici koji žive u obuhvatu SP "Vrelo Bosne", kako bi mogli dobiti dodatni izvor prihoda od turizma, a također da se i SP promoviše. U skladu ovog treba iskoristiti trenutni neiskorišteni stambeni fond na području te ga urediti u svrhu iznajmljivanja i turizma na području. Objekti moraju imati svu potrebnu infrastrukturu uređenu po najvišim standardima, koji garantuju sigurnost od onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Glavne smjernice za provedbu programa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada ruralne ponude na području SP Vrelo Bosna</li> <li>• Promocija SP Vrelo Bosna kao ruralnog područja putem interneta, brošura, lokalnim zajednicama i sl.</li> <li>• Edukacija vlasnika i ugostitelja o ruralnom turizmu kako bi mogli pružiti kvalitetne usluge</li> <li>• Postavljanje info punktova ispred navedenih lokaliteta u cilju edukacije promocije domaćinstava i ugostiteljskih objekata</li> <li>• Organizacija događaja jedanput godišnje kako bi se promovisali lokalni proizvodi na Vrelo Bosne</li> </ul>	

### **3.7 Povezivanje SP "Vrelo Bosne" sa susjednim područjima**

Sva zaštićena područja, kojim upravlja KJUzZPP KS dio su turističke destinacije Sarajevo. Sa zajedničkim Planom interpretacije i komunikacijskom strategijom KJUzZPP KS, sva će zaštićena područja Kantona Sarajevo postati dio ujedinjenog upravljanja, koji će stavljati pojedinačne naglaske sukladno sa specifičnim vrijednostima zaštićenih područja, pa će se na taj način stvoriti mreža (eng. cluster) povezanih zaštićenih područja. Sva zaštićena područja imaju zajedničku promociju i upravljanje. Unutar njih mogu se, putem obilježavanja pješačkih ili biciklističkih ruta, kreirati turistički proizvodi, koji povezuju ZP Bentbaša, ZP Trebević, SP "Vrelo Bosne", SP Skakavac i ZP Bijambare. Za bolje povezivanje pojedinih dijelova, može se uvesti zajednička godišnja ulaznica kojom će se stanovnici KS motivirati za redovito i cjelogodišnje posjećivanje zaštićenih područja. Ulaznice za posjetioce, na kojim stoji određeni oblik popusta mogu služiti kao način usmjeravanja posjetitelja unutar i između zaštićenih područja.

### **3.8 Utjecaj na okoliš i na socio-ekonomski kompleks**

Sa održivim razvojem turizma i poboljšanjem stanja SP "Vrelo Bosne", Kanton Sarajevo će dobiti nove rekreacijske površine, dodatno uređene, zelenu turističku atrakciju u kojoj će postojati mogućnost ekonomskih djelatnosti za lokalno stanovništvo.

## 4 IZVOĐENJE PLANA

### 4.1 Smjernice za povezivanje sektorskih planova


Prilikom implementacije predloženih mjera i aktivnosti potrebno je težiti povezivanju predloženih elemenata plana (prirodne vrijednosti, kulturno-historijske vrijednosti, rekreativno-turističke i izgrađene vrijednosti te dopuštene djelatnosti) kako bi se uz što manje tehničkih i finansijskih zahtjeva te zahtjeva za angažmanom ljudstva postigli što brži i bolji rezultati na implementaciji predloženog unaprijeđenog upravljanja. Princip povezivanja elemenata plana potrebno je slijediti prilikom ispunjavanja mjera i aktivnosti cijelokupnog PU. Generalne smjernice za povezivanje elemenata plana su:

- paralelna implementacija sličnih mjera i aktivnosti
- integriranje više sličnih mjera i aktivnosti prilikom provedbe s ciljem smanjenja vremenskog trajanja za pojedine aktivnosti
- ostvarivanje suradnje s interesnim grupama, posebno kroz projektne prijedloge, s ciljem lakše implementacije pojedinih mjera i aktivnosti.

Od velike važnosti za izvođenje plana jeste uspostavljanje saradnje između Upravljača i ključnih interesnih strana koje djeluju u području SP "Vrelo Bosne" te razmjena podataka svih institucija/organizacija koje vrše monitoring aktivnosti. Aktionim planom se predlaže jačanje komunikacije između Upravljača i interesnih strana kroz održavanje koordinacionih sastanaka te redovna razmjena podataka između relevantnih institucija. Razmjenu podataka bi trebalo koordinirati i inicirati MPUGIZO KS. U tabeli 61 dat je prikaz ključnih interesnih strana za SP "Vrelo Bosne" sa oznakama njihove uloge u upravljanju, zaštiti i očuvanju SP "Vrelo Bosne".

### 4.2 Strategije izvedbe plana

Izrada i provođenje PU SP "Vrelo Bosne" 2020-2030 je kontinuirani prilagođljivi proces koji se pojednostavljeno gledano, može svesti na četiri osnovna koraka, kako je prikazano u nastavku (slika 37). Ovakav interaktivni način upravljanja koristi se s ciljem kontrole i kontinuiranog poboljšanja procesa upravljanja.



Slika 37: Kontinuirani prilagođljivi proces provedbe PU SP "Vrelo Bosne"

Strategija provođenja plana je određena primjenom definisanih funkcionalnih aktivnosti i mehanizama za upravljanje zaštićenim područjem, odnosno primjenom definisanih mjera i aktivnosti koji će omogućiti efikasno rješavanje identifikovanih problema i konfliktata u cilju uspostavljanja bolje zaštite kategorija vrijednosti i unapređenja istih u budućim aktivnostima. Lista definisanih mjera i aktivnosti razrađena je detaljnije u Akcionom planu, gdje su za svaku predloženu mjeru postavljeni indikatori provođenja, vremenski okvir, okvirni trošak koji je potreban za provođenje i mogući izvor finansiranja te odgovornost za provedbu mjere i aktivnosti. Važno je istaknuti da je za praćenje provođenja mjera i aktivnosti potrebno pratiti definisane mjerljive indikatore za praćenje provođenja istih, koji ukazuju na uspješnost provođenja mjera i aktivnosti, odnosno provođenja PU. Organizacija provođenja mjera i aktivnosti koncipirana na navedeni način omogućava ispunjavanje mogućih aspekata koji su predviđeni za funkcionalno i efikasno upravljanje zaštićenim područjem. U toku procesa planiranja i provođenja plana od ključnog je značaja i uključivanje svih interesnih strana iz procesa planiranja koje mogu doprinijeti provedbi mjera i aktivnosti.

Kao osnova za provođenje PU SP "Vrelo Bosne" korišten je IUCN model koji definira ključne faze u analizi ciljeva, akcija, evaluacije i upravljanja za pojedino zaštićeno područje koje su prilikom izrade predmetnog PU prilagođene konkretnim lokalnim specifičnostima SP "Vrelo Bosne".



Slika 38: Pojednostavljeni prikaz provođenja PU SP "Vrelo Bosne"

Cilj praćenja provođenja PU je uočiti primjenjuje li se PU efikasno te postižu li se zadani ciljevi u skladu sa zadatim indikatorima iz Akcionog plana. Praćenje provođenja PU omogućava da se kroz promatranje utjecaja upravljanja sakupi iskustva prema kojima će se dalje prilagođavati upravljačke akcije. Akcije praćenja i provjere učinka imaju za svrhu prikupiti podatke na temelju kojih će se ocijeniti uspješnost provođenja aktivnosti u SP "Vrelo Bosne" koji će ukazivati na pravilnost izvedenih aktivnosti i to ne samo u smislu očuvanja biološke raznovrsnosti, nego i u smislu željenog razvoja područja. Rezultati monitoringa će omogućiti i pravovremeno reagovanje u slučajevima da su neke od aktivnosti bile pogrešno planirane, odnosno da nisu dale željene rezultate.

#### 4.3 Nadzor

Kanton Sarajevo je Osnivač Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja (KJUzZPP KS) na osnovu *Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja*. Na osnovu *Zakona o zaštiti prirode FBiH* te *Zakona o proglašenju SP "Vrelo Bosne"* službeni upravljač SP "Vrelo Bosne" je KJUzZPP KS.

Generalno, što se tiče nadzora nad provođenjem PU, isti se može podijeliti na (i) eksterni nadzor nad provođenjem i (ii) interni nadzor nad provođenjem PU.

Eksterni nadzor nad provođenjem PU uključuje praćenje provođenja PU i praćenje poslovanja KJUzZPP KS od strane MPUGIZO KS. Prema *Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja*, Ustanova ima obavezu izvještavanja i dostavljanja Programa rada Skupštini Kantona Sarajevo, koja je njen Osnivač. Nadzor nad zakonitošću rada Javne ustanove vrši MPUGIZO KS, a poslove inspekcijskog nadzora vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Kao poseban vid praćenja stanja, 2016. godine urađen je projekat pod nazivom *Analiza stanja i preispitivanje kategorije zaštićenih područja KS*. U okviru svakog zaštićenog područja analiziran je proces implementacije planova upravljanja za Skakavac, Vrelo Bosne i Bijambare te izvršena analiza usklađenosti ciljeva Prostornog plana i aktivnosti PU. Analizom PU može se konstatovati da uspjeh dalje realizacije definiranih aktivnosti uveliko ovisi o njegovom inoviranju, ugradnjí provodivih mjera te povećanju kapaciteta za njegovo provođenje. Kao primjer dobre prakse, preporučuje se da se Analiza realizovanih aktivnosti u okviru PU za SP "Vrelo Bosne" uradi nakon proteka razdoblja od pet godina, što je u skladu sa članom 155. *Zakona o zaštiti prirode*.

Upravljač je dužan ocjeniti uspješnost implementacije PU SP "Vrelo Bosne" u skladu sa zadatim indikatorima, odnosno prikazati stepen implementacije definiranih mjera i aktivnosti. Također, važno je napomenuti da se pojedine aktivnosti u prostoru mogu realizovati i putem projekata koji su finansirani od strane drugih institucija koje izdvajaju sredstva za projekte zaštite prirode.

Interni nadzor provedbe PU uključuje (i) praćenje stanja na terenu, (ii) praćenje provođenja ciljeva (monitoring PU) i (iii) interno ocjenjivanje uspješnosti implementacije PU od strane KJUzZP KS.

U svrhu praćenja nadzora na terenu KJUzZP KS treba intenzivirati rad nadzorničke službe i prisustvo nadzornika te uvesti bolji nadzor nad posjećivanjem lokaliteta osobito u zoni nukleusa, što će doprinijeti zahtijevanom kontroliranom posjećivanju i očuvanju vrijednosti SP "Vrelo Bosne".

Nadzor na zaštiti prostora se može ostvariti i putem saradnje sa korisnicima prostora i intenziviranjem inspekcijskog nadzora. Praćenje provođenja ciljeva (monitoring PU) potrebno je provoditi na godišnjem nivou jednostavnim praćenjem ispunjenja predloženih mjera i aktivnosti za godinu razmatranja. Interno ocjenjivanje uspješnosti realizacije provođenja definisanih mjera i aktivnosti moguće je provesti i putem dodjeljivanja sljedećih ocjena od strane KJUzZPP KS u okviru godišnjeg monitoringa provedbe PU:

- ispunjeno
- nije ispunjeno
- djelimično ispunjeno (sa procjenom postotka realizacije mjere/aktivnosti).

Po završetku internog ocjenjivanja uspješnosti implementacije PU, KJUzZPP KS podnosi isti izvještaj prema MPUGIZO KS, u vidu gore navedenog eksternog izvještavanja. Ukoliko se pojedini ciljevi i mјere ne provedu u predviđenom vremenskom okviru, postupa se prema načelu kontinuiranog prilagodljivog upravljanja i teži se ispunjenju navedenih ciljeva i mјera u što skorije moguće vrijeme. Nakon pet godina, PU podliježe obavezi revizije ispunjenih ciljeva. U završnoj godini provedbe PU potrebno je napraviti cjelovitu procjenu postignuća ciljeva, mјera i aktivnosti PU.

#### 4.4 Način finansiranja

Finansiranje zaštićenih područja često predstavlja izazov jer je mali broj slučajeva zaštićenih područja koja su finansijski samostalna, odnosno ovisni su o budžetu institucija višeg reda.

Upravljanje SP "Vrelo Bosne" i svakodnevni rad upravljača KIUzZPP KS se treba oslanjati na jasne finansijske mehanizme i konkretne finansijske izvore nužne za funkcioniranje preduzeća i ostvarivanje ciljeva predmetnog PU.

Sukladno članu 7. *Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja* sredstva za rad Javne ustanove obezbjeđuju se iz:

- Budžeta Kantona Sarajevo
- vlastitih prihoda KIUzZP KS
- donacija i
- projekata na federalnom nivou.

Drugi oblici finansijske potpore neophodne za upravljanje trebali bi se, kao što je to praksa u svijetu, temeljiti na aktivnostima fondova i fondacije različitih agencija, nevladinih organizacija i sl. U druge izvore ubrajaju se: subvencije, donacije, sredstva lokalnih, federalnih, državnih i međunarodnih fondova, ustanova i organizacija. Predviđeno je da javna preduzeća mogu također ostvarivati sredstva iz budžeta općina u skladu s njihovim programima u dijelu u kojem su oni sastavni dio planova upravljanja zaštićenim područjem.

#### 4.5 Troškovi i izvori finansiranja

Ukupni troškovi provođenja svih predloženih mjera PU SP "Vrelo Bosne" za period od deset godina iznose: 6.568.000 KM. Za svaku predloženu mjeru i aktivnost za unaprijeđeno upravljanje SP "Vrelo Bosne" Konsultant je dao procjenu troškova provođenja. U nastavku se daje okvirni pregled troškova po godinama i kategorijama vrijednosti za vrijeme trajanja planskog razdoblja od deset godina (Tabela 38).

Tabela 38: Pregled troškova provodećeg FJ SP "Vrelo Bosne" (vrijednosti izražene u KM) po godinama

Aktionsni plan	2020	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Ukupno
Zaštita staništa i vrsta	87.500	493.500	487.500	487.500	643.500	87.500	87.500	93.500	87.500	93.500	93.500	2.736.500
Zaštita i očuvanje kulturno-historijskih vrijednosti	50.000	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	144.000
Upravljanje posjetocima	23.500	77.600	161.200	79.700	117.500	41.500	42.500	40.500	40.500	42.500	40.500	692.500
Edukacija zaposlenika	2.000	-	20.000	-	4.000	-	-	21.000	-	-	-	47.000
Razvoj strategije za komunikaciju i promociju	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
Upravljanje područjem	256.000	296.000	306.000	266.000	266.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	2.936.000
<b>Ukupno</b>	<b>417.000</b>	<b>898.100</b>	<b>982.700</b>	<b>841.200</b>	<b>1.039.000</b>	<b>403.000</b>	<b>394.000</b>	<b>419.000</b>	<b>392.000</b>	<b>394.000</b>	<b>398.000</b>	<b>6.568.000</b>

#### 4.6 Institucionalna struktura u upravljanju SP "Vrelo Bosne"


Spomenikom prirode Vrelo Bosne upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja KS shodno Zakonu o proglašenju SP "Vrelo Bosne" (član 15.) i važećoj *Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja* (član 3.), koja je odgovorna, između ostalog, za provođenje mjera zaštite i ispunjenje ciljeva zaštićenog područja. Članom 19. Odluke je definisano da nadzor nad zakonitošću rada Javne ustanove vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. U skladu sa članom 17. Zakona o proglašenju, upravljanje izvorištima vode za piće i vodoprivrednim objektima na području SP vrši Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija (KJKP ViK) Sarajevo, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, koji regulišu upravljanje i zaštitu voda. KJKP ViK je dužan da upravljanje vrši u koordinaciji sa Upravljačem.

#### 4.7 Organizacijska struktura u upravljanju SP "Vrelo Bosne"

Kao što je već prethodno navedeno, djelatnost upravljanja SP "Vrelo Bosne" povjerena je KJKP KS. Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promocije zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzora nad provođenjem uslova i mjera zaštite na području na kome upravlja. Javna ustanova nadzire i način obavljanja dozvoljenih djelatnosti, u cilju osiguranja racionalnog i održivog korištenja prirodnih dobara.

Organ upravljanja u Javnoj ustanovi je Upravni odbor koji se sastoji od tri člana koji je imenovala Vlada KS. Radna organizacija KJKP KS uključuje 19 zaposlenika. Određene nedostatke za radnom snagom KJKP KS kompenzira zapošljavanjem i angažovanjem radnika putem programa i projekata.

Pored SP "Vrelo Bosne", KJKP KS upravlja i sljedećim zaštićenim područjima: Spomenik prirode Skakavac, Zaštićeni pjezaž Bijambare, Spomenik prirode Vrelo Bosne, Zaštićeni pejzaž Trebević i Zaštićeni pejzaž Bentbaša. Zadaci KJKP KS su zaštita i očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti (geoloških, hidroloških, bioloških) i ambijentalne raznolikosti, kao i obezbjedivanje nesmetanog odvijanja prirodnih procesa te nadzor nad provođenjem uslova i mjera zaštite na zaštićenim područjima. Trenutna organizacijska struktura prikazana je u nastavku (slika 39).



Slika 39: Grafički prikaz unutrašnje organizacije KUzZPP KS

#### 4.8 Akcioni planovi i pregled akcionalih planova

Svi Akcioni planovi definisani su kroz već postavljene ciljeve. Jedan cilj prati provođenja jednog Akcionog plana koji potom prati ispunjenje aktivnosti. Svaka od aktivnosti ima svoje pojašnjenje, zonu provođenja, rezultat, vremenski raspored, trošak i izvor finansiranja.

Ovaj Plan je prepoznao šest Akcionalih planova čijim se ispunjenjem dostiže šest zacrtanih ciljeva. Ciljevi i Akcioni planovi su predstavljeni u tabelama u nastavku teksta.

Tabela 39: Prepoznati ciljevi i akcioni planovi

Akcioni plan	Cilj
Zaštita staništa i vrsta	Očuvati, zaštititi, održavati i po potrebi unaprijediti sljedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta: Velika i Stojčevačka aleja, šume crne johe (Natura 2000 staništa); Ivade, fauna područja (beskižmenjaci, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari), kao i Ilavdski, močvarni i šumski ekosistemi pod ingerencijom KJKP Rad.
Zaštita i očuvanje kulturno-historijskih vrijednosti	Restauracija i interpretacija objekata/lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa te stavljanje u funkciju posjećivanja
Upravljanje posjetiocima	Razvoj infrastrukture za posjetioce, edukacija posjetilaca i interpretacija područja
Edukacija zaposlenika	Educirati zaposlenike KUzZPP KS o sadržajima vezano za upravljanje ZP
Razvoj strategije za komunikaciju i promociju	Aktivna i uspješna promocija područja
Upravljanje područjem	Planiranje i nadzor u ZP

Svaki od Akcionalih planova dostiže se provođenjem aktivnosti. Sve aktivnosti su definisane i pojašnjene u narednim tabelama.

## Legenda znakova:

SV – stručni voditelj, N – nadzornik, IT – stručnjak za bazu podataka, SI – stručnjak za interpretaciju, SA – stručnjak za upravne administrativne poslove, RAč – stručnjak za računovodstvo poslove, RC – rezegator, R – radnik na terenu, VP – varštska pomoć.

Tabela 40: Definisane aktivnosti u svetu sistema ciljeva Plana upravljanja

Aktiviteti plana									A. Zadaci stabiliteta i vrste
Specifični ciljevi plana	Otvoriti, zaštiti, održavati i po potrebi usaprijetiti sljedeće tipove ekosistema, stabiliteta, zajednica i vrsta:								
Aktivnost	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godinje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja	
A1. Uređivanje stabiliteta i uklanjanje invazivnih vrsta i divljih deponija otpada	Kontrola, čišćenje i uklanjanje invazivnih vrsta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nastavak monitoringa pojavljivanja invazivnih vrsta (bijeli i životinjskih vrsta), formirajuće baze podataka o invazivnim vrstama u preduzoru na novou bazi podataka iz</li> </ul>	ne zone	prevladavajuća prirodna vegetacija	5-25 dana N-45 dana B-200 dana	Aktivnost vodi i implementira KUICPPKS	2020. – kontinuirano  koljna, čišćenje i uklanjanje invazivnih vrsta tokom vegetacijske dobe najmanje 3 puta godišnje	220.000 KM	Budžet KS – pozicija KUICPPKS

Aktiviteti plana									A. Zadaci stabiliteta i vrste
Specifični ciljevi plana	Otvoriti, zaštiti, održavati i po potrebi usaprijetiti sljedeće tipove ekosistema, stabiliteta, zajednica i vrsta:								
Aktivnost	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godinje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboracija za invazivne vrste u različitim područjima KS</li> <li>• uklanjanje vrsta sukladno s preporukama za uklanjanje za pojedinu vrstu iz Elaboracije za invazivne vrste u različitim područjima KS, 2020.</li> <li>• spriječavanje širenja invazivnih vrsta identifikacija i</li> </ul>							

Aktiviteti plana		A. Zadržava staništva i vrsta						
Specifični ciljevi plana	ciljevi	Očuvati, zaštititi, održavati i po potrebi unaprijetiti slijedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		uklanjanje divljih deponija otpada						
A2 Inventarizacija i monitoring staništa i vrsta te monitoring voda	Kreiranje baze recentnih podataka o vlastama i staništima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada baze podataka i digitalizacija u GIS odnosno nadogradnja Atlasa okoliša ZP – KS (aktivnost je komplementarna s projektom FMOIT – Zaštita i promocije biodiverziteta i geodiverziteta kroz jačanje)</li> </ul>	ve zone	baza sa recentnim podacima o vlastama i staništima koja se kontinuirano ažurira  baza sa podacima o kvalitetu vode izvora kojima ne upravlja KUP VK koja se kontinuirano ažurira  ažurirana baza o stanju stabala u Velikoj aleji koja	SV- 8 dana N-18 dana IT-10 dana VP-45 dana za monitoring  Aktivnost vodi i implementira KUzZPKS	2020. – kontinuirano	500.000 KM	Budžet KS - ponuda KUzZPKS

Aktiviteti plana		A. Zadržava staništva i vrsta						
Specifični ciljevi plana	ciljevi	Očuvati, zaštititi, održavati i po potrebi unaprijetiti slijedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		informaciono-tehničkih servisa u različitim prilikama područjima KS, u okviru kojega je izdvojeno 115.000,00 KM. Predviđeni budžet u okviru navedene aktivnosti odnosi se na prikupljanje dodatnih podataka o stanju biodiverziteta i geodiverziteta i		se kontinuirano ažurira				

## S L U Ž B E N E N O V I N E

Broj 43 - Strana 78

KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 29. 10. 2020.

A. Zadnje stanica i vrsta								
Specifični plan	članci	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebiti jedisti resursi (godiljne) i nosaci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)- okvirna procjena	Izvor finansiranja
		Obavjeti, zaštiti, održavati i po potrebi unaprijediti sljedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velika i Stajševacka alega</li> <li>• sume crne jake (Natura 2000 staništa)</li> <li>• livače</li> <li>• fauna područja (beskičmenjaci, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari)</li> <li>• livački, medvedski i šumski ekosistemi</li> </ul>						
A3 Monitoring	Utvrditi izvor	• nastaviti	podnjeđe okt	Utvrditi izvor	SV – 15 dana	2021.–	24.000 KM	Budžet KS – pozajma

A. Zadnje stanica i vrsta								
Specifični plan	članci	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebiti jedisti resursi (godiljne) i nosaci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)- okvirna procjena	Izvor finansiranja
		Obavjeti, zaštiti, održavati i po potrebi unaprijediti sljedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velika i Stajševacka alega</li> <li>• sume crne jake (Natura 2000 staništa)</li> <li>• livače</li> <li>• fauna područja (beskičmenjaci, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari)</li> <li>• livački, medvedski i šumski ekosistemi</li> </ul>						
težkih metala u tlu	težkih metala (prirodni ili antropogeni) u području: izvorita Vrelo Bosne	aktivnost monitoringa težkih metala prema preporukama iz prijedloga mjera sanacije za Zaštićeno područje Spomenik prirode Vrelo Bosne  • Proljetni mrežni monitoring i utvrditi razlog povećanih koncentracija težkih metala, od institucije	Vrelo Bosne i iznad Vrela	težkih metala u tlu, mjeri sanacije i sanacija područja od antropogenih uticaja težkih metala	VP – 90 dana	sveku tri godine		KUZPPRS

## S L U Ž B E N E N O V I N E

Četvrtak, 29. 10. 2020.

KANTONA SARAJEVO

Broj 43 - Strana 79

Akočni plan		A. Životna sredina i vrsta						
Specifični plana	citljeni	Očuvati, zaštiti, održavati i po potrebi unaprijediti sljedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosivi aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)- okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Očuvati, zaštiti, održavati i po potrebi unaprijediti sljedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Velika i Stojčevacka aleja</li> <li>– šume crne jase (Natura 2000 staništa)</li> <li>– Izvode</li> <li>– fauna područja (beskišmenjaci, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i insekti)</li> <li>– Izvedski, molsvari i karski ekosistemi</li> </ul> </li> </ul>						
A4 Provodenje aktivnosti iz elaborata: Vegetacijski status dendrofore u zoni zadržave SP "Vireš"	Očuvanje stabala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provođenje mera za održavanje stabala u dobrom stanju</li> </ul>	nutbos	obnovljena stara stabla, produžen vijek njihovog trajanja i posadeno nova stabla	SV-5 dana N-5 dana VP-30 dana	2020. – kontinuirano	65.000 KM	Budžet KS - pozicija KUzZPKS

Akočni plan		A. Životna sredina i vrsta						
Specifični plana	citljeni	Očuvati, zaštiti, održavati i po potrebi unaprijediti sljedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosivi aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)- okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sadnja novih stabala</li> </ul>			implementira KUzZPKS uz podršku K2zZPKS			
A5 Održavanje dobrog stanja i obnova stabala u Velikoj aleji	Očuvanje Velike aleje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sjeta suhih grana</li> <li>• sjeta suhih stabala</li> <li>• sadnja novih stabala</li> <li>• uklapanje asfalta oko korijena stabala</li> </ul>	Velika aleja	obnovljena stara stabla, produžen vijek njihovog trajanja i posadeno nova stabla	SV-5 dana N-5 dana VP-30 dana	2021. – kontinuirano	132.000 KM	Budžet KS - pozicija KUzZPKS
A6 Upravljanje divljači	Očuvanje divljači	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uređenje i popravke izvirovno-ugroženih objekata</li> </ul>	sve zone	uređeni izvirovi ugroženi objekti, hranjenje divljači i ptica u zimskom	SV-5 dana N-25 dana R-15 dana	2020. – kontinuirano	38.500 KM	Budžet KS - pozicija KUzZPKS

## S L U Ž B E N E N O V I N E

Broj 43 - Strana 80

KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 29. 10. 2020.

Aktivni plan		A. Zajedna stanovita i vrata						
Specifični plan	ciljevi	Očuvati, zaštiti, održavati i po potrebi usagrijevati vrijedne tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velika i Strojčevska ašča</li> <li>• Šume crne jase (Nature 2000 staništa)</li> <li>• Rvade</li> <li>• Fauna područja (beskišmenjaci, ribe, vodozemci, gmizavi, ptice i sisari)</li> <li>• Ivvadski, molvavni i šumski ekosistemi</li> </ul>						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godinje) i nesoci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• nabavka hrane za divljač i ptice</li> <li>• zaštita divljaci od bolesti i povreda</li> </ul>		periodu i zaštita divljaci od bolesti i povreda	Aktivnost vodi i implementira KIJUzZPKS uz podršku Ministarstva privrede			
A7 Snimanje trenutnog stanja i uspostavljanje kontinuiranog monitoringa svih zagadživača u prostoru	Zaštita vodnih resursa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• identifikacija i izrada registra svih objekata spojenih na vodovodnu i kanalizacionu mrežu</li> <li>• izrada registra svih zagadživača (kanalizacija, septičke jame)</li> </ul>	svi zone	Identificiran broj svih objekata spojenih na vodovodnu i kanalizacionu mrežu; uspostavljen katalog seštičkih jama; uspostavljen monitoring zagadživača u prostoru; podaci objedinjeni u	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (Inspektorat poljoprivrede, vodne i šumske inspekcije, Inspektora urbanističko-gradičarske, ekološke, komunalne i	2020. – kontinuirano	u okviru redovnog poslovanja	n/a

Aktivni plan		B. Zajedna stanovita i vrata						
Specifični plan	ciljevi	Očuvati, zaštiti, održavati i po potrebi usagrijevati vrijedne tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velika i Strojčevska ašča</li> <li>• Šume crne jase (Nature 2000 staništa)</li> <li>• Rvade</li> <li>• Fauna područja (beskišmenjaci, ribe, vodozemci, gmizavi, ptice i sisari)</li> <li>• Ivvadski, molvavni i šumski ekosistemi</li> </ul>						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godinje) i nesoci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
				informacioni sistem koji se redovno ažurira	stambene inspekcije, Ministarstvo privrede KS, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, KKP VKR, Općina Ilići, KIJUzZPKS			
A8 Uspostavljanje konsultacione infrastrukture u SP "Vrelo Bosne"	Očuvanje vodnih resursa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uspostava kanalizacionog sistema u SP "Vrelo Bosne" prema projektu Sanacijski radovi na infrastrukturi fojo tržnici</li> </ul>	svi zone	očuvan kvalitet vode za piće	3V – 5 dana N – 15 dana	2021.-2024	1.750.000 KM	Budžet KS i KKP VKR i međunarodni izvor

Aktivitet plan									
A. Zadržati staništa i vrste									
Specifični plan	ciljevi	Očuvati, zaštiti, održavati i po potrebi uspravljati slijedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:							
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godinje) i neslučaj aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja	
		učestvo vodio na Izvršitu vode za piće „Sarajevo poje“			Ministarstvo privrede KS i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i KJUZPP KS				
AB Upravljanje pojoprivrednim zemljistom u skladu s ograničenjima za vodozabirne zone	Očuvanje vodnih resursa i rješavanje vlažničke problematike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analiza vlažništva u vodozabirnim zonama</li> <li>• analiza upotrebe zemljišta</li> <li>• analiza razkoraka između režima zaštite i stanja</li> </ul>	sv zone	stručna podloga za upravljanje vodozabirnim zonama, jasna slika vlažništva, izvršen otkup parcijalnih isplaćene nadolaze vlažničma zemljišta za ograničeno	5V – 15 dana N – 25 dana	Aktivnost vodi i implementira KEP VK u saradnji sa Opštinom Kida i KJUZPPKS	2021. – kontinuirano	Premja programu otkupa i načnada	Budžet KS

Aktivitet plan								
A. Zadržati staništa i vrste								
Specifični plan	ciljevi	Očuvati, zaštiti, održavati i po potrebi uspravljati slijedeće tipove ekosistema, staništa, zajednica i vrsta:						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godinje) i neslučaj aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• u prostoru definiranje plana otkupa zemljišta</li> <li>• revizacija modela nadolaze zaloge zemljišta zbog ograničenja upravljanja zemljištem</li> <li>• otkup zemljišta ili nadolaze za ograničeno koristenje</li> </ul>		ispodarenje prostorom				

Aktiviteti plan: B. Restauracija i interpretacija objekata/lokaliteta kulturno-historijskog nasjeđa te stavljanje u funkciju posjetovanja								
Specifični ciljevi plana	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
B1 Izrada Programa obnove i upravljanja objekata kulturno-historijskog nasjeđa	Osnova i uključivanje u turističku ponudu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• popis objekata kulturno-historijskog nasjeđa i izrada prioritetne liste</li> <li>• inicirati rješavanje pitanje vlasništva i nadležnosti upravljanja</li> <li>• Inicirati prenošenje nadležnosti upravljanjem sa državnog na kantonalni nivo za nacionalne spomeničke izrade programa</li> </ul>	tre zone	Programi obnove i interpretacije Osnovjeni objekti uključeni u turističku ponudu	SV-15 dana N-5 dana ZPKHN- vodi i koordinira VP-250 dana priprema elaborata  Aktivnost vodi i koordinira KZSKHPN u saradnji sa KU/izZPP KS	2020 - popis objekata i prioriteta	50.000 KM	Budžet KS

Aktiviteti plan: B. Restauracija i interpretacija objekata/lokaliteta kulturno-historijskog nasjeđa te stavljanje u funkciju posjetovanja								
Specifični ciljevi plana	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• obnove</li> <li>• izrada plana interpretacije za pojedine objekte koji će obuhvatiti povezivanje nepokretnog i pokretnog nasjeđa imjeljenog sa datom lokalitetu obnova i interpretacija (1. Faza, implementacija neinvazivnih aktivnosti, uklanjanje korova, koordinacija...)</li> </ul>						
B2 Uredjenje	Prezentacija	• Priprema	pufer	uredeno područje	SV-5 dana	dokumentacija	94.000 KM	Budžet KS - pozajma

Aktivni plan		B. Zajedna i razvojna kulturno-historijske baštine						
Specifični plan	čljevi	Restauracija i interpretacija objekata/lokaliteta kulturno-historijskog nasjeda te stavljanje u funkciju projekcivanja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
nacionalnog spomenika „Ostaci predromaničke crkve i srednjovjekovno groblje (stećci) Crkva kod naselja Vrućci“ i Rimske mosta	nacionalnog spomenika posjetocima	dokumentacija izrada elaborata „Revitalizacija i prezentacija prirodnog i kulturno-historijskog nasjeda na potresu od izvorišta Bosne do nacionalnog spomenika Crkve kod naselja Vrućci unutar SP „Vrelo Bosne“ • Članjenje lokaliteta srednjovjekovnog groblja (stećaka), osnivanje	stećci i Rimski most su uključeni u turističku ponudu	stećci i Rimski most su uključeni u turističku ponudu	N-5 dana R – 40 dana VP-50 dana priprema elaborata održavanje R – 10 dana  Aktivnost vodi i koordinira KZdKH-PN	do 2021, implementacija do 2023, nato toga promocija		KJUzPPKS drugi izvori finansiranja i međunarodni fondovi

Aktivni plan		B. Zajedna i razvojna kulturno-historijske baštine						
Specifični plan	čljevi	Restauracija i interpretacija objekata/lokaliteta kulturno-historijskog nasjeda te stavljanje u funkciju projekcivanja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		programa i uključivanje u turističke programe						

Aktivni plan		C. Ustanovljene posjetištva						
Specifični plan	čljevi	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
C1 Uređivanje staza, signalizacija i njihovo održavanje	Uređenje i kontinuirano održavanje staza unutar prostora	• Uspostava registra staza po namjeni upotrebe • Definiranje programa uređenja staza,	sve zone	uređene i označene staze postavljene nove edukativne tabele povećana svijest	Uspostava SV-25 dana N-35 dana IT-25 dana R-150 dana Održavanje N-15 dana	2020 – program i redovno održavanje 2022 – uspostava novih staza i dalje održavanje svih	80.000 KM	Budžet KS – poticaj KJUzPPKS

## S L U Ž B E N E N O V I N E

Broj 43 - Strana 84

KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 29. 10. 2020.

Klasom plan:		C. Upravljanje projekta/cosa						
Specifični plan:	članci:	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebi ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>postavljanje mobiljara i signalizacije</li> <li>Uspostava staza i signalizacije</li> <li>Redovno održavanje postojećih i novih staza</li> <li>Obrnute signalizacije na ulazu u SP "Vrelo Bosne" (edukativne table)</li> <li>Edukacija posjetilaca o značaju vodnih resursa na području SP "Vrelo Bosne" kroz nove edukativne</li> </ul>		posjetilaca o značaju vodnih resursa na području SP "Vrelo Bosne"	IT – 2 dana R-35 dana Aktivnost vodi i implementira KRUzZPP KS	staza		

Klasom plan:		C. Upravljanje projekta/cosa						
Specifični plan:	članci:	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebi ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		tabele						
C2 Uspostavljanje edukacijske staze na Stozilenu, koja uključuje i tunele u okviru lokaliteta Titova rezidencijska vila sa pratećim objektima i tunelima	Edukacija posjetilaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>izrada elaborata tunela (stabilnost, idejno rješenje za interpretaciju i rekreativni sadržaji</li> <li>rješavanje vlastičke problematike i dogovor o uspostavi i uspostava edukacijske staze</li> </ul>	pufer	Uspostavljena edukacijska staza	Uspostava SV-15 dana N-15 dana S-45 dana VP-120 dana R-250 dana Održavanje R-40 dana Aktivnost vodi i implementira KRUzZPP KS	2024. godina - uspostava Godišnje - održavanje	93.000 KM	Budžet KS - pozicija KRUzZPPKS EU i drugi fondovi/projekti
C3 Uređenje lokaliteta Titova rezidencijska vila sa pratećim objektima i	Zaštita i očuvanje kompleksa, preusmjerenje arhive projekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>inicijalni prijenos prava posjeda kompleksa Stozilena na</li> </ul>	pufer	nježeno pitanje nadležnosti između Vijeća ministara BiH i Vlade KS	Dokumentacija D- 0-50 dana SV-50 dana N-10 dana	2022 - kontinuirano	170.000 KM	Budžet KS - pozicija KRUzZPPKS EU i drugi fondovi/projekti

Aktivni plan		C. Ustavljanje posjetilaca						
Specifični plan	Cilj	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i mjeseci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
IZNJEVSA	iz nukleusa na područje Stojčevca i time rasterećenje nukleusa	kantonski nivo kod Vijeća ministara BiH (utvrđivanje vlasničke strukture) • definisanje nadležnosti • priprema idejnog projekta restauracije objekata • izrada Plana interpretacije za Stojčevac kao dijela plana interpretacije SR		Zaštićeni i obnovljeni kompleks	IT – 15 dana 54–150 dana VP-600 dana	KRUsZPPKS i KZGKHPN		
ČA Uredjenje javnih površina	Definiranje sadržaja na javnim	• Nadležnost i obaveza Općine Ilići je	Sve zone	Uređene javne površine i postavljenja	Uspostava 5V-20 dana N-35 dana	Uspostava 2022. održavanje daje	76.000 KM	Budžet KS – pozicija KRUsZPPKS

Aktivni plan		C. Ustavljanje posjetilaca						
Specifični plan	Cilj	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i mjeseci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
	površinama i standardizacijom opreme na javnim površinama	priprema elaborata o javnim površinama na području općine Ilići u okviru pripreme elaborata treba utvrditi KRUsZPPKS, koja sugerira aktivnosti i opremu za javne površine u okviru SR "Veliko Bosne". KRUsZPPKS se nadalje uključi u postavljanje opreme i dalje održavanje. KRUsZPPKS daje		standardizirana oprema, (klape, korpe za smeće itd...)	8-35 dana  Održavanje N-5 dana R-25 dana  Aktivnost koordinira Općina Ilići u saradnji sa KRUsZPP KS			

## S L U Ž B E N E N O V I N E

Broj 43 - Strana 86

KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 29. 10. 2020.

Aktivni plan: C. Razvojni projekti/strategije								
Specifični plan	ciljevi	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godinje) i nespecif. aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		Inicijativa prema Općini Bihać za pripremu elaborata.						
C5 Održavanje javnog toaleta	Pružiti osnovnu higijensku uslugu posjetiocima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unapređenje postojećih toaleta na Vrelo Bosne</li> </ul>	Nukleus i pufer	Unaprijeđeni i održavani toalet	N=12 dana R= dana Aktivnost vodi i implementira KJUzZPP KS	2020 – kontinuirano	110.000 KM	Budžet KS- pozicija KJUzZPPKS
C6 Izraditi projektne dokumentacije i uspostaviti sadržaj primenjenog karaktera na temeljima objekta u nukleusu (izvličak „Bosna folklor“) do dozvoljenja PPPPO SP „Vrelo Bosne“		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrada projektne dokumentacije za objekat primenjenog karaktera (svemirnica, edukativni sadržavni i sl.) na temeljima objekta u nukleusu (prvi)</li> </ul>	nukleus	Izrađeno idejno rješenje za pripremeni objekat i uspostavljen kreativni sadržaj za posjetioce	Aktivnost realizuje KJUzZPP KS u saradnji sa Općom Bihać	2021. – 2022.	10.000 KM	Budžet KS

Aktivni plan: C. Razvojni projekti/strategije								
Specifični plan	ciljevi	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godinje) i nespecif. aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		objekat Bosna folklor, postavljanje primenjenog objekta, uspostava sadržaja, stavljanje u funkciju posjećivanja						
C7 Plan upravljanja posjetiocima SP "Vrelo Bosne"	cijelo upravljanje posjetiocima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analiza stanja</li> <li>• definiranje ciljeva</li> <li>• priprema plana upravljanja</li> <li>• definiranje turističkih programa</li> </ul>	sve zone	Pripremjen plan sa akcijskim planovima	SV= 15 dana Sk = 25 dana	2020 - 2021	20.000 KM	Budžet KS
C8 Edukacijski programi za cijane posjetite	Edukacija cijenih skupina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formiranje edukacijskih programa za organizirane grupe posjetilaca</li> </ul>	sve zone	Kreirani programi, edukacije za organizirane grupe posjetilaca	SV=25 dana N= 20 dana Sk=60 dana VP=60 dana	2021 – kontinuirano	13.000 KM	Budžet KS – pozicija KJUzZPPKS

Aksijski plan		E. Izmjerljive posjetocne						
Specifični	čljevi	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebiti ljudski resursi (godinje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)- okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(mladi), školska djeca, studenti, turistički posjetitelji</li> <li>programi za školsku djecu u trajanju od 4 sata,</li> <li>program za organiziranje ciljne grupe posjetilaca u trajanju od 2 sata.</li> </ul>			Aktivnost vodi i implementira KJUzZPP KS			
C9 Priprema i izdavanje edukacijskih materijala	Edukacija posjetilaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>priprema različitih vrsta edukacijskih materijala za ciljane skupine posjetilaca</li> <li>svi edukacijski materijali će se prezentirati i</li> </ul>	Sve zone	jedan letak namijenjen broj javnosti i dva namijenjena za školsku djecu	SV-5 dana N-3 dana SI-30 dana VP-30 dana	2022.	12.000 KM	Budžet KS - podrška KJUzZPPKS

Aksijski plan		E. Izmjerljive posjetocne						
Specifični	čljevi	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenje aktivnosti	Rezultat	Potrebiti ljudski resursi (godinje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)- okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na internet stranicu KJUzZPPKS.</li> <li>Uključivanje pripremljenih edukacijskih materijala u zajedničku publikaciju za svih pet područja</li> </ul>						
C10 Priprema Plan interpretacije	Kvalitetna interpretacija ZP Vrelo Bosne	<ul style="list-style-type: none"> <li>sakupljanje rezultata inventarizacije flore i faune, spiska kulturno-historijske baštine i vodnih resursa</li> <li>analiza posjetilaca</li> <li>analiza ciljnih</li> </ul>		1 Plan interpretacije	SV-15 dana N-5 dana SI-80 dana VP-130 dana	2021. – kontinuirano	28.000 KM	Budžet KS - podrška KJUzZPPKS

Aktiviteti plan		C. Razvoj i razširenje posjetilaca						
Specifični plan	cijeli	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Odj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godine) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.-j-ovima procjena)	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>grupa</li> <li>• izrada održaja interpretacije</li> <li>• utvrđivanje načina interpretacije</li> <li>• priprema turističkih programa</li> <li>• Uključivanje u plan interpretacije koji se pripremi za sva ZP Kantona Sarajevo</li> </ul>						
C11 Proširenje sistema video nadzora	Poboljšanje nadzora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvođenje video nadzora, nadzornih kamera te većeg broj nadzornika u prostoru radnog stajala SP</li> </ul>	Sve	Očuvanje dobrog stanja SP	SV - 5 dana N - 15 dana VP - 20 dana  Aktivnost vodi i implementira KUuzZPPKS	2021.	30.000 KM	Budžet KS – pozicija KUuzZPPKS

Aktiviteti plan		C. Razvoj i razširenje posjetilaca						
Specifični plan	cijeli	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Odj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godine) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.-j-ovima procjena)	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>održavanja reda u prostoru</li> <li>• Usuglašavanje sa nadzorom, koji vrši KUP VK</li> </ul>			u suradnji sa KUP VK			
C12 Priprema elaborata saobraćaja	Uređen saobraćaj unutar SF "Vrelo Bosne"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza stanja saobraćaja</li> <li>• Rješenja za uređenje parkirala u području</li> <li>• Rješenja za uređenje javnog prijevoza u području (vezici)</li> <li>• Rješenje za kreiranje motornih vozila bez dozvole kroz</li> </ul>	Sve zone	1 elaborat saobraćaja	SV - 5 dana VP - 60 dana  Aktivnost vodi i implementira KUuzZPPKS	Do 2024.	12.000 KM	Budžet KS

## S L U Ž B E N E N O V I N E

Četvrtak, 29. 10. 2020.

KANTONA SARAJEVO

Broj 43 - Strana 89

Aktivni plan		C. Učinkovitost poslušnjaka						
Specifični ciljevi	Opis aktivnosti	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Odj. aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni (jednokratni) resursi (godinice) i nespec. aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Veliku aleju Uspostava biciklističke staze duž Velike aleje koristeći prostor iznad kanala vode sa desne strane (uz pomoć kamenih ploča koji neće naduliti funkciju kanala)</li> </ul>						
C13 Organizacija Festivala voda	Održavanje tradicionalnih događaja, uključivanje lokalnog stanovništva	<ul style="list-style-type: none"> <li>priprema koncepta tradicionalnog događaja</li> <li>priprema programa događaja</li> <li>događaj za</li> </ul>	sve zone i linija obuhvata	1 koncept : 8 programa : 8 događaja	SI – 3 dana SV – 2 dana za koncept SI – 1 dan SV – 1 dan program  D – 1 dan SI – 4 dana	2021 koncept, 2022 – organizacija	44.000 KM	Budžet KS – potroša KRUzZPKS + sponzori

Aktivni plan		C. Učinkovitost poslušnjaka						
Specifični ciljevi	Opis aktivnosti	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Odj. aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni (jednokratni) resursi (godinice) i nespec. aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>lokalskim ponuđačima organizacija događaja</li> </ul>			SV – 2 dana N – 5 dana RC – 4 dana organizacija			
					Aktivnost vodi i implementira KRUzZPKS			
C14 Upravljanje fikseristima	Unaprijediti stanje vezano za propisani izgled fikserista i održavanje čiste Velike aleje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analizirati primjenu važeće Odlike o umreževanju javnog prijevoza kroz zgradačim vozilima – fikserima (Sl. Novine KS, br. 28/14 i 27/16; predložiti izmjene i dopune.)</li> </ul>	Velika aleja	jednobačan izgled fikserista i čista Velika aleja	D – 3 dana SV-10 dana  Aktivnost potiče Ustanove, a užestvuju Općina Fidži, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo prostornog uređenja, gradnja i	2020.- kontinuirano (odnosi se na svezdaju se fikseristima)	U okviru redoslednog postizanja	n/a

Aktivni plan		C. Upravljanje projektnicama						
Specifični plan	ciljevi	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sklopiti dogovor sa fiskalistima o čišćenju u aleje od izmeta i odvoju izmeta izvan područja –ako to ne rade fiskalisti, onda organizirati čišćenje u njihovom traktu</li> </ul>			zadite okolina			
C15 Uređenje prostora oko vrela i vodnih površina	Uredenost prostora, smanjenje mogućnosti za zagodenje voda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodne površine kojima mogu prilaziti posjetiocima treba uređiti na način, koji će smanjivati mogućnost</li> </ul>	zne zone	uređenje prostora i umanjenje mogućnosti onečišćenja, po potrebi definiranje dovoljnih mera zaštite	SV = 5 dana N = 15 dana R = 30 dana	2021. – 2023.	3.500 KM	Budžet KS – pozicija 000127995

Aktivni plan		C. Upravljanje projektnicama						
Specifični plan	ciljevi	Razvoj infrastrukture, edukacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>zagodenja vode i to u dva koraka:</li> <li>- Očistiti područje</li> <li>- Urediti područje (po potrebi, poslati travu, kociti, ograditi prirodnim materijalom (drvo, kamien))</li> </ul>						
C16 Postavljanje separatora ujia na parkingu na Vrelu Bosne (prelazni period prije izmještaja parkingsa van vodozadržive zone - mjeru C 11)	smanjenje rizika od zagodenja podzemnih voda	<ul style="list-style-type: none"> <li>preprema projektne dokumentacije</li> <li>postavljanje separatora ujia i laži tehnosti: prema BN 85A-1-2 normama sa osim za monitoring na</li> </ul>	piste	smanjen rizik od zagodenja podzemnih voda u prelaznom periodu prije izmještaja parkingsa van vodozadržive zone (mjeru C 11)	SV = 5 dana N = 5 dana R = 30 dana za projektnu dokumentaciju	2021. - 2022.	6.000 KM za projektnu dokumentaciju provjeda prema dokumentaciji	Budžet KS

Misioni plan		C - Upravljanje posjetilaca						
Specifični ciljevi	članci	Razvoj infrastrukture, realizacija posjetilaca i interpretacija područja						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebiti ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.-okvirna procjena)	Izvor finansiranja
		parkingu za motorna vozila						

Misioni plan		D - Edukacija poslodajnika						
Specifični ciljevi	članci	Educirati zaposlenike KUzZPKS o sadržajima vezano za upravljanje ZP						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebiti ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.-okvirna procjena)	Izvor finansiranja
D1 Uspostavljanje službe vodila	Kvalitetni vodiči	• Za vodstvo po edukacijskoj stazi Stoževac će se opozoriti najmanje dva zaposlenika ZP.	Pufer	2 kvalificirana vodiča	SV-3 dana SI-10 dana VP-20 dana  Aktivnost vodi i implementira KUzZPKS	2024 -	4.000 KM	Budžet KS - pozicija KUzZPKS
D2 Edukacija zaposlenika o invazivnim vrstama	Boja kontrola invazivnih	• Edukacija svih zaposlenika KUzZPKS o	sve zone	Educirani zaposlenici	SV-2 dana SI-10 dana VP-10 dana	2020 -	2.000 KM	Budžet KS - pozicija KUzZPKS

Misioni plan		E - Edukacija poslodajnika						
Specifični ciljevi	članci	Educirati zaposlenike KUzZPKS o sadržajima vezano za upravljanje ZP						
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebiti ljudski resursi (godišnje) i nosioci aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.-okvirna procjena)	Izvor finansiranja
Rore i faune	vrsna flora i fauna	Invazivnim vrstama flore i faune		KUzZPKS	Aktivnost vodi i implementira KUzZPKS			
D3 Edukacija zaposlenika o upravljanju sastojištin područjima	Dobivanje iskustva po sistemu „Learning by doing“	• Organiziranje studijskih putovanja u ZP o modelima, alatima i pristupima zaštite prirode	n/a	Širi pogled zaposlenih u ZP o modelima, alatima i pristupima zaštite prirode	svi zaposlenici VP-30 dana + troškovi prijevoza i smještaja  Aktivnost vodi i implementira KUzZPKS	svakih pet godina	35.000	Budžet KS - pozicija KUzZPKS-i projekti
D4 Edukacija radnika za obrezivanje stabala (Treeworker)	Kvalitetno-orezivanje grana	• organizacija treninga za zaposlene koji se rade na orezivanju grana	sve zone	vlastiti kader za orezivanje grana	SV - 30 dana R - 15 dana  Aktivnost vodi i implementira KUzZPKS	svakih pet godina	6.000 KM	Budžet KS - pozicija KUzZPKS

Aktivni plan									E. Komunikacijske strategije sa komunikacijom i promocijom		
Specifični ciljevi plana		Aktivna i uspješna promocija područja									
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nesloči aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja			
E1 Komunikacijska strategija	Uključivanje SP "Vrelo Bosne" u Komunikacijsku strategiju KUžZPKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uključivanje SP "Vrelo Bosne" u Komunikacijsku strategiju KUžZPKS</li> </ul>	n/a	Komunikacijska strategija	SV – 5 dana SJ – 20 dana BC – 20 dana VP – 80 dana  Aktivnost vodi i implementira KUžZPKS	2021.	12.000	Budžet KS – pozicija KUžZPKS			

Aktivni plan									F. Upravljanje zavodima		
Specifični ciljevi plana		Planiranje i nadzor u SP									
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godišnje) i nesloči aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Izvor finansiranja			
F1 Upravljanje SP	Efikasno upravljanje SP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ove aktivnosti podrazumijevaju redovno obavljanje obaveza KUžZPKS, kao što su rukovanje SP, provođa sudske i administrativne poslove, provođenje aktivnosti nadzora</li> </ul>	sve zone	Nadzor nad provedbom zakona i plana upravljanja	Direktor 55 dana UA 132 dana RAČ – 55 dana SV – 110 dana N – 550 dana IT – 55 dana SJ – 55 dana BC – 240 dana	2020 –	2.816.000 KM	Budžet KS – pozicija KUžZPKS			
F2 Komunikacija	Uspostavljanje komunikacije sa cijelim grupama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uspostavljanje komunikacije sa svim cijelim grupama i implementacija komunikacijske strategije</li> </ul>	sve zone	Aktivna komunikacija	Aktivnost vodi i implementira KUžZPKS	SV – 30 dana SJ – 20 dana Direktor – 5 dana Proces vodi Zavod za	2020 –	80.000 KM	Budžet KS		
F3 Priprema prostornog plana područja posebnog obilježja SP "Vrelo Bosne"	priprema osnovne za-gradnje infrastrukture unutar SP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema novoga prostornog plana:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvršna razstrava</li> <li>• Uvođenje prostornog plana</li> </ul> </li> </ul>	sve zone	uvođenje prostornog plana područja posebnog obilježja SP "Vrelo Bosne"							

Aktivitet planiranja i koordinacije učinkovitosti								
Plaćanje i nadzor u SF								
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godine) i nesigurnost aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Inverzi finansiranja
					planiranje razvoja KS, KUzPPKS daje inicijativu za pokretanje izrade i donošenja pravosnog			
F4 Komunikacija svih institucija u prostoru	Dogovor o koordiniranom upravljanju prostorom	<ul style="list-style-type: none"> <li>redovni koordinacioni sastanci (4 puta godišnje) svih relevantnih institucija u prostoru i dogovor o tome, kako upravljati (svatko u okviru svojih nadležnosti) prostorom</li> </ul>	sve zone	bolja implementacija planova, više efekta, bolje poznavanje rada i nadležnosti drugih institucija, koordinirano upravljanje, pokretanje inicijativa prema inspekcijskim službama, dogovor o izmjeni/zajedničkoj provedbi raspodjelit	Direktor – 4 dana SV – 8 dana Aktivnost inicira i vodi KUzPPKS uz podršku MPIOGZO KS Učestvuju institucije sa liste u tabeli 63	2020 –	u okviru redovnog poslovanja	n/a

Aktivitet planiranja i koordinacije učinkovitosti								
Plaćanje i nadzor u SF								
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvođenja aktivnosti	Rezultat	Potrebni ljudski resursi (godine) i nesigurnost aktivnosti	Vremenski raspored (godina)	Finansijski troškovi (10 god.)-okvirna procjena	Inverzi finansiranja
				monitoringa				
F5 Razmjera podataka sa Vladom KS	Dobivanje i aburiranje informacija o delovanjima u prostoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poziv institucijama, da predaju monitoringe</li> <li>Skupljanje i disseminacija monitoringa ostalim institucijama</li> <li>Dugoročno priprema informacijskog sustava u kog se uključuju svi monitori</li> </ul>	sve zone	Boći pregleđ nad stanjem i trendovima u prostoru Aktivnost koordinira MPIOGZO KS Podatke razmjenjuju institucije/organizacije sa liste u tabeli 63	SV – 6 dana Aktivnost vodi MPIOGZO KS	2020 –	u okviru redovnog poslovanja	n/a
F6 Donošenje odluke o zaštiti izvorite vode za pitku u Sarajevskom polju	zaštita izvora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Davanje inicijativa za donošenje odluke</li> <li>Donošenje odluke sa strane Skupštine KS u skladu sa Provinčkom načinu uređenja istove za određivanje</li> </ul>	sve zone	zaštitena izvorništa	SV – 1 dan Aktivnost vodi Ministarstvo prirode KS MPIOGZO KS i KJP VK podršku	2021.	u okviru redovnog poslovanja	

Konsolidirani plan		F. Vremensko raspoređenje						
Specifični ciljevi plana	Planiranje i nadzor u SP							
Aktivnosti	Cilj aktivnosti	Opis aktivnosti	Zona izvršenja aktivnosti	Rezultat	Potrebi ljudskih resursa (godišnje) i novac za aktivnost	Vremenski raspored (godine)	Finansijski troškovi (20 god.) - okvirna procjena	Inovi finansiranja
		zona sanitarno zelite i zaštitnih mjeru za čuvanje vode za javno upotrebljajevanje i turizam („Službene novine Federacije BiH, br. 88/12“).			aktivnost i pružaju potrebnu podršku			
F7 Revalorizacija područja SP "Vrelo Bosne"	Napraviti revalorizaciju prostora SP "Vrelo Bosne" i po potrebi izmjenju zakona o proglašenju SP "Vrelo Bosne"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema studije revalorizacije linig prelaza SP "Vrelo Bosne"</li> <li>• Priprema usmjerenja za promjenu granica, zoniranja i mera</li> <li>• Po potrebi izmjenju zakona o SP "Vrelo Bosne"</li> </ul>	tre zone	uzakidanje područja i rešima sa ciljevima zaštite prirode	SV – 20 dana VP – 80 dana MPPG/20 ESKU/20HPN KRU/2PP KS	2022. – 2025.	40.000 KM	Budžet KS

Tabela 41: Heterofálico en la trilogía no sólido-estático definida por el cuadro planteado

AII Upravljanje  
pojoprivrednim  
zemljistim sredstvima  
u građevinskim  
zona

C13 Organizacija Festivala voda	-	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	44.000 KM
C14 Upravljanje Špakeristima	-												u okviru redovnog poslovanja
C15 Utređenje prostora eko vremena i vodnih površina	-	1.100	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500 KM
C16 Postavljanje separatora voda na parkingu na Vrati Bosne	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 KM

Akcioni plan	Edukacija zaposlenika												Finansijski troškovi (10 godina)
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.		
D1 Uspostavljanje službe vodiča	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000 KM
D2 Edukacija zaposlenika o inovativnim ustanama fizike i fizure	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 KM
D3 Edukacija zaposlenika o upravljanju zaštinskim područjem	-	-	17.000	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	35.000 KM
D4 Edukacija radnika za obvezivanje stabala (Treeworker)	-	-	9.000	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	6.000 KM

Akcioni plan	Razvoj strategije za komunikaciju u menzalama												Finansijski troškovi (10 godina)
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.		
E1 Komunikacijska strategija	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000 KM

Akcioni plan	Vlasnički područja												Finansijski troškovi (10 godina)
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.		
F1 Upravljanje SP	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	2.816.000 KM
F2 Komunikacija													
F3 Pripremi prostornog plana područja poslovne zadržališta SF "Vrati Bosne"	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000 KM
F4 Komunikacija svih institucija u prostoru													
F5 Inoviranje Vladi KS													
F6 Doniranje odluke o zaštiti izvorište prirode vode u Sarajevskom polju													
F7 Revitalizacija područja SF "Vrati Bosne"	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	40.000 KM

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispравка), člana 12. stav (4) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20), Vlada Kantona Sarajevo, na 38. sjednici održanoj 15.10.2020. godine, donijela je

### ODLUKU

#### Član 1.

Daje se saglasnost Kantonalnoj javnoj ustanovi "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za izuzeće primjene člana 12. stav (1) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20), u vezi sa isplatom sredstava za stručno obrazovanje, i to

za stručnu edukaciju iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu.

#### Član 2.

U vezi sa članom 1. ove odluke daje se saglasnost Kantonalnoj javnoj ustanovi "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za isplatu sredstava za stručno obrazovanja i to za stručnu edukaciju iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu, u iznosu od 1.170,00 KM, sa uračunatim PDV-om.

#### Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, budžetska organizacija 23030001 Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", ekonomski kod 613900 Ugovorene i druge posebne usluge.

## Član 4.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba", Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, svako u okviru svojih nadležnosti.

## Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenima novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-39624-13/20  
15. oktobra 2020. godine

Premijer  
**Mario Nenadić**, s. r.

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 12. stav (4) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20), Vlada Kantona Sarajevo, na 38. sjednici održanoj 15.10.2020. godine, donijela je

**ODLUKU**

## Član 1.

Daje se saglasnost direktoru Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za plaćanje stručnog ispita za jednog namještenika srednje stručne spreme.

## Član 2.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

## Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-39624-16/20  
15. oktobra 2020. godine

Premijer  
**Mario Nenadić**, s. r.

Sredstva u iznosu od 200.000,00 KM raspoređuju se prema namjeni i korisnicima kako slijedi:

R.br.	Naziv pozicije	Interni broj	Svrha	Korisnik/kategorija korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 50(transfери)	Izvor 60 (primici)	Ukupno
1	Zaštita kulturnog stvaralaštva i otkup	MAM001Z	Podrška programima iz oblasti kulture	Fizička lica	60.000,00			60.000,00
2	Medunarodna i međureligijska kulturna saradnja	MAM002Z	Podrška programima iz oblasti kulture	Fizička lica	20.000,00			20.000,00
3	Podrška projektima kulture	MAM003Z	Podrška programima iz oblasti kulture	Fizička lica	100.000,00			100.000,00
4	Podrške nadarenoj djeci i omladini iz oblasti kulture	MAM006Z	Podrška programima iz oblasti kulture	Fizička lica	20.000,00			20.000,00
<b>UKUPNO:</b>								<b>200.000,00</b>

**2. Ekonomski kod 614300, funkcija 082, subanalitika MAN0M6, Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture:**

Sredstva u iznosu od 3.645.523,00 KM raspoređuju se prema namjeni i korisnicima kako slijedi:

R.br.	Naziv pozicije	Interni broj	Svrha	Korisnik/Kategorija korisnika	Izvor 10 (budžetska sredstva)	Izvor 50 (transfери)	Izvor 60 (primici)	Ukupno
1	Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture	MAN006Z	Podrška programima iz oblasti kulture	BZK Preporod	69.500,00			69.500,00
2	Tekući transferi neprofitnim	MAN009Z	Podrška programima iz	HKD Napredak	67.600,00			67.600,00